



PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

275

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JEDINSTVENIM
NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE
LICIMA SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 04.02.2025. godine i na sjednici Doma naroda od 31.01.2025. godine.

Broj 01-02-1-73-01/25
20. februara 2025. godine
Sarajevo

Predsjednica
Lidija Bradara, s. r.

ZAKON
O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU
MATERIJALNE PODRŠKE LICIMA SA
INVALIDITETOM U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom uređuju se osnovni principi zaštite lica sa invaliditetom, definicija lica sa invaliditetom, definicija invaliditeta, jedinstvena načela, jedinstveni institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, materijalna podrška licima sa invaliditetom- osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, finansiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, verifikacija zakonitosti korištenja ostvarenih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje

osnovnih prava lica sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Član 2.

(Gramatička terminologija)

Izrazi koji se u ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona upotrebljavaju u jednom gramatičkom rodu, se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene.

POGLAVLJE II - OSNOVNI PRINCIPI I JEDINSTVENA
NAČELA ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM

Član 3.

(Nadležnost)

Zaštita lica sa invaliditetom zajednička je nadležnost Federacije i kantona.

Član 4.

(Proširenje prava prema mogućnostima kantona)

- Pored prava utvrđenih ovim zakonom, organi i institucije u čijoj je nadležnosti zaštita i ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, mogu u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom, u svojim posebnim zakonima ugraditi jedinstvena načela iz ovog zakona, te utvrditi i druga prava, koja će biti u funkciji unaprjeđenja položaja lica sa invaliditetom u društvu.
- Propisima iz stava (1) ovog člana, ne mogu se izmijeniti osnovna prava materijalne podrške lica sa invaliditetom, utvrđena ovim zakonom, niti po vrsti niti po obimu.

Član 5.

(Poticanje saradnje sa organizacijama)

U cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite lica sa invaliditetom, čija se osnovna prava utvrđuju ovim zakonom, nadležni organi Federacije, kantona i općina će ostvarivati, podržavati i poticati saradnju sa reprezentativnim organizacijama lica sa invaliditetom.

Član 6.

(Primjena propisa)

U postupku ostvarivanja prava utvrđenih ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22), izuzev u dijelu postupka koji je odredbama ovog zakona posebno uređen.

Član 7.

(Osnovni uslovi za ostvarivanjem prava)

Pravo na novčane naknade na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak po odredbama ovog zakona, ostvaruju lica sa invaliditetom, koja između ostalih, ispunjavaju i ove uslove:

- a) kod kojih je ocjenom medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (u daljnjem tekstu: Institut) utvrđen procenat ukupnog oštećenja organizma u visini od 90% i 100%;
- b) lica koja su državljani Bosne i Hercegovine;
- c) lica koja imaju prijavljeno stalno prebivalište na području Federacije u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

Član 8.

(Gubitak prava zbog odjave prebivališta)

- (1) Ukoliko korisnik prava odjavi prebivalište sa područja Federacije, daljnje korištenje svih prava utvrđenih pravosnažnim rješenjem prestaje sa datumom odjave.
- (2) Ukoliko je lice sa invaliditetom napustilo svoje prebivalište ili je napustilo područje Bosne i Hercegovine, a nije odjavilo svoje prebivalište kod nadležnih organa, nadležni centar za socijalni rad će privremeno obustaviti isplatu novčanih naknada, sve dok neposrednim uvidom u mjestu prijavljenog prebivališta utvrdi da li lice zaista boravi na prijavljenoj adresi, te će u skladu sa tim donijeti rješenje.

Član 9.

(Načelo nediskriminacije)

U postupku za ostvarivanje prava iz ovog zakona, zabranjen je svaki oblik diskriminacije zasnovan na rasi, boji kože, jeziku, vjeri, etničkoj pripadnosti, invaliditetu, starosnoj dobi, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, vezi s nacionalnom manjinom, političkom ili drugom uvjerenju, imovnom stanju, članstvu u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanju, društvenom položaju i spolu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, spolnim karakteristikama i bilo kojim drugim stvarnim ili pretpostavljenim osnovama.

Član 10.

(Jedinstvena načela)

Jedinstvena načela u smislu ovog zakona su:

- a) rodna jednakost, ravnopravnost i nediskriminacija spolna, starosna, vjerska, rasna, nacionalna, etnička, socijalna, politička, te svaka druga po bilo kojoj drugoj osnovi;
- b) dostupnost i jednak tretman u ostvarivanju prava lica sa invaliditetom po ovom zakonu;
- c) pristup informacijama i odgovarajuća komunikacija korisnika i pružalaca usluga;
- d) uvažavanje urođenog dostojanstva fizičkog, psihičkog, spolnog i ekonomskog integriteta, lične autonomije, uključujući slobodu izbora i nezavisnost lica sa invaliditetom i afirmisanje njihovih potreba i mogućnosti;
- e) razvijanje ambijenta za stvaranje jednakih mogućnosti za lica sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na lica sa najtežim oblicima invaliditeta;
- f) osiguranje aktivne uloge, promocije i podrške za lica sa invaliditetom u svim politikama i mjerama;
- g) osiguranje uključivanja pitanja invaliditeta u sve razvojne dokumente u zemlji, na svim nivoima organizovanja;
- h) osiguranje sektorskih mjera kojima se ta pitanja uređuju za zdrava lica, čijom bi provedbom bile stvorene mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje lica sa invaliditetom u području obrazovanja, pristupačnosti okoliša, usluga i informacija, zdravstvene zaštite i

socijalne sigurnosti, zapošljavanja i samostalnog porodičnog života, sporta i rekreacije, pristupa kulturi, pravdi, pravu na religiju i uključivanje u politički i javni život, podizanja svijesti javnosti i unaprjeđivanje poštovanja njihovih prava.

Član 11.

(Prava lica sa invaliditetom)

- (1) Lica sa invaliditetom iz člana 12. ovog zakona imaju sljedeća prava i to na:
 - a) ličnu invalidninu;
 - b) dodatak za njegu i pomoć od drugog lica;
 - c) ortopedski dodatak;
 - d) pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala;
 - e) osposobljavanje za život i rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija);
 - f) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima;
 - g) novčanu i drugu materijalnu pomoć;
 - h) smještaj u hraniteljsku porodicu;
 - i) smještaj u ustanovu socijalne zaštite;
 - j) usluge socijalnog i drugog stručnog rada;
 - k) kućnu njegu i pomoć u kući;
 - l) ranu razvojnu podršku;
 - lj) prioritetno stambeno zbrinjavanje;
 - m) psihološku i pravnu pomoć;
 - n) ličnog asistenta;
 - nj) asistenta u obrazovanju;
 - o) radnog asistenta;
 - p) asistivnu tehnologiju;
 - r) razumnu prilagodbu.
- (2) Prava iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana ostvaruju se pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
- (3) Prava iz stava (1) tač. d), e), f), g), h), i), j), k), l), lj), m), nj), o), p) i r) ovog člana mogu se ostvariti u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i obrazovanju.
- (4) Pravo iz stava (1) tačka n) ovog člana, ostvarit će se u skladu sa propisima koji će biti doneseni na kantonalnom nivou.
- (5) Propisima kantona mogu se utvrditi i druga prava u skladu sa finansijskim mogućnostima kantona i programima razvoja socijalne zaštite.

POGLAVLJE III - DEFINICIJA LICA SA INVALIDITETOM I INVALIDITETA

Član 12.

(Definicija lica sa invaliditetom)

Lice sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, je lice koje ima trajna tjelesna, psihička, intelektualna ili osjetilna oštećenja, prouzrokovana bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom, koje se ne može otkloniti liječenjem ili mjerama medicinske zaštite, a koje je zbog takvog stanja u interakciji sa različitim preprekama spriječeno da potpuno i učinkovito sudjeluje u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugim članovima tog društva, a to su djeca i odrasli:

- a) slijepa i slabovidna;
- b) gluha i nagluha;
- c) sa poremećajima u govoru i glasu;
- d) sa tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju;
- e) sa smetnjama u intelektualnom razvoju (lakog, umjerenog, težeg i teškog stepena);
- f) sa psihičkim poremećajima;
- g) lica sa kombinovanim smetnjama (višestruko ometena u razvoju).

Član 13.

(Posljedice starosti)

Kod lica kod kojih je do promjene u fiziološkom funkcionisanju organizma (ograničenje fizioloških i psihičkih sposobnosti kao što je umanjene snage, izdržljivosti i opterećenja, smanjenje pokretljivosti kičme i ekstremiteta, staračko smanjivanje pamćenja, specifična ograničenja vida i sluha) došlo usljed prirodnog procesa starenja, ne utvrđuje se invaliditet, a ostvarivanje prava po osnovu takvog stanja se može utvrditi kantonalnim propisima.

Član 14.

(Definicija invaliditeta)

Invaliditet predstavlja zajednički termin za trajno oštećenje, ograničenje aktivnosti i restrikcije u učestvovanju, koji označava negativne aspekte interakcije pojedinaca, u odnosu na lične faktore i faktore okoline.

Član 15.

(Vrste invaliditeta)

Invaliditet može biti:

- psihički (psihička oboljenja);
- intelektualni (smetnje u intelektualnom razvoju i funkcionisanju);
- fizički (tjelesna oštećenja);
- senzorni (čulna oštećenja).

POGLAVLJE IV - OSNOVNA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM

Član 16.

(Zakonski minimum oštećenja organizma za ostvarivanje svih prava)

Radi ostvarivanja osnovnih prava utvrđenih ovim zakonom, lica sa invaliditetom se razvrstavaju prema utvrđenom procentu oštećenja organizma u dvije grupe i to:

- I grupa - lica sa invaliditetom sa 100% oštećenja organizma,
- II grupa - lica sa invaliditetom sa 90% oštećenja organizma.

Odjeljak A. Lična invalidnina

Član 17.

(Uslovi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu)

- Lice sa invaliditetom može ostvariti pravo na ličnu invalidninu, koja je osnov za priznavanje drugih prava po odredbama ovog zakona, ukoliko je utvrđeno oštećenje organizma u procentu od 90% i 100%.
- Lična invalidnina je novčana naknada, koja se isplaćuje licu sa invaliditetom kao podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, zbog utvrđenog stanja invaliditeta.

Član 18.

(Utvrđivanje visine naknade za ličnu invalidninu)

- Lična invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu, srazmjerno stepenu oštećenja organizma prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta.
- Mjesečni iznosi lične invalidnine određuju se u procentu od osnovice definisane u članu 24. ovog zakona, i to:

Grupa	Procent
a) I - lica sa invaliditetom sa 100% oštećenja organizma	40%,
b) II - lica sa invaliditetom sa 90% oštećenja organizma	30%.
- Pravo iz stava (1) ovog člana ne mogu ostvariti lica sa invaliditetom, koja ličnu invalidninu ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica, propisima o zaštiti civilnih žrtava rata i propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju - pravo naknade za fizičku onesposobljenost.

Odjeljak B. Naknada za njegu i pomoć od drugog lica

Član 19.

(Uslovi za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica)

- Radi ostvarivanja prava na naknadu za njegu i pomoć od drugog lica, lica sa invaliditetom razvrstavaju se u dvije grupe, i to:
 - Prva grupa – lica sa invaliditetom koja su, prema ocjeni Instituta, zbog utvrđenog oštećenja organizma upućena na stalnu njegu i pomoć od drugog lica, jer ne mogu sama udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama bez pomoći drugog lica.
 - Nemogućnost udovoljavanja osnovnim životnim potrebama, u smislu ovog člana, podrazumijeva da se lica ne mogu samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati ličnu higijenu, obavljati druge osnovne fiziološke potrebe, kao i slijepa lica čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 sa korekcijom.
 - Druga grupa – lica sa invaliditetom koja, prema ocjeni Instituta, ne mogu potpuno udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama bez pomoći drugog lica.
 - Pod nemogućnošću potpunog udovoljavanja osnovnim životnim potrebama, u smislu ovog člana, podrazumijeva se da se lice, bez pomoći drugog lica, ne može samostalno kretati izvan stana radi nabavke osnovnih životnih potrepa i korištenja zdravstvene zaštite.
- Pravo iz stava (1) ovog člana ne mogu ostvariti lica sa invaliditetom koja dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica i zaštiti civilnih žrtava rata.
- Dodatak za njegu i pomoć od drugog lica je novčana naknada, koja se isplaćuje licu sa invaliditetom, kod kojeg je utvrđeno najteže oštećenje organizma, zbog kojeg lice ne može samostalno, bez pomoći drugog lica, funkcionisati u zajednici sa drugima i savladavati barijere.

Član 20.

(Utvrđivanje visine naknada za dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i isključenje od korištenja)

- Mjesečni iznos naknade za njegu i pomoć od drugog lica određuje se u procentu od osnovice iz člana 24. ovog zakona, i to:
 - I grupa 100% od osnovice,
 - II grupa 50% od osnovice.
- Pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ne može ostvariti lice sa invaliditetom smješteno u ustanovu socijalne zaštite, ukoliko troškovi smještaja u cjelosti padaju na teret općinskog, odnosno kantonalnog budžeta.
- Lice sa invaliditetom koje je smješteno u ustanovu socijalne zaštite može, uz ispunjenje svih ostalih uslova predviđenih ovim zakonom, ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ukoliko ono, članovi njegove porodice, staratelj ili treće lice, snose najmanje 50% ukupnih troškova smještaja.

Odjeljak C. Naknada za ortopedski dodatak

Član 21.

(Uslov za ostvarivanje i utvrđivanje visine naknada za ortopedski dodatak)

- Naknadu za ortopedski dodatak može ostvariti lice kod kojeg je, u skladu sa ocjenom Instituta, utvrđena potreba za ovakvim vidom materijalne zaštite, a kod kojeg je došlo do amputacije najmanje jednog ekstremiteta ili teškog oštećenja funkcije ekstremiteta, slijepo lice, kao i lice sa enukleacijom

jednog oka, te lice sa oštećenjem sluha koje koristi slušni aparat.

- (2) Ortopedski dodatak određuje se u mjesečnom iznosu u visini od 7% od osnovice iz člana 24. ovog zakona.
- (3) Pravo iz stava (1) ovog člana ne mogu ostvariti lica sa invaliditetom koja ortopedski dodatak ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica i zaštiti civilnih žrtava rata.
- (4) Ortopedski dodatak je novčana naknada, koja se dodjeljuje licu sa invaliditetom, koje koristi ortopedsko pomagalo, a služi za servisiranje ortopedskog pomagala, dok je u roku upotrebe.

Član 22.

(Ograničenje u korištenju prava zbog određenih krivičnih djela)

- (1) Prava utvrđena ovim zakonom ne može ostvarivati lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno za krivično djelo iz člana 156. "Napad na ustavni poredak BiH", člana 172. "Zločini protiv čovječnosti", člana 173. "Ratni zločin protiv civilnog stanovništva" i člana 175. "Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika" iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 i 47/23), kao i krivičnog djela iz člana 149. "Napad na ustavni poredak" iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17 i 31/23).
- (2) Lice iz stava (1) ovog člana gubi pravo koje mu je u skladu sa odredbama ovog zakona, priznato prije donošenja presude.
- (3) Prestanak prava iz stava (2) ovog člana, utvrdit će prvostepeni organ posebnim rješenjem, zaključno sa danom pravosnažnosti presude.
- (4) Licu koje je ostvarilo pravo po ovom zakonu, a protiv kojeg je pokrenut krivični postupak zbog djela iz stava (1) ovog člana, ne isplaćuju se novčana primanja za vrijeme do okončanja tog postupka, o čemu prvostepeni organ donosi posebno rješenje.
- (5) Zadržana novčana primanja isplatit će se licu iz stava (4) ovog člana, ukoliko krivični postupak protiv njega bude pravosnažnom odlukom suda obustavljen ili ako korisnik pravosnažnom presudom bude oslobođen optužbe, odnosno, ako optužba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

Član 23.

(Uticao sudskih presuda na korištenje prava)

- (1) Korisniku prava, osuđenom pravosnažnom sudskom presudom na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže, ne pripadaju ta prava za vrijeme dok se nalazi na izdržavanju kazne.
- (2) Ako se korisnik novčanih naknada za priznata prava nalazi u pritvoru, članovima porodice koje korisnik izdržava za vrijeme trajanja pritvora, isplaćuje se polovina tih primanja. Zadržana polovina primanja isplatit će se korisniku, ako krivični postupak bude pravosnažnom odlukom suda obustavljen ili ako korisnik pravosnažnom presudom bude oslobođen optužbe, odnosno, ako optužba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

Član 24.

(Utvrđivanje osnovice za obračun novčanih naknada)

Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih naknada, prema ovom zakonu, utvrđuje se u iznosu 50% od osnovice utvrđene federalnim propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica.

Član 25.

(Usklađivanje osnovice)

Osnovica za lica sa invaliditetom propisana ovim zakonom usklađuje se sa kretanjem osnovice korisnika prava o pravima boraca i članova njihovih porodica, po federalnim propisima.

Odjeljak D. Svrha isplate novčanih naknada za priznata prava

Član 26.

(Izjednačavanje mogućnosti)

Svrha isplate novčanih naknada licima iz člana 11. stav (1) tač. a), b) i c) u smislu ovog zakona, je stvaranje pretpostavki kojima će se obezbijediti jednake mogućnosti licima sa invaliditetom, odnosno namjera države da licima sa najtežim stepenom oštećenja organizma nadoknadi dio troškova prouzrokovan invaliditetom, kako bi ravnopravno participirala sa drugima u svim sferama života.

POGLAVLJE V - POSTUPAK ZA OSTVARIVANJEM PRAVA

Član 27.

(Nadležnost u postupku)

Postupak za rješavanje o pravima na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak u prvostepenom postupku, provode centri za socijalni rad i općinske službe socijalne zaštite sa područja Federacije, kojima su povjereni poslovi socijalne zaštite, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva (u daljnjem tekstu: centri za socijalni rad), a o žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stepenu, rješava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 28.

(Postupak revizije)

- (1) Rješenje doneseno u prvostepenom postupku, kojem je podnosiocu zahtjeva priznato pravo na osnovu ovog zakona, podliježe reviziji.
- (2) Reviziju po službenoj dužnosti vrši Ministarstvo.
- (3) Revizija odlaže izvršenje rješenja.
- (4) Ako je protiv prvostepenog rješenja izjavljena žalba, o reviziji i žalbi se rješava istim rješenjem.
- (5) Ako protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije izjavljena žalba, prvostepeni organ koji je donio to rješenje će ga zajedno sa spisima predmeta dostaviti organu nadležnom za reviziju, u roku od osam dana nakon isteka roka za žalbu.

Član 29.

(Postupanje drugostepenog organa u revizionom postupku)

- (1) Drugostepeni organ će u postupku revizije poništiti ili ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak ili sam riješiti stvar, ako utvrdi da su u prvostepenom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđene činjenice ili da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka, koja bi bila od uticaja na rješavanje ili ako utvrdi da su pogrešno ocijenjeni dokazi ili da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak o činjeničnom stanju ili da je pogrešno primijenjen materijalni propis na osnovu kojeg je stvar riješena.
- (2) Prvostepeni organ čije je rješenje u postupku revizije poništeno ili ukinuto i predmet vraćen na ponovni postupak, donosi novo rješenje.
- (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana će se obaviti ponovni postupak revizije i na isto se može izjaviti žalba.

Član 30.

(Postupanje drugostepenog organa po izjavljenoj žalbi)

- (1) U drugostepenom postupku po žalbi, Ministarstvo će pribaviti nalaz, ocjenu i mišljenje Instituta, ako je predmet žalbe ocjena Instituta.

- (2) U postupku po izjašnjenju na pribavljeni nalaz u drugostepenom postupku, Ministarstvo može, shodno slobodnoj procjeni, pribaviti još jedan nalaz i mišljenje drugostepene ljekarske komisije o oštećenju organizma i potrebi za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć drugog lica i ortopedski dodatak.

Član 31.

(Dokazna sredstva)

- (1) Oštećenje organizma lica sa invaliditetom, potrebu za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, utvrđuje se na osnovu ocjene medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta.
- (2) Zahtjev Institutu za pribavljanjem ocjene medicinskog vještačenja, ne smatra se zahtjevom za ostvarivanjem prava u upravnom postupku.
- (3) Podnosilac zahtjeva je dužan, prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanjem prava centru za socijalni rad, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, priložiti i konačan nalaz Instituta pribavljen u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.
- (4) Osim dokaza iz stava (3) ovog člana, u spisima predmeta prije rješavanja o zahtjevu podnosioca, potrebno je pribaviti sljedeće dokumente i to:
 - a) kopiju lične karte;
 - b) prijavu prebivališta (CIPS);
 - c) dokaz nadležnog organa da traženo pravo ne ostvaruje, odnosno ne može ostvariti po propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica, civilnim žrtvama rata i penzijsko-invalidskom osiguranju;
 - d) uvjerenje o državljanstvu;
 - e) izvod iz matične knjige rođenih;
 - f) kopiju tekućeg računa.

Član 32.

(Jedinstveni institucionalni model ocjene)

- (1) Procenat invaliditeta, u smislu člana 16. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu jedinstvenih pravila, kriterija i procedura, za sva lica sa invaliditetom bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta.
- (2) Ocjenu o procentu invaliditeta iz stava (1) ovog člana, donosi Institut na osnovu Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima postupka za medicinsko vještačenje i Liste invaliditeta, koja je njegov sastavni dio.
- (3) Ocjenom se utvrđuju samo trajne, odnosno konačne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano bolešću (urođenom ili stečenom), povredom i koje se ne može otkloniti mjerama medicinske zaštite i rehabilitacije.
- (4) Ocjena iz prethodnog stava ovog člana treba da sadrži obrazloženje utvrđivanja potrebe za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, odnosno kojim osnovnim životnim potrebama lice sa invaliditetom ne može samostalno udovoljiti ili ne može potpuno samostalno udovoljiti, bez pomoći drugog lica.
- (5) Pribavljanje ocjene medicinskog vještačenja se obavlja na zahtjev lica sa invaliditetom ili po zahtjevu nadležnog organa.

Član 33.

(Postupanje po kontrolnom pregledu)

- (1) Mogućnost kontrolnog pregleda se utvrđuje djetetu do navršene 15. godine života.
- (2) Ukoliko je ocjenom medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja određen kontrolni pregled, rješenje ima privremeni karakter i korištenje novčanih naknada za priznata prava po tom rješenju traje do datuma naloženog kontrolnog pregleda, pa se daljnja isplata korisniku prava obustavlja.

- (3) Ako se naloženi kontrolni pregled kod Instituta, zahtjevom prijavi u roku koji je određen rješenjem, novim rješenjem po obavljanju kontrolnog pregleda, korisniku se prava priznaju kontinuirano, bez obzira kada će Institut sačiniti i dostaviti konačnu ocjenu medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.
- (4) Ukoliko korisnik ne postupi u određenom roku i ne obavi kontrolni pregled, korištenje prava mu prestaje rješenjem o prestanku prava sa datumom kontrolnog pregleda, a za nastavak korištenja prava treba podnijeti novi zahtjev za ostvarivanjem prava kod nadležnog centra za socijalni rad.
- (5) Prava po novom zahtjevu se priznaju u skladu sa odredbama člana 41. ovog zakona.

Član 34.

(Troškovi postupka i refundacija troškova)

- (1) Troškovi postupka za ostvarivanjem prava u prvom stepenu padaju na teret podnosioca zahtjeva.
- (2) Ukoliko podnosiocu zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom, prvostepenim rješenjem budu priznata prava, ima pravo na refundaciju troškova pregleda iz sredstava kantonalnog budžeta kantona u kojem lice ima prebivalište u momentu podnošenja zahtjeva, po podnesenom zahtjevu za povrat.
- (3) Troškovi drugostepenog postupka padaju na teret organa koji vodi postupak.
- (4) Pod troškovima postupka u smislu ovog člana, podrazumijevaju se isključivo troškovi pribavljanja ocjene medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta.

Član 35.

(Ponovni postupak)

- (1) Na zahtjev korisnika prava ponovni postupak, u skladu sa ovim zakonom, može se pokrenuti, tek nakon isteka dvije godine od dana donošenja rješenja po kojem ostvaruje pravo.
- (2) Postupak se može pokrenuti i prije isteka ovog roka, ukoliko se radi o novoj povredi ili bolesti pa je nastupilo pogoršanje zdravstvenog stanja, što je utvrđeno novim nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta po zahtjevu za pogoršanjem, u odnosu na utvrđene povrede i bolesti u ranijem nalazu Instituta.
- (3) Ukoliko je novi nalaz Instituta identičan ranijem nalazu, po zahtjevu za ostvarivanjem prava zbog pogoršanja, centar za socijalni rad neće donositi novo rješenje o priznavanju istih prava istog obima, već će odbiti zahtjev zbog neispunjavanja uslova za ostvarivanjem prava po novopodnesenom zahtjevu zbog pogoršanja koje nije nastupilo.

POGLAVLJE VI - VERIFIKACIJA ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA

Član 36.

(Korisnici koji podliježu verifikaciji)

Svi korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, koji su ta prava ostvarili po odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 i 16/23), do dana stupanja na snagu ovog zakona, podliježu verifikaciji zakonitosti korištenja prava (u daljnjem tekstu: verifikacija).

Član 37.

(Nadležnost za provođenje)

Za provođenje verifikacije korisnika, u skladu sa odredbama ovog zakona, nadležan je Institut, nadležni centri za socijalni rad i Ministarstvo, svako iz okvira svojih nadležnosti.

Član 38.

(Sadržaj verifikacije)

- (1) Pod verifikacijom, u smislu ovog člana, podrazumijeva se provjera zakonitosti ostvarenog prava na dodatak za njegu i

pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, koja će se obaviti ponovnim uvidom u raspoloživu medicinsku dokumentaciju i neposrednim pregledom korisnika prava od strane Instituta, u saradnji sa predstavnicima nadležnog centra za socijalni rad, koji će sačiniti stručnu opservaciju funkcionisanja lica u realnim uslovima.

- (2) Novčana sredstva za provođenje verifikacije su u cjelosti osigurana u federalnom budžetu.

Član 39.

(Rokovi)

- (1) Odazivanje korisnika prava na verifikaciju je obavezno, odmah po prijemu uredno dostavljenog poziva, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana urednog uručjenja poziva.
- (2) Nakon obavljene verifikacije, nadležni centri za socijalni rad su dužni po službenoj dužnosti donijeti nova rješenja o daljnjem priznavanju ili pak prestanku prava, u odnosu na ona koja su utvrđena ranijim pravosnažnim rješenjem.
- (3) U slučaju da se uredno pozvani korisnik prava ne javi na poziv za obavljanje verifikacije, ni u krajnjem roku od šest mjeseci od dana uredno uručenog poziva, donosi se rješenje o prestanku prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, a prava prestaju protekom roka iz stava (1) ovog člana.

Član 40.

(Provedbeni akti)

Federalni ministar rada i socijalne politike će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt u kojem će biti bliže uređen postupak, rokovi, način, mjesto i dinamika obavljanja verifikacije, te sadržaj opservacije.

POGLAVLJE VII - POSEBNE ODREDBE

Član 41.

(Početak ostvarivanja prava)

- (1) Za korisnike prava, koji ispunjavaju uslove za ostvarivanjem prava iz ovog zakona, prava će se priznati od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanjem prava centru za socijalni rad.
- (2) Novčana primanja utvrđena ovim zakonom isplaćuju se u mjesečnim iznosima u tekućem mjesecu retroaktivno za prethodni mjesec.

Član 42.

(Obaveza prijave nastalih promjena)

Korisnici prava, njihovi punomoćnici i zakonski nasljednici, dužni su u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom organu i centru za socijalni rad svaku promjenu koja je od uticaja na obim ili mogućnost daljnjeg korištenja priznatih prava.

Član 43.

(Nadležnost za isplatu i korekcija koeficijenta)

- (1) Isplate novčanih naknada za priznata prava vrši Ministarstvo.
- (2) Novčana sredstva za isplatu za priznata prava licima sa invaliditetom se u potpunosti obezbjeđuju u federalnom budžetu.
- (3) Isplate mjesečnih novčanih naknada izvršit će se na osnovu planiranih sredstava za budžetsku godinu, u kojoj se vrši isplata.
- (4) Ukoliko planirana budžetska sredstva za tekuću godinu budu nedovoljna, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu i određuje koeficijent za mjesečna davanja, koji ostaje na snazi do rebalansa budžeta ili usvajanja novog budžeta.
- (5) Odluku o visini koeficijenta iz stava (4) ovoga člana donosi Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva.
- (6) Isplate mjesečnih novčanih primanja izvršene na način utvrđen st. (4) i (5) ovog člana smatraju se konačnim.

- (7) U slučaju izmjene visine koeficijenta, korisnicima prava se neće izdavati nova rješenja, ali će im biti isplaćeni umanjeni korisnosceni novčani iznosi.

Član 44.

(Povrat neosnovano isplaćenih sredstava)

- (1) Prava lica sa invaliditetom iz člana 11. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona, su lična i neprenosiva i prestaju smrću korisnika ili prestankom postojanja zakonskih uslova za njihovim korištenjem, te se ista ne mogu nasljeđivati.
- (2) U slučaju smrti korisnika prava, zakonski nasljednici, staratelji, srodnici i punomoćnici, obavezni su u roku od 15 dana od dana smrti o toj činjenici obavijestiti nadležni prvostepeni organ - donosioca prvostepenog rješenja, koji je rješavao o pravu umrlog podnosioca zahtjeva.
- (3) Ukoliko lica iz stava (2) ovog člana u navedenom roku ne prijave činjenicu smrti ili podignu neosnovano uplaćena novčana sredstva, protiv istih će biti pokrenuti postupci povrata neopravdano isplaćenih sredstava.
- (4) Lice kojem je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu, a na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti razliku između primljenog i stvarno pripadajućeg iznosa određenog pravosnažnim rješenjem ako je:
 - a) na osnovu netačnih podataka za koje je znalo ili moralo znati da su netačni ili je na neki drugi protivpravni način ostvarilo novčano primanje koje mu ne pripada ili je ostvarilo novčano primanje u većem iznosu od onog koje mu pripada;
 - b) ostvarilo novčano primanje zato što nije prijavilo nastale promjene koje utiču na gubitak, prestanak ili smanjenje obima nekog prava, a znalo je ili je moralo znati za te promjene.
- (5) Dospjeli, a neisplaćeni iznosi novčanih primanja utvrđenih na osnovu ovog zakona, čine dio ostavinske mase i isplaćuju se nasljednicima u skladu sa odlukom nadležnog organa donesenoj u ostavinskom postupku.
- (6) Ukoliko korisniku prava bude isplaćen veći iznos od pripadajućeg, povrat preisplaćenih sredstava se može vršiti i djelimičnim umanjnjem njegovih redovnih mjesečnih naknada po ovom zakonu, koje traje sve dok preisplaćeni novčani iznos ne bude vraćen.

Član 45.

(Evidencija korisnika i izvršenih isplata)

- (1) Nadležni centar za socijalni rad vodi evidencije o korisnicima i izvršenim isplatama prema ovom zakonu upotrebom softverske baze podataka, koja je vlasništvo Federacije.
- (2) Nadležni centar za socijalni rad odgovoran je za kontrolu, praćenje i evidentiranje svih promjena od uticaja na ostvarivanje prava korisnika.
- (3) Nadležni centar za socijalni rad je dužan po službenoj dužnosti, na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o nastaloj promjeni iz stava (2) ovog člana pokrenuti postupak odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno saznanja i donijeti rješenje o prestanku ili izmjeni priznatih prava prema odredbama ovog zakona.
- (4) Podaci u evidencijama iz stava (1) ovog člana se prikazuju prema spolu i sastavni su dio statističke evidencije.

POGLAVLJE VIII - NADZOR

Član 46.

(Vršenje upravnog nadzora)

- (1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i podzakonskih propisa za njegovo provođenje vrši Ministarstvo i nadležni centri za socijalni rad u Federaciji, svako iz okvira svoje nadležnosti.

- (2) Kontrolu isplata novčanih naknada korisnicima prava, koje se obezbjeđuju u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, vrši Ministarstvo.
- (3) Ministarstvo, u elektronskoj bazi podataka, prikuplja, obrađuje i vodi evidencije o ličnim podacima podnosioca zahtjeva i korisnika prava koji su neophodni za ostvarivanje nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, uključujući i njihov jedinstveni matični broj.
- (4) Lični podaci iz stava (3) ovog člana, mogu se unositi u isprave kojima se rješava o pravima utvrđenim ovim zakonom.

Član 47.

(Inspekcijски nadzor)

Inspekcijски nadzor nad provođenjem ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona, vrši nadležna federalna inspekcija po zahtjevu nadležnog organa ili po saznanju za učinjene propuste, u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 48.

(Provedbeni propisi)

Federalni ministar rada i socijalne politike donijet će u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, propise o načinu i postupku ostvarivanja prava prema ovom zakonu, načinu isplate novčanih primanja, načinu vođenja evidencija o korisnicima prava i izvršenim isplatama i dostavljanju izvještaja o utrošenim sredstvima u skladu sa ovim zakonom.

POGLAVLJE IX - PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 49.

(Prekršajne odredbe)

- (1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj centar za socijalni rad ako:
 - a) korisniku protivno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
 - b) omogućiti korištenje prava licu kojem ne pripada pravo po ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu;
 - c) inspektoru ne osigura neometano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju.
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u centru za socijalni rad novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

POGLAVLJE X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

(Način usklađivanja za postojeće korisnike prava)

- (1) Svim korisnicima prava uvedenim u pravo po pravosnažnim rješenjima, koji su prava ostvarili i koriste ih po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršit će se u skladu sa ovim zakonom korekcije mjesečnih novčanih naknada kroz jedinstvenu elektronsku bazu podataka, koju vodi Ministarstvo.
- (2) Korekcije će se izvršiti počev od prvog dana narednog obračunskog perioda, u odnosu na obračun koji je izvršen u mjesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu.
- (3) Korisnicima prava se neće donositi nova rješenja.

Član 51.

(Način isplate za nove podnosiocе zahtjeva)

Za nove podnosiocе, koji podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava kod centra za socijalni rad, nakon stupanja na snagu ovog zakona, obračun mjesečnih novčanih naknada za priznata prava će se utvrditi po odredbama ovog zakona.

Član 52.

(Način usklađivanja, isplate i okončanja ranije započelih postupaka)

- (1) Za podnosiocе zahtjeva, čiji su upravni postupci i postupci pribavljanja ocjene medicinskog vještačenja zdravstvenog

stanja započeti i nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u kojima nije doneseno rješenje u upravnom postupku, završit će se po odredbama zakona koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nadalje u skladu sa odredbama ovog zakona.

- (2) Obračun mjesečnih novčanih naknada kod priznavanja prava za lica iz stava (1) ovog člana, izvršit će se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva pa do prvog dana narednog obračunskog perioda u odnosu na obračun koji je izvršen u mjesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu, a nadalje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 53.

(Prestanak primjene zakonskih odredaba)

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje primjena odredaba čl. 18a., 18b., 18c., 18d., 18e., 18f., 18g., 18h., 18i., 18j., 18k., 18l., 18lj., 18m., 18n., 18nj., 18o. i 18p. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 14/09, 39/06, 45/16, 40/18 i 16/23).

Član 54.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković, s. r.	Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, s. r.
--	--

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Prolašava se Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 4.2.2025. godine i na sjednici Doma naroda od 31.1.2025. godine.

Broj 01-02-1-73-01/25
20. veljače 2025. godine
Sarajevo

Predsjednica
Lidija Bradara, v. r.

ZAKON

O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I. - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet)

Ovim zakonom uređuju se temeljni principi zaštite osoba s invaliditetom, definicija osobe sa invaliditetom, definicija invaliditeta, jedinstvena načela, jedinstveni institucionalni model za ocjenu stupnja invaliditeta, materijalna potpora osobama s invaliditetom - temeljna prava, obim i uvjeti pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, financiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje temeljnih prava, verifikacija zakonitosti korištenja ostvarenih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje

temeljnih prava osoba s invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Članak 2.

(Gramatička terminologija)

Izrazi koji se u ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona upotrebljavaju u jednom gramatičkom rodu, se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene.

POGLAVLJE II. - TEMELJNI PRINCIPI I JEDINSTVENA NAČELA ZAŠTITE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 3.

(Nadležnost)

Zaštita osoba s invaliditetom zajednička je nadležnost Federacije i kantona.

Članak 4.

(Proširenje prava prema mogućnostima kantona)

- (1) Pored prava utvrđenih ovim zakonom, organi i institucije u čijoj je nadležnosti zaštita i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, mogu sukladno svojim financijskim mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom, u svojim posebnim zakonima ugraditi jedinstvena načela iz ovog zakona, te utemeljiti i druga prava, koja će biti u funkciji unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom u društvu.
- (2) Propisima iz stavka (1) ovog članka, ne mogu se izmijeniti temeljna prava materijalne potpore osoba s invaliditetom, utvrđena ovim zakonom, niti po vrsti niti po obimu.

Članak 5.

(Poticanje suradnje s organizacijama)

U cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite osoba s invaliditetom, čija se temeljna prava utvrđuju ovim zakonom, nadležni organi Federacije, kantona i općina će ostvarivati, podržavati i poticati suradnju sa reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom.

Članak 6.

(Primjena propisa)

U postupku ostvarivanja prava utvrđenih ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22), izuzev u dijelu postupka koji je odredbama ovog zakona posebno uređen.

Članak 7.

(Temeljni uvjeti za ostvarivanjem prava)

Pravo na novčane naknade na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak po odredbama ovog zakona, ostvaruju osobe s invaliditetom, koje između ostalih, ispunjavaju i ove uvjete:

- a) kod kojih je ocjenom medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (u daljnjem tekstu: Institut) utvrđen postotak ukupnog oštećenja organizma u visini od 90% i 100%;
- b) osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine;
- c) osobe koje imaju prijavljeno stalno prebivalište na području Federacije u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

Članak 8.

(Gubitak prava zbog odjave prebivališta)

- (1) Ukoliko korisnik prava odjavi prebivalište sa područja Federacije, daljnje korištenje svih prava utvrđenih pravomoćnim rješenjem prestaje sa datumom odjave.
- (2) Ukoliko je osoba sa invaliditetom napustila svoje prebivalište ili je napustila područje Bosne i Hercegovine, a nije odjavila svoje prebivalište kod nadležnih organa, nadležni centar za socijalni rad će privremeno obustaviti isplatu novčanih naknada, sve dok neposrednim uvidom u mjestu prijavljenog prebivališta utvrdi da li osoba zaista boravi na prijavljenoj adresi, te će sukladno sa tim donijeti rješenje.

Članak 9.

(Načelo nediskriminacije)

U postupku za ostvarivanje prava iz ovog zakona, zabranjen je svaki oblik diskriminacije utemeljen na rasi, boji kože, jeziku, vjeri, etničkoj pripadnosti, invaliditetu, starosnoj dobi, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, vezi s nacionalnom manjinom, političkom ili drugom uvjerenju, imovnom stanju, članstvu u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanju, društvenom položaju i spolu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, spolnim karakteristikama i bilo kojim drugim stvarnim ili pretpostavljenim temeljima.

Članak 10.

(Jedinstvena načela)

Jedinstvena načela u smislu ovog zakona su:

- a) rodna jednakost, ravnopravnost i nediskriminacija spolna, starosna, vjerska, rasna, nacionalna, etnička, socijalna, politička, te svaka druga po bilo kojoj drugoj osnovi;
- b) dostupnost i jednak tretman u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom po ovom zakonu;
- c) pristup informacijama i odgovarajuća komunikacija korisnika i pružatelja usluga;
- d) uvažavanje urođenog dostojanstva fizičkog, psihičkog, spolnog i ekonomskog integriteta, osobne autonomije, uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba s invaliditetom i afirmiranje njihovih potreba i mogućnosti;
- e) razvijanje ambijenta za stvaranje jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na osobe sa najtežim oblicima invaliditeta;
- f) osiguranje aktivne uloge, promocije i potpore za osobe s invaliditetom u svim politikama i mjerama;
- g) osiguranje uključivanja pitanja invaliditeta u sve razvojne dokumente u zemlji, na svim nivoima organiziranja;
- h) osiguranje sektorskih mjera kojima se ta pitanja uređuju za zdrave osobe, čijom bi provedbom bile stvorene mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u području obrazovanja, pristupačnosti okoliša, usluga i informacija, zdravstvene skrbi i socijalne sigurnosti, zapošljavanja i samostalnog obiteljskog života, športa i rekreacije, pristupa kulturi, pravdi, pravu na religiju i uključivanje u politički i javni život, podizanja svijesti javnosti i unaprjeđivanje poštivanja njihovih prava.

Članak 11.

(Prava osoba s invaliditetom)

- (1) Osobe s invaliditetom iz članka 12. ovog zakona imaju sljedeća prava i to na:
 - a) osobnu invalidninu;
 - b) dodatak za njegu i pomoć od drugog lica;
 - c) ortopedski dodatak;
 - d) pomoć u troškovima liječenja i nabavi ortopedskih pomagala;
 - e) osposobljavanje za život i rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija);
 - f) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima;
 - g) novčanu i drugu materijalnu pomoć;
 - h) smještaj u hraniteljsku obitelj;
 - i) smještaj u ustanovu socijalne skrbi;
 - j) usluge socijalnog i drugog stručnog rada;
 - k) kućnu njegu i pomoć u kući;
 - l) ranu razvojnu potporu;
 - lj) prioritarno stambeno zbrinjavanje;
 - m) psihološku i pravnu pomoć;
 - n) osobnog asistenta;

- n) asistenta u obrazovanju;
 - o) radnog asistenta;
 - p) asistivnu tehnologiju;
 - r) razumnu prilagodbu.
- (2) Prava iz stavka (1) toč. a), b) i c) ovog članka ostvaruju se pod uvjetima, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.
- (3) Prava iz stavka (1) toč. d), e), f) g), h), i), j), k), l), lj), m), nj), o), p) i r) ovog članka mogu se ostvariti sukladno propisima o socijalnoj skrbi, zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj skrbi, zapošljavanju i obrazovanju.
- (4) Pravo iz stavka (1) točka n) ovog članka, ostvarit će se sukladno propisima koji će biti doneseni na kantonalnoj razini.
- (5) Propisima kantona mogu se utvrditi i druga prava sukladno financijskim mogućnostima kantona i programima razvoja socijalne skrbi.

POGLAVLJE III. - DEFINICIJA OSOBE S INVALIDITETOM I INVALIDITETA

Članak 12.

(Definicija osobe s invaliditetom)

Osoba s invaliditetom, u smislu ovog zakona, je osoba koja ima trajna tjelesna, psihička, intelektualna ili osjetilna oštećenja, prouzrokovana bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom, koje se ne može otkloniti liječenjem ili mjerama medicinske zaštite, a koja je zbog takvog stanja u interakciji s različitim preprekama spriječena da potpuno i učinkovito sudjeluje u društvu na ravnopravnom temelju sa drugim članovima tog društva, a to su djeca i odrasli:

- a) slijepa i slabovidna;
- b) gluha i nagluha;
- c) sa poremećajima u govoru i glasu;
- d) sa tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju;
- e) sa smetnjama u intelektualnom razvoju (lakog, umjerenog, težeg i teškog stupnja);
- f) sa psihičkim poremećajima;
- g) osobe sa kombiniranim smetnjama (višestruko ometene u razvoju).

Članak 13.

(Posljedice starosti)

Kod osoba kod kojih je do promjene u fiziološkom funkcioniranju organizma (ograničenje fizioloških i psihičkih sposobnosti kao što je umanjene snage, izdržljivosti i opterećenja, smanjenje pokretljivosti kralježnice i ekstremiteta, staračko smanjivanje pamćenja, specifična ograničenja vida i sluha) došlo usljed prirodnog procesa starenja, ne utvrđuje se invaliditet, a ostvarivanje prava po osnovu takvog stanja se može utvrditi kantonalnim propisima.

Članak 14.

(Definicija invaliditeta)

Invaliditet predstavlja zajednički termin za trajno oštećenje, ograničenje aktivnosti i restrikcije u učestvovanju, koji označava negativne aspekte interakcije pojedinaca, u odnosu na osobne faktore i faktore okoline.

Članak 15.

(Vrste invaliditeta)

Invaliditet može biti:

- a) psihički (psihička oboljenja);
- b) intelektualni (smetnje u intelektualnom razvoju i funkcioniranju);
- c) fizički (tjelesna oštećenja);
- d) senzorni (čulna oštećenja).

POGLAVLJE IV. - TEMELJNA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 16.

(Zakonski minimum oštećenja organizma za ostvarivanjem svih prava)

Radi ostvarivanja temeljnih prava utvrđenih ovim zakonom, osobe sa invaliditetom se razvrstavaju prema utvrđenom postotku oštećenja organizma u dvije grupe, i to:

- a) I. grupa - osobe sa invaliditetom sa 100 % oštećenja organizma,
- b) II. grupa - osobe sa invaliditetom sa 90 % oštećenja organizma.

Odjeljak A. Osobna invalidnina

Članak 17.

(Uvjeti za ostvarivanjem prava na osobnu invalidninu)

- (1) Osoba sa invaliditetom može ostvariti pravo na osobnu invalidninu, koja je temelj za priznavanje drugih prava po odredbama ovog zakona, ukoliko je utvrđeno oštećenje organizma u postotku od 90% i 100%.
- (2) Osobna invalidnina je novčana naknada, koja se isplaćuje osobi sa invaliditetom kao potpora u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, zbog utvrđenog stanja invaliditeta.

Članak 18.

(Utvrdjivanje visine naknade za osobnu invalidninu)

- (1) Osobna invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu, sukladno stupnju oštećenja organizma prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta.
- (2) Mjesečni iznosi osobne invalidnine određuju se u postotku od osnovice definirane u članku 24. ovog zakona, i to:

Grupa	Postotak
a) I. - osobe sa invaliditetom sa 100% oštećenja organizma	40%,
b) II. - osobe sa invaliditetom sa 90% oštećenja organizma	30 %.
- (3) Pravo iz stavka (1) ovog članka ne mogu ostvariti osobe sa invaliditetom, koje osobnu invalidninu ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, propisima o skrbi civilnih žrtava rata i propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju - pravo naknade za fizičku onesposobljenost.

Odjeljak B. Naknada za njegu i pomoć od drugog lica

Članak 19.

(Uvjeti za ostvarivanjem prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica)

- (1) Radi ostvarivanja prava na naknadu za njegu i pomoć od drugog lica, osobe sa invaliditetom razvrstavaju se u dvije grupe, i to:
 - a) Prva grupa - osobe s invaliditetom koje su, prema ocjeni Instituta, zbog utvrđenog oštećenja organizma upućene na stalnu njegu i pomoć od drugog lica, jer ne mogu same udovoljiti svojim temeljnim životnim potrebama bez pomoći drugog lica.
 - b) Nemogućnost udovoljavanja temeljnim životnim potrebama, u smislu ovog članka, podrazumijeva da se osobe ne mogu samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati osobnu higijenu, obavljati druge temeljne fiziološke potrebe, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom.
 - c) Druga grupa - osobe s invaliditetom koje, prema ocjeni Instituta, ne mogu potpuno udovoljiti svojim temeljnim životnim potrebama bez pomoći drugog lica.
 - d) Pod nemogućnošću potpunog udovoljavanja temeljnim životnim potrebama, u smislu ovog članka,

podrazumijeva se da se osoba, bez pomoći drugog lica, ne može samostalno kretati izvan stana radi nabavke temeljnih životnih potrepaština i korištenja zdravstvene skrbi.

- (2) Pravo iz stavka (1) ovog članka ne mogu ostvariti osobe sa invaliditetom koje dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i skrbi civilnih žrtava rata.
- (3) Dodatak za njegu i pomoć od drugog lica je novčana naknada, koja se isplaćuje osobi sa invaliditetom, kod koje je utvrđeno najteže oštećenje organizma, zbog kojeg osoba ne može samostalno, bez pomoći druge osobe, funkcionirati u zajednici s drugima i savladavati barijere.

Članak 20.

(Utvrđivanje visine naknada za dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i isključenje od korištenja)

- (1) Mjesečni iznos naknade za njegu i pomoć od drugog lica određuje se u postotku od osnovice iz članka 24. ovog zakona, i to:
 - a) I. grupa 100% od osnovice,
 - b) II. grupa 50% od osnovice.
- (2) Pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ne može ostvariti osoba sa invaliditetom smještena u ustanovu socijalne skrbi, ukoliko troškovi smještaja u cjelosti padaju na teret općinskog, odnosno kantonalnog proračuna.
- (3) Osoba sa invaliditetom koja je smještena u ustanovu socijalne skrbi može, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta predviđenih ovim zakonom, ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ukoliko ona, članovi njene obitelji, staratelj ili treće lice, snose najmanje 50% ukupnih troškova smještaja.

Odjeljak C. Naknada za ortopedski dodatak

Članak 21.

(Uvjet za ostvarivanje i utvrđivanje visine naknada za ortopedski dodatak)

- (1) Naknadu za ortopedski dodatak može ostvariti osoba kod koje je, sukladno ocjeni Instituta utvrđena potreba za ovakvim vidom materijalne skrbi, a kod koje je došlo do amputacije najmanje jednog ekstremiteta ili teškog oštećenja funkcije ekstremiteta, slijepa osoba, kao i osoba sa enukleacijom jednog oka, te osoba s oštećenjem sluha koja koristi slušni aparat.
- (2) Ortopedski dodatak određuje se u mjesečnom iznosu u visini od 7% od osnovice iz članka 24. ovog zakona.
- (3) Pravo iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti osobe sa invaliditetom koje ortopedski dodatak ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i skrbi civilnih žrtava rata.
- (4) Ortopedski dodatak je novčana naknada, koja se dodjeljuje osobi s invaliditetom, koja koristi ortopedsko pomagalo, a služi za servisiranje ortopedskog pomagala, dok je u roku upotrebe.

Članak 22.

(Ograničenje u korištenju prava zbog određenih kaznenih djela)

- (1) Prava utvrđena ovim zakonom ne može ostvarivati osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo iz članka 156. "Napad na ustavni poredak BiH", članka 172. "Zločini protiv čovječnosti", članka 173. "Ratni zločin protiv civilnog stanovništva" i članka 175. "Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika" iz Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 i 47/23), kao i kaznenog djela iz članka 149. "Napad na ustavni poredak" iz Kaznenog

zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17 i 31/23).

- (2) Osoba iz stavka (1) ovog članka gubi pravo koje joj je sukladno odredbama ovog zakona, priznato prije donošenja presude.
- (3) Prestanak prava iz stavka (2) ovog članka, utvrdit će prvostupanjski organ posebnim rješenjem, zaključno sa danom pravomoćnosti presude.
- (4) Osobi koja je ostvarila pravo po ovom zakonu, a protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog djela iz stavka (1) ovog članka, ne isplaćuju se novčana primanja za vrijeme do okončanja tog postupka, o čemu prvostupanjski organ donosi posebno rješenje.
- (5) Zadržana novčana primanja isplatit će se osobi iz stavka (4) ovog članka, ukoliko kazneni postupak protiv nje bude pravomoćnom odlukom suda obustavljen ili ako korisnik pravomoćnom presudom bude oslobođen optužbe, odnosno, ako optužba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

Članak 23.

(Utjecaj sudskih presuda na korištenje prava)

- (1) Korisniku prava, osuđenom pravomoćnom sudskom presudom na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže, ne pripadaju ta prava za vrijeme dok se nalazi na izdržavanju kazne.
- (2) Ako se korisnik novčanih naknada za priznata prava nalazi u pritvoru, članovima obitelji koje korisnik izdržava za vrijeme trajanja pritvora, isplaćuje se polovina tih primanja. Zadržana polovina primanja isplatit će se korisniku, ako kazneni postupak bude pravomoćnom odlukom suda obustavljen ili ako korisnik pravomoćnom presudom bude oslobođen optužbe, odnosno, ako optužba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

Članak 24.

(Utvrđivanje osnovice za obračun novčanih naknada)

Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih naknada, prema ovom zakonu, utvrđuje se u iznosu 50% od osnovice utvrđene federalnim propisima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Članak 25.

(Usklađivanje osnovice)

Osnovica za osobe sa invaliditetom propisana ovim zakonom usklađuje se sa kretanjem osnovice korisnika prava o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, po federalnim propisima.

Odjeljak D. Svrha isplate novčanih naknada za priznata prava

Članak 26.

(Izjednačavanje mogućnosti)

Svrha isplate novčanih naknada osobama iz članka 11. stavak (1) toč. a), b) i c) u smislu ovog zakona, je stvaranje pretpostavki kojima će se osigurati jednake mogućnosti osobama s invaliditetom, odnosno namjera države da osobama sa najtežim stupnjem oštećenja organizma nadoknadi dio troškova prouzrokovan invaliditetom, kako bi ravnopravno participirale sa drugima u svim sferama života.

POGLAVLJE V. - POSTUPAK ZA OSTVARIVANJEM PRAVA

Članak 27.

(Nadležnost u postupku)

Postupak za rješavanje o pravima na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak u prvostupanjskom postupku, provode centri za socijalni rad i općinske službe socijalne skrbi sa područja Federacije, kojima su

povjereni poslovi socijalne skrbi, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: centri za socijalni rad), a o žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stupnju, rješava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 28.

(Postupak revizije)

- (1) Rješenje doneseno u prvostupanjskom postupku, kojem je podnositelju zahtjeva priznato pravo na temelju ovog zakona, podliježe reviziji.
- (2) Reviziju po službenoj dužnosti vrši Ministarstvo.
- (3) Revizija odgađa izvršenje rješenja.
- (4) Ako je protiv prvostupanjskog rješenja izjavljena žalba, o reviziji i žalbi se rješava istim rješenjem.
- (5) Ako protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije izjavljena žalba, prvostupanjski organ koji je donio to rješenje će ga zajedno sa spisima predmeta dostaviti organu nadležnom za reviziju, u roku od osam dana nakon isteka roka za žalbu.

Članak 29.

(Postupanje drugostupanjskog organa u revizionom postupku)

- (1) Drugostupanjski organ će u postupku revizije poništiti ili ukinuti prvostupanjsko rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak ili sam riješiti stvar, ako utvrdi da su u prvostupanjskom postupku nepotpuno ili pogrešno utvrđene činjenice ili da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka, koja bi bila od utjecaja na rješavanje ili ako utvrdi da su pogrešno ocijenjeni dokazi ili da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak o činjeničnom stanju ili da je pogrešno primijenjen materijalni propis na temelju kojeg je stvar riješena.
- (2) Prvostupanjski organ čije je rješenje u postupku revizije poništeno ili ukinuto i predmet vraćen na ponovni postupak, donosi novo rješenje.
- (3) Protiv rješenja iz stavka (2) ovog članka će se obaviti ponovni postupak revizije i na isto se može izjaviti žalba.

Članak 30.

(Postupanje drugostupanjskog organa po izjavljenoj žalbi)

- (1) U drugostupanjskom postupku po žalbi, Ministarstvo će pribaviti nalaz, ocjenu i mišljenje Instituta, ako je predmet žalbe ocjena Instituta.
- (2) U postupku po izjašnjenju na pribavljeni nalaz u drugostupanjskom postupku, Ministarstvo može, shodno slobodnoj procjeni, pribaviti još jedan nalaz i mišljenje drugostupanjske liječničke komisije o oštećenju organizma i potrebi za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć drugog lica i ortopedski dodatak.

Članak 31.

(Dokazna sredstva)

- (1) Oštećenje organizma osobe s invaliditetom, potrebu za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, utvrđuje se na temelju ocjene medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta.
- (2) Zahtjev Institutu za pribavljanjem ocjene medicinskog vještačenja, ne smatra se zahtjevom za ostvarivanjem prava u upravnom postupku.
- (3) Podnositelj zahtjeva je dužan, prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanjem prava centru za socijalni rad, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, priložiti i konačan nalaz Instituta pribavljen u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.
- (4) Osim dokaza iz stavka (3) ovog članka, u spisima predmeta prije rješavanja o zahtjevu podnositelja, potrebno je pribaviti sljedeće dokumente i to:
 - a) kopiju osobne iskaznice;
 - b) prijavu prebivališta (CIPS);

- c) dokaz nadležnog organa da traženo pravo ne ostvaruje, odnosno ne može ostvariti po propisima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, civilnim žrtvama rata i mirovinsko-invalidskom osiguranju;
- d) uvjerenje o državljanstvu;
- e) izvod iz matične knjige rođenih;
- f) kopiju tekućeg računa.

Članak 32.

(Jedinstveni institucionalni model ocjene)

- (1) Postotak invaliditeta, u smislu članka 16. ovog zakona, utvrđuje se na temelju jedinstvenih pravila, kriterija i procedura, za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta.
- (2) Ocjenu o postotku invaliditeta iz stavka (1) ovog članka, donosi Institut na temelju Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima postupka za medicinsko vještačenje i Liste invaliditeta, koja je njegov sastavni dio.
- (3) Ocjenom se utvrđuju samo trajne, odnosno konačne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano bolešću (urođenom ili stečenom), povredom i koje se ne može otkloniti mjerama liječničke zaštite i rehabilitacije.
- (4) Ocjena iz prethodnog stavka ovog članka treba sadržavati obrazloženje utvrđivanja potrebe za korištenjem prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, odnosno kojim temeljnim životnim potrebama osoba s invaliditetom ne može samostalno udovoljiti ili ne može potpuno samostalno udovoljiti, bez pomoći drugog lica.
- (5) Pribavljanje ocjene medicinskog vještačenja se obavlja na zahtjev osobe sa invaliditetom ili po zahtjevu nadležnog organa.

Članak 33.

(Postupanje po kontrolnom pregledu)

- (1) Mogućnost kontrolnog pregleda se utvrđuje djetetu do navršene 15. godine života.
- (2) Ukoliko je ocjenom medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja određen kontrolni pregled, rješenje ima privremeni karakter i korištenje novčanih naknada za priznata prava po tom rješenju traje do datuma naloženog kontrolnog pregleda, pa se daljnja isplata korisniku prava obustavlja.
- (3) Ako se naloženi kontrolni pregled kod Instituta, zahtjevom prijavi u roku koji je određen rješenjem, novim rješenjem po obavljanju kontrolnog pregleda, korisniku se prava priznaju kontinuirano, bez obzira kada će Institut sačiniti i dostaviti konačnu ocjenu medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.
- (4) Ukoliko korisnik ne postupi u određenom roku i ne obavi kontrolni pregled, korištenje prava mu prestaje rješenjem o prestanku prava sa datumom kontrolnog pregleda, a za nastavak korištenja prava treba podnijeti novi zahtjev za ostvarivanjem prava kod nadležnog centra za socijalni rad.
- (5) Prava po novom zahtjevu se priznaju sukladno odredbama članka 41. ovog zakona.

Članak 34.

(Troškovi postupka i refundacija troškova)

- (1) Troškovi postupka za ostvarivanjem prava u prvom stupnju padaju na teret podnositelja zahtjeva.
- (2) Ukoliko podnositelju zahtjeva, sukladno ovom zakonu, prvostupanjskim rješenjem budu priznata prava, ima pravo na refundaciju troškova pregleda iz sredstava kantonalnog proračuna kantona u kojem osoba ima prebivalište u momentu podnošenja zahtjeva, po podnesenom zahtjevu za povrat.
- (3) Troškovi drugostupanjskog postupka padaju na teret organa koji vodi postupak.

- (4) Pod troškovima postupka u smislu ovoga članka, podrazumijevaju se isključivo troškovi pribavljanja ocjene medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta.

Članak 35.

(Ponovni postupak)

- (1) Na zahtjev korisnika prava ponovni postupak, sukladno ovom zakonu, može se pokrenuti, tek nakon isteka dvije godine od dana donošenja rješenja po kojem ostvaruje pravo.
- (2) Postupak se može pokrenuti i prije isteka ovoga roka, ukoliko se radi o novoj povredi ili bolesti pa je nastupilo pogoršanje zdravstvenog stanja, što je utvrđeno novim nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta po zahtjevu za pogoršanjem, u odnosu na utvrđene povrede i bolesti u ranijem nalazu Instituta.
- (3) Ukoliko je novi nalaz Instituta identičan ranijem nalazu, po zahtjevu za ostvarivanjem prava zbog pogoršanja, centar za socijalni rad neće donositi novo rješenje o priznavanju istih prava istog obima, već će odbiti zahtjev zbog neispunjavanja uvjeta za ostvarivanjem prava po novopodnesenom zahtjevu zbog pogoršanja koje nije nastupilo.

POGLAVLJE VI. - VERIFIKACIJA ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA

Članak 36.

(Korisnici koji podliježu verifikaciji)

Svi korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, koji su ta prava ostvarili po odredbama Zakona o osnovama socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 i 16/23), do dana stupanja na snagu ovog zakona, podliježu verifikaciji zakonitosti korištenja prava (u daljnjem tekstu: verifikacija).

Članak 37.

(Nadležnost za provedbu)

Za provedbu verifikacije korisnika, sukladno odredbama ovog zakona, nadležan je Institut, nadležni centri za socijalni rad i Ministarstvo, svatko iz okvira svojih nadležnosti.

Članak 38.

(Sadržaj verifikacije)

- (1) Pod verifikacijom, u smislu ovog članka, podrazumijeva se provjera zakonitosti ostvarenog prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, koja će se obaviti ponovnim uvidom u raspoloživu medicinsku dokumentaciju i neposrednim pregledom korisnika prava od strane Instituta, u suradnji s predstavnicima nadležnog centra za socijalni rad, koji će sačiniti stručnu opservaciju funkcioniranja osobe u realnim uvjetima.
- (2) Novčana sredstva za provedbu verifikacije su u cijelosti osigurana u federalnom proračunu.

Članak 39.

(Rokovi)

- (1) Odazivanje korisnika prava na verifikaciju je obvezno, odmah po primitku uredno dostavljenog poziva, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana urednog uručivanja poziva.
- (2) Nakon obavljene verifikacije, nadležni centri za socijalni rad su dužni po službenoj dužnosti donijeti nova rješenja o daljnjem priznavanju ili pak prestanku prava, u odnosu na ona koja su utvrđena ranijim pravomoćnim rješenjem.
- (3) U slučaju da se uredno pozvani korisnik prava ne javi na poziv za obavljanje verifikacije, ni u krajnjem roku od šest mjeseci od dana uredno uručenog poziva, donosi se rješenje o prestanku prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak, a prava prestaju protekom roka iz stavka (1) ovog članka.

Članak 40.

(Provedbeni akti)

Federalni ministar rada i socijalne politike će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt u kojem će biti bliže uređen postupak, rokovi, način, mjesto i dinamika obavljanja verifikacije, te sadržaj opservacije.

POGLAVLJE VII. - POSEBNE ODREDBE

Članak 41.

(Početak ostvarivanja prava)

- (1) Za korisnike prava, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanjem prava iz ovog zakona, prava će se priznati od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanjem prava centru za socijalni rad.
- (2) Novčana primanja utvrđena ovim zakonom isplaćuju se u mjesečnim iznosima u tekućem mjesecu retroaktivno za prethodni mjesec.

Članak 42.

(Obveza prijave nastalih promjena)

Korisnici prava, njihovi punomoćnici i zakonski sljednici, dužni su u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom organu i centru za socijalni rad svaku promjenu koja je od utjecaja na opseg ili mogućnost daljnjeg korištenja priznatih prava.

Članak 43.

(Nadležnost za isplatu i korekcija koeficijenta)

- (1) Isplate novčanih naknada za priznata prava vrši Ministarstvo.
- (2) Novčana sredstva za isplatu za priznata prava osobama sa invaliditetom se u cjelosti osiguravaju u federalnom proračunu.
- (3) Isplate mjesečnih novčanih naknada izvršit će se na temelju planiranih sredstava za proračunsku godinu, u kojoj se vrši isplata.
- (4) Ukoliko planirana proračunska sredstva za tekuću godinu budu nedostatna, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu i određuje koeficijent za mjesečna davanja, koji ostaje na snazi do rebalansa proračuna ili usvajanja novog proračuna.
- (5) Odluku o visini koeficijenta iz stavka (4) ovoga članka donosi Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva.
- (6) Isplate mjesečnih novčanih primanja izvršene na način utvrđen st. (4) i (5) ovog članka smatraju se konačnim.
- (7) U slučaju izmjene visine koeficijenta, korisnicima prava se neće izdavati nova rješenja, ali će im biti isplaćeni umanjeni korigirani novčani iznosi.

Članak 44.

(Povrat neosnovano isplaćenih sredstava)

- (1) Prava osoba s invaliditetom iz članka 11. stavak (1) toč. a), b) i c) ovog zakona, su osobna i neprenosiva i prestaju smrću korisnika ili prestankom postojanja zakonskih uvjeta za njihovim korištenjem, te se ista ne mogu nasljeđivati.
- (2) U slučaju smrti korisnika prava, zakonski sljednici, skrbnici, srodnici i punomoćnici, obvezni su u roku od 15 dana od dana smrti o toj činjenici obavijestiti nadležni prvostupanjski organ - donositelja prvostupanjskog rješenja, koji je rješavao o pravu umrlog podnositelja zahtjeva.
- (3) Ukoliko osobe iz stavka (2) ovoga članka u navedenom roku ne prijave činjenicu smrti ili podignu neosnovano uplaćena novčana sredstva, protiv istih će biti pokrenuti postupci povrata neopravdano isplaćenih sredstava.
- (4) Osoba kojoj je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu, a na koje nije imala pravo, dužna je vratiti razliku između primljenog i stvarno pripadajućeg iznosa određenog pravomoćnim rješenjem ako je:

- a) na temelju netočnih podataka za koje je znala ili morala znati da su netočni ili je na neki drugi protupravni način ostvarila novčano primanje koje joj ne pripada ili je ostvarila novčano primanje u većem iznosu od onog koje joj pripada;
 - b) ostvarila novčano primanje zato što nije prijavila nastale promjene koje utječu na gubitak, prestanak ili smanjenje obima nekog prava, a znala je ili je morala znati za te promjene.
- (5) Dospjeli, a neisplaćeni iznosi novčanih primanja utvrđenih na temelju ovog zakona, čine dio ostavinske mase i isplaćuju se sljednicima sukladno odluci nadležnog organa donesenoj u ostavinskom postupku.
- (6) Ukoliko korisniku prava bude isplaćen veći iznos od pripadajućeg, povrat preisplaćenih sredstava se može vršiti i djelomičnim umanjenjem njegovih redovitih mjesečnih naknada po ovom zakonu, koje traje sve dok preisplaćeni novčani iznos ne bude vraćen.

Članak 45.

(Evidencija korisnika i izvršenih isplata)

- (1) Nadležni centar za socijalni rad vodi evidencije o korisnicima i izvršenim isplatama prema ovom zakonu upotrebom softverske baze podataka, koja je vlasništvo Federacije.
- (2) Nadležni centar za socijalni rad odgovoran je za kontrolu, praćenje i evidentiranje svih promjena od utjecaja na ostvarivanje prava korisnika.
- (3) Nadležni centar za socijalni rad je dužan po službenoj dužnosti, na temelju prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o nastaloj promjeni iz stavka (2) ovog članka pokrenuti postupak odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno saznanja i donijeti rješenje o prestanku ili izmjeni priznatih prava prema odredbama ovoga zakona.
- (4) Podaci u evidencijama iz stavka (1) ovog članka se prikazuju prema spolu i sastavni su dio statističke evidencije.

POGLAVLJE VIII. - NADZOR

Članak 46.

(Vršenje upravnog nadzora)

- (1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i podzakonskih propisa za njegovu provedbu vrše Ministarstvo i nadležni centri za socijalni rad u Federaciji, svatko iz okvira svoje nadležnosti.
- (2) Kontrolu isplata novčanih naknada korisnicima prava, koje se osiguravaju u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, vrši Ministarstvo.
- (3) Ministarstvo, u elektronskoj bazi podataka, prikuplja, obrađuje i vodi evidencije o osobnim podacima podnositelja zahtjeva i korisnika prava koji su neophodni za ostvarivanje nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, uključujući i njihov jedinstveni matični broj.
- (4) Osobni podaci iz stavka (3) ovog članka, mogu se unositi u isprave kojima se rješava o pravima utvrđenim ovim zakonom.

Članak 47.

(Inspekcijски nadzor)

Inspekcijски nadzor nad provedbom ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na temelju ovog zakona, vrši nadležna federalna inspekcija po zahtjevu nadležnog organa ili po saznanju za učinjene propuste, sukladno svojim nadležnostima.

Članak 48.

(Provedbeni propisi)

Federalni ministar rada i socijalne politike donijet će u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, propise o načinu i postupku ostvarivanja prava sukladno ovom zakonu,

načinu isplate novčanih primanja, načinu vođenja evidencija o korisnicima prava i izvršenim isplatama i dostavljanju izvješća o utrošenim sredstvima sukladno ovom zakonu.

POGLAVLJE IX. - PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 49.

(Prekršajne odredbe)

- (1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj centar za socijalni rad ako:
 - a) korisniku protivno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
 - b) omogućiti korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom opsegu;
 - c) inspektor ne osigura neometano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju.
- (2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u centru za socijalni rad novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

POGLAVLJE X. - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(Način usklađivanja za postojeće korisnike prava)

- (1) Svim korisnicima prava uvedenim u pravo po pravomoćnim rješenjima, koji su prava ostvarili i koriste ih po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršit će se sukladno ovom zakonu korekcije mjesečnih novčanih naknada kroz jedinstvenu elektronsku bazu podataka, koju vodi Ministarstvo.
- (2) Korekcije će se izvršiti počev od prvog dana narednog obračunskog razdoblja, u odnosu na obračun koji je izvršen u mjesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu.
- (3) Korisnicima prava se neće donositi nova rješenja.

Članak 51.

(Način isplate za nove podnositelje zahtjeva)

Za nove podnositelje, koji podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava kod centra za socijalni rad nakon stupanja na snagu ovog zakona, obračun mjesečnih novčanih naknada za priznata prava će se utvrditi po odredbama ovog zakona.

Članak 52.

(Način usklađivanja, isplate i okončanja ranije započetih postupaka)

- (1) Za podnositelje zahtjeva, čiji su upravni postupci i postupci pribavljanja ocjene medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja započeti i nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u kojima nije doneseno rješenje u upravnom postupku, završit će se po odredbama zakona koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, a nadalje sukladno odredbama ovog zakona.
- (2) Obračun mjesečnih novčanih naknada kod priznavanja prava za osobe iz stavka (1) ovog članka, izvršit će se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva pa do prvog dana narednog obračunskog razdoblja u odnosu na obračun koji je izvršen u mjesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu, a nadalje sukladno odredbama ovog zakona.

Članak 53.

(Prestanak primjene zakonskih odredaba)

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje primjena odredaba čl. 18a., 18b., 18c., 18d., 18e., 18f., 18g., 18h., 18i., 18j., 18k., 18l., 18lj., 18m., 18n., 18nj., 18o. i 18p. Zakona o osnovama socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 14/09, 39/06, 45/16, 40/18 i 16/23).

Članak 54.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković , v. r.	Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović , v. r.
---	---

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНИМ
И АЧЕЛИМА И ОКВИРУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о јединственим начелима и оквиру материјалне подршке лицима са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 04.02.2025. године и на сједници Дома народа од 31.01.2025. године.

Број 01-02-1-73-01/25
20. фебруара 2025. године
Сарајево

Предсједница
Лидија Брадара, с. р.

ЗАКОН
О ЈЕДИНСТВЕНИМ НАЧЕЛИМА И ОКВИРУ
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ЛИЦИМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

Овим законом уређују се основни принципи заштите лица са инвалидитетом, дефиниција лица са инвалидитетом, дефиниција инвалидитета, јединствена начела, јединствени институционални модел за оцјену степена инвалидитета, материјална подршка лицима са инвалидитетом - основна права, обим и услови под којима се остварују, основица за та права, финансирање, сврха исплате новчаних накнада за призната права, поступак за остваривање основних права, верификација законитости коришћења остварених права, надзор над примјеном закона и друга питања од значаја за остваривање основних права лица са инвалидитетом на подручју Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација).

Члан 2.

(Грамматичка терминологија)

Изрази који се у овом закону и прописима донесеним на основу овог закона употребљавају у једном грамматичком роду, се без дискриминације односе и на мушкарце и на жене.

ПОГЛАВЉЕ II - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И
ЈЕДИНСТВЕНА НАЧЕЛА ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 3.
(Надлежност)

Заштита лица са инвалидитетом заједничка је надлежност Федерације и кантона.

Члан 4.

(Проширење права према могућностима кантона)

- (1) Поред права утврђених овим законом, органи и институције у чијој је надлежности заштита и остваривање права лица са инвалидитетом, могу у складу са својим финансијским могућностима и потребама лица са инвалидитетом, у својим посебним законима уградити јединствена начела из овог закона, те утврдити и друга права, која ће бити у функцији унапрјеђења положаја лица са инвалидитетом у друштву.
- (2) Прописима из става (1) овог члана, не могу се измијенити основна права материјалне подршке лица са инвалидитетом, утврђена овим законом, нити по врсти нити по обиму.

Члан 5.

(Подстицање сарадње са организацијама)

У циљу остваривања бољег положаја и заштите лица са инвалидитетом, чија се основна права утврђују овим законом, надлежни органи Федерације, кантона и општина ће остваривати, подржавати и подстицати сарадњу са репрезентативним организацијама лица са инвалидитетом.

Члан 6.

(Примјена прописа)

У поступку остваривања права утврђених овим законом, примјењују се одредбе Закона о управном поступку ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/98, 48/99 и 61/22), изузев у дијелу поступка који је одредбама овог закона посебно уређен.

Члан 7.

(Основни услови за остваривањем права)

Право на новчане накнаде на личну инвалиднину, додаток за његу и помоћ од другог лица и ортопедски додаток по одредбама овог закона, остварују лица са инвалидитетом, која између осталих, испуњавају и ове услове:

- а) код којих је оцјеном медицинског вјештачења здравственог стања Института за медицинско вјештачење здравственог стања (у даљем тексту: Институт) утврђен проценат укупног оштећења организма у висини од 90% и 100%;
- б) лица која су држављани Босне и Херцеговине;
- ц) лица која имају пријављено стално пребивалиште на подручју Федерације у трајању од најмање 6 мјесеци.

Члан 8.

(Губитак права због одјаве пребивалишта)

- (1) Уколико корисник права одјави пребивалиште са подручја Федерације, даље коришћење свих права утврђених правоснажним рјешењем престаје са датумом одјаве.
- (2) Уколико је лице са инвалидитетом напустило своје пребивалиште или је напустило подручје Босне и Херцеговине, а није одјавило своје пребивалиште код надлежних органа, надлежни центар за социјални рад ће привремено обуставити исплату новчаних накнада, све док непосредним увидом у мјесту пријављеног пребивалишта утврди да ли лице заиста борави на пријављеној адреси, те ће у складу са тим донијети рјешење.

Члан 9.

(Начело недискриминације)

У поступку за остваривање права из овог закона, забрањен је сваки облик дискриминације заснован на раси, боји коже, језику, вјери, етничкој припадности, инвалидитету, старосној доби, националном или социјалном поријеклу, вези с националном мањином, политичком или другом убјеђењу,

имовном стању, чланству у синдикату или другом удружењу, образовању, друштвеном положају и полу, сексуалној оријентацији, родном идентитету, полним карактеристикама и било којим другим стварним или претпостављеним основима.

Члан 10.

(Јединствена начела)

Јединствена начела у смислу овог закона су:

- а) родна једнакост, равноправност и недискриминација пола, старосна, вјерска, расна, национална, етничка, социјална, политичка, те свака друга по било којој другој основи;
- б) доступност и једнак третман у остваривању права лица са инвалидитетом по овом закону;
- ц) приступ информацијама и одговарајућа комуникација корисника и пружалаца услуга;
- д) уважавање урођеног достојанства физичког, психичког, полног и економског интегритета, личне аутономије, укључујући слободу избора и независност лица са инвалидитетом и афирмисање њихових потреба и могућности;
- е) развијање амбијента за стварање једнаких могућности за лица са инвалидитетом, са посебним освртом на лица са најтежим облицима инвалидитета;
- ф) осигурање активне улоге, промоције и подршке за лица са инвалидитетом у свим политикама и мјерама;
- г) осигурање укључивања питања инвалидитета у све развојне документе у земљи, на свим нивоима организовања;
- х) осигурање секторских мјера којима се та питања уређују за здрава лица, чијом би provedбом биле створене могућности за равноправно судјеловање лица са инвалидитетом у подручју образовања, приступачности околиша, услуга и информација, здравствене заштите и социјалне сигурности, запошљавања и самосталног породичног живота, спорта и рекреације, приступа култури, правди, праву на религију и укључивање у политички и јавни живот, подизања свијести јавности и унапрјеђивање поштовања њихових права.

Члан 11.

(Права лица са инвалидитетом)

- (1) Лица са инвалидитетом из члана 12. овог закона имају следећа права и то на:
 - а) личну инвалиднину;
 - б) додатак за његу и помоћ од другог лица;
 - ц) ортопедски додатак;
 - д) помоћ у трошковима лијечења и набавци ортопедских помагала;
 - е) оспособљавање за живот и рад (професионална рехабилитација, преквалификација и доквалификација);
 - ф) предност при запошљавању под једнаким условима;
 - г) новчану и другу материјалну помоћ;
 - х) смјештај у хранитељску породицу;
 - и) смјештај у установу социјалне заштите;
 - ј) услуге социјалног и другог стручног рада;
 - к) кућну његу и помоћ у кући;
 - л) рану развојну подршку;
 - љ) приоритетно стамбено збрињавање;
 - м) психолошку и правну помоћ;
 - н) личног асистента;
 - њ) асистент у образовању;

- о) радног асистента;
- п) асистивну технологију;
- р) разумно прилагођавање.
- (2) Права из става (1) тач. а), б) и ц) овог члана остварују се под условима, на начин и по поступку утврђеним овим законом.
- (3) Права из става (1) тач. д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), љ), м), њ), о), п) и р) овог члана могу се остварити у складу са прописима о социјалној заштити, здравственом осигурању, здравственој заштити, запошљавању и образовању.
- (4) Право из става (1) тачка н) овог члана, оствариће се у складу са прописима који ће бити донесени на кантоналном нивоу.
- (5) Прописима кантона могу се утврдити и друга права у складу са финансијским могућностима кантона и програмима развоја социјалне заштите.

ПОГЛАВЉЕ III – ДЕФИНИЦИЈА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ИНВАЛИДИТЕТА

Члан 12.

(Дефиниција лица са инвалидитетом)

Лице са инвалидитетом, у смислу овог закона, је лице које има трајна тјелесна, психичка, интелектуална или осјетилна оштећења, проузрокована болешћу (урођеном или стеченом) или повредом, које се не може отклонити лијечењем или мјерама медицинске заштите, а које је због таквог стања у интеракцији с различитим препрекама спријечено да потпуно и учинковито судјелује у друштву на равноправној основи са другим члановима тог друштва, а то су дјеца и одрасли:

- а) слијепа и слабовида;
- б) глуха и наглуха;
- ц) са поремећајима у говору и гласу;
- д) са тјелесним оштећењима и трајним сметњама у физичком развоју;
- е) са сметњама у интелектуалном развоју (лаког, умјереног, тежег и тешког степена);
- ф) са психичким поремећајима;
- г) лица са комбинованим сметњама (вишеструко ометена у развоју).

Члан 13.

(Посљедице старости)

Код лица код којих је до промјене у физиолошком функционисању организма (ограничење физиолошких и психичких способности као што је умањење снаге, издржљивости и оптерећења, смањење покретљивости кичме и екстремитета, старачко смањивање памћења, специфична ограничења вида и слуха) дошло усљед природног процеса старења, не утврђује се инвалидитет, а остваривање права по основу таквог стања може се утврдити кантоналним прописима.

Члан 14.

(Дефиниција инвалидитета)

Инвалидитет представља заједнички термин за трајно оштећење, ограничење активности и рестрикције у учествовању, који означава негативне аспекте интеракције појединаца, у односу на личне факторе и факторе околине.

Члан 15.

(Врсте инвалидитета)

Инвалидитет може бити:

- а) психички (психичка обољења);
- б) интелектуални (сметње у интелектуалном развоју и функционисању);
- ц) физички (тјелесна оштећења);

д) сензорни (чулна оштећења).

ПОГЛАВЉЕ IV - ОСНОВНА ПРАВА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 16.

(Законски минимум оштећења организма за остваривањем свих права)

Ради остваривања основних права утврђених овим законом, лица са инвалидитетом се разврставају према утврђеном проценту оштећења организма у двије групе и то:

- а) I група - лица са инвалидитетом са 100% оштећења организма,
- б) II група - лица са инвалидитетом са 90% оштећења организма.

Одјељак А. Лична инвалиднина

Члан 17.

(Услови за остваривањем права на личну инвалиднину)

- (1) Лице са инвалидитетом може остварити право на личну инвалиднину, која је основ за признавање других права по одредбама овог закона, уколико је утврђено оштећење организма у проценту од 90% и 100%.
- (2) Лична инвалиднина је новчана накнада, која се исплаћује лицу са инвалидитетом као подршка у обављању свакодневних активности, због утврђеног стања инвалидитета.

Члан 18.

(Утврђивање висине накнаде за личну инвалиднину)

- (1) Лична инвалиднина одређује се у мјесечном износу, сразмјерно степену оштећења организма према налазу, оцјени и мишљењу Института.
- (2) Мјесечни износи личне инвалидине одређују се у проценту од основице дефинисане у члану 24. овог закона, и то:

Група	Процент
а) I - лица са инвалидитетом са 100% оштећења организма	40%,
б) II - лица са инвалидитетом са 90% оштећења организма	30%.

- (3) Право из става (1) овог члана не могу остварити лица са инвалидитетом, која личну инвалиднину остварују или могу остварити према прописима о правима бораца и чланова њихових породица, прописима о заштити цивилних жртава рата и прописима о пензијском и инвалидском осигурању - право накнаде за физичку онеспособљеност.

Одјељак Б. Накнада за његу и помоћ другог лица

Члан 19.

(Услови за остваривањем права на додаток за његу и помоћ другог лица)

- (1) Ради остваривања права на накнаду за његу и помоћ од другог лица, лица са инвалидитетом разврставају се у двије групе, и то:
 - а) Прва група - лица са инвалидитетом која су, према оцјени Института, због утврђеног оштећења организма упућена на сталну његу и помоћ од другог лица, јер не могу сама удовољити својим основним животним потребама без помоћи другог лица.
 - б) Немогућност удовољавања основним животним потребама, у смислу овог члана, подразумијева да се лица не могу самостално кретати у стану и ван стана, узимати храну, облачити се и свлачити, одржавати личну хигијену, обављати друге основне физиолошке потребе, као и слијепа лица чији је остатак вида на оба ока испод 0,05 са корекцијом.

ц) Друга група - лица са инвалидитетом која, према оцјени Института, не могу потпуно удовољити својим основним животним потребама без помоћи другог лица.

- д) Под немогућношћу потпуног удовољавања основним животним потребама, у смислу овог члана, подразумијева се да се лице, без помоћи другог лица, не може самостално кретати изван стана ради набавке основних животних потрепштина и коришћења здравствене заштите.
- (2) Право из става (1) овог члана не могу остварити лица са инвалидитетом која додаток за његу и помоћ од другог лица остварују или могу остварити према прописима о правима бораца и чланова њихових породица и заштити цивилних жртава рата.
- (3) Додатак за његу и помоћ од другог лица је новчана накнада, која се исплаћује лицу са инвалидитетом, код које је утврђено најтеже оштећење организма, због којег лице не може самостално, без помоћи другог лица, функционисати у заједници са другима и савладавати баријере.

Члан 20.

(Утврђивање висине накнаде за додаток за његу и помоћ од другог лица и искључење од коришћења)

- (1) Мјесечни износ накнаде за његу и помоћ од другог лица одређује се у проценту од основице из члана 24. овог закона, и то:
 - а) I група 100% од основице,
 - б) II група 50% од основице.
- (2) Право на додаток за његу и помоћ од другог лица не може остварити лице са инвалидитетом смјештено у установу социјалне заштите, уколико трошкови смјештаја у цјелости падају на терет општинског, односно кантоналног буџета.
- (3) Лице са инвалидитетом које је смјештено у установу социјалне заштите може, уз испуњење свих осталих услова предвиђених овим законом, остварити право на додаток за његу и помоћ од другог лица уколико оно, чланови његове породице, старатељ или треће лице, снесе најмање 50% укупних трошкова смјештаја.

Одјељак Ц. Накнада за ортопедски додаток

Члан 21.

(Услов за остваривањем и утврђивање висине накнаде за ортопедски додаток)

- (1) Накнаду за ортопедски додаток може остварити лице код којег је, у складу са оцјеном Института, утврђена потреба за оваквим видом материјалне заштите, а код којег је дошло до ампутације најмање једног екстремитета или тешког оштећења функције екстремитета, слијепо лице, као и лице са енуклеацијом једног ока, те лице са оштећењем слуха које користи слушни апарат.
- (2) Ортопедски додаток одређује се у мјесечном износу у висини од 7% од основице из члана 24. овог закона.
- (3) Право из става (1) овог члана не могу остварити лица са инвалидитетом која ортопедски додаток остварују или могу остварити према прописима о правима бораца и чланова њихових породица и заштити цивилних жртава рата.
- (4) Ортопедски додаток је новчана накнада, која се додјељује лицу са инвалидитетом, које користи ортопедско помагало, а служи за сервисирање ортопедског помагала, док је у року употребе.

Члан 22.

(Ограничење у коришћењу права због одређених кривичних дјела)

- (1) Права утврђена овим законом не може остваривати лице које је правоснажном судском пресудом осуђено за кривично дјело из члана 156. "Напад на уставни поредак БиХ", члана 172. "Злочини против човјечности", члана 173. "Ратни злочин против цивилног становништва" и члана 175. "Ратни злочин против ратних заробљеника" из Кривичног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 и 47/23), као и кривичног дјела из члана 149. "Напад на уставни поредак" из Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17 и 31/23).
- (2) Лице из става (1) овог члана губи право које му је у складу са одредбама овог закона, признато прије доношења пресуде.
- (3) Престанак права из става (2) овог члана, утврдиће првостепени орган посебним рјешењем, закључно са даном правоснажности пресуде.
- (4) Лицу које је остварило право по овом закону, а против којег је покренут кривични поступак због дјела из става (1) овог члана, не исплаћују се новчана примања за вријеме до окончања тог поступка, о чему првостепени орган доноси посебно рјешење.
- (5) Задржана новчана примања исплатиће се лицу из става (4) овог члана, уколико кривични поступак против њега буде правоснажном одлуком суда обустављен или ако корисник правоснажном пресудом буде ослобођен оптужбе, односно, ако оптужба против њега буде одбијена, али не због ненадлежности суда.

Члан 23.

(Утицај судских пресуда на коришћење права)

- (1) Кориснику права, осуђеном правоснажном судском пресудом на казну затвора у трајању од шест мјесеци и дуже, не припадају та права за вријеме док се налази на издржавању казне.
- (2) Ако се корисник новчаних накнада за призната права налази у притвору, члановима породице које корисник издржава за вријеме трајања притвора, исплаћује се половина тих примања. Задржана половина примања исплатиће се кориснику, ако кривични поступак буде правоснажном одлуком суда обустављен или ако корисник правоснажном пресудом буде ослобођен оптужбе, односно, ако оптужба против њега буде одбијена, али не због ненадлежности суда.

Члан 24.

(Утврђивање основице за обрачун новчаних накнада)

Основица за одређивање мјесечних новчаних накнада, према овом закону, утврђује се у износу 50% од основице утврђене федералним прописима о правима бораца и чланова њихових породица.

Члан 25.

(Усклађивање основице)

Основица за лица са инвалидитетом прописана овим законом усклађује се са кретањем основице корисника права о правима бораца и чланова њихових породица, по федералним прописима.

Одјељак Д. Сврха исплате новчаних накнада за призната права

Члан 26.

(Изједначавање могућности)

Сврха исплате новчаних накнада лицима из члана 11. став (1) тач. а), б) и ц) у смислу овог закона, је стварање претпоставки којима ће се обезбиједити једнаке могућности лицима са инвалидитетом, односно намјера државе да лицима са најтежим степеном оштећења организма надокнади дио трошкова проузрокован инвалидитетом, како би равноправно партиципирала са другима у свим сферама живота.

ПОГЛАВЉЕ V - ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА

Члан 27.

(Надлежност у поступку)

Поступак за рјешавање о правима на личну инвалидну, додатак за његу и помоћ од другог лица и ортопедски додаток у првостепеном поступку, проводе центри за социјални рад и општинске службе социјалне заштите са подручја Федерације, којима су повјерени послови социјалне заштите, према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева (у даљем тексту: центри за социјални рад), а о жалбама против рјешења донесених у првом степену, рјешава Федерално министарство рада и социјалне политике (у даљем тексту: Министарство).

Члан 28.

(Поступак ревизије)

- (1) Рјешење донесено у првостепеном поступку, којем је подносиоцу захтјева признато право на основу овог закона, подлијеже ревизији.
- (2) Ревизију по службеној дужности врши Министарство.
- (3) Ревизија одгађа извршење рјешења.
- (4) Ако је против првостепеног рјешења изјављена жалба, о ревизији и жалби се рјешава истим рјешењем.
- (5) Ако против рјешења из става (1) овог члана није изјављена жалба, првостепени орган који је донио то рјешење ће га заједно са списима предмета доставити органу надлежном за ревизију, у року од осам дана након истека рока за жалбу.

Члан 29.

(Поступање другостепеног органа у ревизионом поступку)

- (1) Другостепени орган ће у поступку ревизије поништити или укинути првостепено рјешење и предмет вратити на поновни поступак или сам ријешити ствар, ако утврди да су у првостепеном поступку непотпуно или погрешно утврђене чињенице или да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка, која би била од утицаја на рјешавање или ако утврди да су погрешно оцијењени докази или да је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак о чињеничном стању или да је погрешно примјенен материјални пропис на основу којег је ствар ријешена.
- (2) Првостепени орган чије је рјешење у поступку ревизије поништено или укинуто и предмет враћен на поновни поступак, доноси ново рјешење.
- (3) Против рјешења из става (2) овог члана ће се обавит поновни поступак ревизије и на исто се може изјавити жалба.

Члан 30.

(Поступање другостепеног органа по изјављеној жалби)

- (1) У другостепеном поступку по жалби, Министарство ће прибавити налаз, оцјену и мишљење Института, ако је предмет жалбе оцјена Института.

- (2) У поступку по изјашњењу на прибављени налаз у другостепеном поступку, Министарство може, сходно слободној процјени, прибавити још један налаз и мишљење другостепене лекарске комисије о оштећењу организма и потреби за коришћењем права на додатак за његу и помоћ другог лица и ортопедски додатак.

Члан 31.

(Доказна средства)

- (1) Оштећење организма лица са инвалидитетом, потребу за коришћењем права на додатак за његу и помоћ од другог лица и ортопедски додатак, утврђује се на основу оцјене медицинског вјештачења здравственог стања Института.
- (2) Захтјев Институту за прибављањем оцјене медицинског вјештачења, не сматра се захтјевом за остваривањем права у управном поступку.
- (3) Подносилац захтјева је дужан, приликом предаје захтјева за остваривањем права центру за социјални рад, уз осталу потребну документацију, приложити и коначан налаз Института прибављен у поступку медицинског вјештачења здравственог стања.
- (4) Осим доказа из става (3) овог члана, у списима предмета прије рјешавања о захтјеву подносиоца, потребно је прибавити сљедеће документе и то:
 - а) копију личне карте;
 - б) пријаву пребивалишта (CIPS);
 - ц) доказ надлежног органа да тражено право не остварује, односно не може остварити по прописима о правима бораца и чланова њихових породица, цивилним жртвама рата и пензијско-инвалидском осигурању;
 - д) увјерење о држављанству;
 - е) извод из матичне књиге рођених;
 - ф) копију текућег рачуна.

Члан 32.

(Јединствени институционални модел оцјене)

- (1) Процент инвалидитета, у смислу члана 16. овог закона, утврђује се на основу јединствених правила, критерија и процедура, за сва лица са инвалидитетом без обзира на узрок настанка инвалидитета.
- (2) Оцјену о проценту инвалидитета из става (1) овог члана, доноси Институт на основу Правилника о јединственим критеријима и правилима поступка за медицинско вјештачење и Листе инвалидитета, која је његов саставни дио.
- (3) Оцјеном се утврђују само трајне, односно коначне промјене у здравственом стању, односно трајно оштећење организма које је проузроковано болешћу (урођеном или стеченом), повредом и које се не може отклонити мјерама медицинске заштите и рехабилитације.
- (4) Оцјена из претходног става овог члана треба да садржи образложење утврђивања потребе за коришћењем права на додатак за његу и помоћ од другог лица, односно којим основним животним потребама лице са инвалидитетом не може самостално удовољити или не може потпуно самостално удовољити, без помоћи другог лица.
- (5) Прибављање оцјене медицинског вјештачења се обавља на захтјев лица са инвалидитетом или по захтјеву надлежног органа.

Члан 33.

(Поступање по контролном прегледу)

- (1) Могућност контролног прегледа се утврђује дјетету до навршене 15. године живота.

- (2) Уколико је оцјеном медицинског вјештачења здравственог стања одређен контролни преглед, рјешење има привремени карактер и коришћење новчаних накнада за призната права по том рјешењу траје до датума наложеног контролног прегледа, па се даља исплата кориснику права обуставља.
- (3) Ако се наложени контролни преглед код Института, захтјевом пријави у року који је одређен рјешењем, новим рјешењем по обављању контролног прегледа, кориснику се права признају континуирано, без обзира када ће Институт сачинити и доставити коначну оцјену медицинског вјештачења здравственог стања.
- (4) Уколико корисник не поступи у одређеном року и не обави контролни преглед, коришћење права му престаје рјешењем о престанку права са датумом контролног прегледа, а за наставак коришћења права треба поднијети нови захтјев за остваривањем права код надлежног центра за социјални рад.
- (5) Права по новом захтјеву се признају у складу са одредбама члана 41. овог закона.

Члан 34.

(Трошкови поступка и рефундација трошкова)

- (1) Трошкови поступка за остваривање права у првом степену падају на терет подносиоца захтјева.
- (2) Уколико подносиоцу захтјева, у складу са овим законом, првостепеним рјешењем буду призната права, има право на рефундацију трошкова прегледа из средстава кантоналног буџета кантона у којем лице има пребивалиште у моменту подношења захтјева, по поднесеном захтјеву за поврат.
- (3) Трошкови другостепеног поступка падају на терет органа који води поступак.
- (4) Под трошковима поступка у смислу овога члана, подразумевају се искључиво трошкови прибављања оцјене медицинског вјештачења здравственог стања Института.

Члан 35.

(Поновни поступак)

- (1) На захтјев корисника права поновни поступак, у складу са овим законом, може се покренути, тек након истека двије године од дана доношења рјешења по којем остварује право.
- (2) Поступак се може покренути и прије истека овог рока, уколико се ради о новој повреди или болести па је наступило погоршање здравственог стања, што је утврђено новим налазом, оцјеном и мишљењем Института по захтјеву за погоршањем, у односу на утврђене повреде и болести у ранијем налазу Института.
- (3) Уколико је нови налаз Института идентичан ранијем налазу, по захтјеву за остваривањем права због погоршања, центар за социјални рад неће доносити ново рјешење о признавању истих права истог обима, већ ће одбити захтјев због неиспуњавања услова за остваривањем права по новоподнесеном захтјеву због погоршања које није наступило.

ПОГЛАВЉЕ VI - ВЕРИФИКАЦИЈА ЗАКОНИТОСТИ КОРИШЋЕЊА ПРАВА

Члан 36.

(Корисници који подлијежу верификацији)

Сви корисници права на додатак за његу и помоћ од другог лица и ортопедски додатак, који су та права остварили по одредбама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 и 16/23), до дана ступања на снагу овог

закона, подлијежу верификацији законитости коришћења права (у даљем тексту: верификација).

Члан 37.

(Надлежност за провођење)

За провођење верификације корисника, у складу са одредбама овог закона, надлежан је Институт, надлежни центри за социјални рад и Министарство, свако из оквира својих надлежности.

Члан 38.

(Садржај верификације)

- (1) Под верификацијом, у смислу овог члана, подразумијева се провјера законитости оствареног права на додатак за његу и помоћ од другог лица и ортопедски додатак, која ће се обавити поновним увидом у расположиву медицинску документацију и непосредним прегледом корисника права од стране Института, у сарадњи са представницима надлежног центра за социјални рад, који ће сачинити стручну опсервацију функционисања лица у реалним условима.
- (2) Новчана средства за провођење верификације су у цјелости осигурана у федералном буџету.

Члан 39.

(Рокови)

- (1) Одазивање корисника права на верификацију је обавезно, одмах по пријему уредно достављеног позива, а најкасније у року од шест мјесеци од дана уредног уручења позива.
- (2) Након обављене верификације, надлежни центри за социјални рад су дужни по службеној дужности донијети нова рјешења о даљем признавању или пак престанку права, у односу на она која су утврђена ранијим правоснажним рјешењем.
- (3) У случају да се уредно позвани корисник права не јави на позив за обављање верификације, ни у крајњем року од шест мјесеци од дана уредно урученог позива, доноси се рјешење о престанку права на додатак за његу и помоћ од другог лица и ортопедски додатак, а права престају протеклом рока из става (1) овог члана.

Члан 40.

(Проведбени акти)

Федерални министар рада и социјалне политике ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети подзаконски акт у којем ће бити ближе уређен поступак, рокови, начин, мјесто и динамика обављања верификације, те садржај опсервације.

ПОГЛАВЉЕ VII - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

(Почетак остваривања права)

- (1) За кориснике права, који испуњавају услове за остваривањем права из овог закона, права ће се признати од првог дана наредног мјесеца од дана подношења захтјева за признавањем права центру за социјални рад.
- (2) Новчана примања утврђена овим законом исплаћују се у мјесечним износима у текућем мјесецу ретроактивно за претходни мјесец.

Члан 42.

(Обавеза пријаве насталих промјена)

Корисници права, њихови пуномоћници и законски наследници, дужни су у року од 15 дана од дана настале промјене пријавити надлежном органу и центру за социјални рад сваку промјену која је од утицаја на обим или могућност даљег коришћења признатих права.

Члан 43.

(Надлежност за исплату и корекција коефицијента)

- (1) Исплате новчаних накнада за призната права врши Министарство.
- (2) Новчана средства за исплату за призната права лицима са инвалидитетом се у потпуности обезбјеђују у федералном буџету.
- (3) Исплате мјесечних новчаних накнада извршиће се на основу планираних средстава за буџетску годину, у којој се врши исплата.
- (4) Уколико планирана буџетска средства за текућу годину буду недовољна, расположива средства дијеле се износом потребним за исплату и одређује коефицијент за мјесечна давања, који остаје на снази до ребаланса буџета или усвајања новог буџета.
- (5) Одлуку о висини коефицијента из става (4) овога члана доноси Влада Федерације, на приједлог Министарства.
- (6) Исплате мјесечних новчаних примања извршене на начин утврђен ст. (4) и (5) овог члана сматрају се коначним.
- (7) У случају измјене висине коефицијента, корисницима права се неће издавати нова рјешења, али ће им бити исплаћени умањени кориговани новчани износи.

Члан 44.

(Поврат неосновано исплаћених средстава)

- (1) Права лица са инвалидитетом из члана 11. став (1) тач. а), б) и ц) овог закона, су лична и непреносива и престају смрћу корисника или престанком постојања законских услова за њиховим коришћењем, те се иста не могу наслеђивати.
- (2) У случају смрти корисника права, законски наследници, старатељи, сродници и пуномоћници, обавезни су у року од 15 дана од дана смрти о тој чињеници обавијестити надлежни првостепени орган-донносиоца првостепеног рјешења, који је рјешавао о праву умрлог подносиоца захтјева.
- (3) Уколико лица из става (2) овога члана у наведеном року не пријаве чињеницу смрти или подигну неосновано уплаћена новчана средства, против истих ће бити покренути поступци поврата неоправдано исплаћених средстава.
- (4) Лице којем је исплаћено новчано примање према овом закону, а на које није имало право, дужно је вратити разлику између примљеног и стварно припадајућег износа одређеног правоснажним рјешењем, ако је:
 - а) на основу нетачних података за које је знало или морало знати да су нетачни или је на неки други противправни начин остварило новчано примање које му не припада или је остварило новчано примање у већем износу од оног које му припада;
 - б) остварило новчано примање зато што није пријавило настале промјене које утичу на губитак, престанак или смањење обима неког права, а знало је или је морало знати за те промјене.
- (5) Доспјели, а неисплаћени износи новчаних примања утврђених на основу овог закона, чине дио оставинске масе и исплаћују се наследницима у складу са одлуком надлежног органа донесеној у оставинском поступку.
- (6) Уколико кориснику права буде исплаћен већи износ од припадајућег, поврат преисплаћених средстава се може вршити и дјелимичним умањењем његових редовних мјесечних накнада по овом закону, које траје све док преисплаћени новчани износ не буде враћен.

Члан 45.

(Евиденција корисника и извршених исплата)

- (1) Надлежни центар за социјални рад води евиденције о корисницима и извршеним исплатама према овом закону употребом софтверске базе података, која је власништво Федерације.
- (2) Надлежни центар за социјални рад одговоран је за контролу, праћење и евидентирање свих промјена од утицаја на остваривање права корисника.
- (3) Надлежни центар за социјални рад је дужан по службеној дужности, на основу пријаве корисника права или сазнања на други начин о насталој промјени из става (2) овог члана покренути поступак одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева, односно сазнања и донијети рјешење о престанку или измени признатих права према одредбама овог закона.
- (4) Подаци у евиденцијама из става (1) овог члана се приказују према spolu и саставни су дио статистичке евиденције.

ПОГЛАВЉЕ VIII - НАДЗОР

Члан 46.

(Вршење управног надзора)

- (1) Управни надзор над примјеном овог закона и подзаконских прописа за његово провођење врши Министарство и надлежни центри за социјални рад у Федерацији, свако из оквира своје надлежности.
- (2) Контролу исплата новчаних накнада корисницима права, које се обезбјеђују у Буџету Федерације Босне и Херцеговине, врши Министарство.
- (3) Министарство, у електронској бази података, прикупља, обрађује и води евиденције о личним подацима подносиоца захтјева и корисника права који су неопходни за остваривање надлежности утврђених овим законом, укључујући и њихов јединствени матични број.
- (4) Лични подаци из става (3) овог члана, могу се уносити у исправе којима се рјешава о правима утврђеним овим законом.

Члан 47.

(Инспекцијски надзор)

Инспекцијски надзор над провођењем овог закона и подзаконских аката донесених на основу овог закона, врши надлежна федерална инспекција по захтјеву надлежног органа или по сазнању за учињене пропусте, у складу са својим надлежностима.

Члан 48.

(Проведбени прописи)

Федерални министар рада и социјалне политике донијеће у року од 60 дана, од дана ступања на снагу овог закона, прописе о начину и поступку остваривања права према овом закону, начину исплате новчаних примања, начину вођења евиденција о корисницима права и извршеним исплатама и достављању извјештаја о утрошеним средствима у складу са овим законом.

ПОГЛАВЉЕ IX - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

(Прекршајне одредбе)

- (1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај центар за социјални рад ако:
 - а) кориснику противно одредбама овог закона, ускрати или ограничи права која му припадају;
 - б) омогући коришћење права лицу којем не припада право по овом закону или му не припада у том обиму;

ц) инспектору не осигура неометано обављање инспекцијског надзора и не стави му на располагање сва средства и потребну документацију.

- (2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице у центру за социјални рад новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.

ПОГЛАВЉЕ X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

(Начин усклађивања за постојеће кориснике права)

- (1) Свим корисницима права уведеним у право по правоснажним рјешењима, који су права остварили и користе их по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, извршиће се у складу са овим законом корекције мјесечних новчаних накнада кроз јединствену електронску базу података, коју води Министарство.
- (2) Корекције ће се извршити почев од првог дана наредног обрачунског периода, у односу на обрачун који је извршен у мјесецу у којем је овај закон ступио на снагу.
- (3) Корисницима права се неће доносити нова рјешења.

Члан 51.

(Начин исплате за нове подносиоце захтјева)

За нове подносиоце, који поднесу захтјев за остваривањем права код центра за социјални рад, након ступања на снагу овог закона, обрачун мјесечних новчаних накнада за призната права ће се утврдити по одредбама овог закона.

Члан 52.

(Начин усклађивања, исплате и окончања раније започетих поступака)

- (1) За подносиоце захтјева, чији су управни поступци и поступци прибављања оцјене медицинског вјештачења здравственог стања започети и нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, односно у којима није донесено рјешење у управном поступку, завршиће се по одредбама закона који је био на снази до дана ступања на снагу овог закона, а надаље у складу са одредбама овог закона.
- (2) Обрачун мјесечних новчаних накнада код признавања права за лица из става (1) овог члана, извршиће се по одредбама закона који је био на снази у вријеме подношења захтјева па до првог дана наредног обрачунског периода у односу на обрачун који је извршен у мјесецу у којем је овај закон ступио на снагу, а надаље у складу са одредбама овог закона.

Члан 53.

(Престанак примјене законских одредаба)

Даном ступања на снагу овог закона, престаје примјена одредаба чл. 18а, 18б., 18ц., 18д., 18е., 18ф., 18г., 18х., 18и., 18ј., 18к., 18л., 18љ., 18м., 18н., 18њ., 18о. и 18п. Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 36/99, 54/04, 14/09, 39/06, 45/16, 40/18 и 16/23).

Члан 54.

(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ
Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ
Драган Миоковић, с. р. Томислав Мартиновић, с. р.

**PREDSJEDNICA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE****276**

Na osnovu člana IV.B.3.7.a) (VII) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 2. a u vezi sa članom 4. i 17. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09 i 91/15), donosim

**ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH
OSOBA****ODBIJAJU SE ZAMOLBE ZA POMILOVANJE
OSUĐENIM OSOBAMA:**

- Žilić (Nikola) Josip
- Salčinović (Hašim) Almir
- Džinić (Niaz) Samir

**USVAJA SE ZAMOLBA ZA POMILOVANJE
OSUĐENOJ OSOBI:**

- Kurdić Ahmed, sin Šefika i majke Mirsade rođene Ljubović, rođen 18.10.1998. godine u Zenici, nastanjen u ul. Klopački put 49A, općina Zenica, državljanin Bosne i Hercegovine.

Presudom Kantonalnog suda Zenica broj 43 0 K 167720 22Kžk od 23.05.2022. godine, za krivično djelo "Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa" iz člana 336. stav 4. u vezi s članom 332. stav 1. i 3. KZ F BiH, i Rješenjem o ispravci presude Kantonalnog suda Zenica, broj 43 0 K 167720 22 Kžk od 11.09.2023. godine, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Da se djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora za period od 5 (pet) mjeseci.

- Melić Zijo, sin Šaćira i majke Razije rođene Topalović, rođen 20.10.1974. godine u mjestu Vitovlje, općina Travnik, nastanjen u mjestu Vitovlje, općina Travnik, državljanin Bosne i Hercegovine.

Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 128 0 K 035468 23 Kž od 11.10.2023. godine, za krivično djelo "Šumska krađa" iz člana 316. stav 2. KZ F BiH, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Da se kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine zamijeni uvjetnom osuđom kazne zatvora od 1 (jedne) godine, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja Odluke o pomilovanju ne počinu novo krivično djelo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-09-1-6-01/25
10. februara 2025. godine
Sarajevo

Predsjednica
Lidija Bradara, s. r.

Temeljem članka IV.B.3.7.a) (VII) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članka 2. a u svezi s člankom 4. i 17. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09 i 91/15), donosim

**ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH OSOBA
ODBIJAJU SE ZAMOLBE ZA POMILOVANJE
OSUĐENIM OSOBAMA:**

- Žilić (Nikola) Josip
- Salčinović (Hašim) Almir

- Džinić (Niaz) Samir

**USVAJA SE ZAMOLBA ZA POMILOVANJE
OSUĐENOJ OSOBI:**

- Kurdić Ahmed, sin Šefika i majke Mirsade rođene Ljubović, rođen 18.10.1998. godine u Zenici, nastanjen u ul. Klopački put 49A, općina Zenica, državljanin Bosne i Hercegovine.

Presudom Kantonalnog suda Zenica broj 43 0 K 167720 22Kžk od 23.5.2022. godine, za kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa" iz članka 336. stavak 4. u vezi s člankom 332. stavak 1. i 3. KZ F BiH, i Rješenjem o ispravci presude Kantonalnog suda Zenica, broj 43 0 K 167720 22 Kžk od 11.9.2023. godine, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Da se djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora za period od 5 (pet) mjeseci.

- Melić Zijo, sin Šaćira i majke Razije rođene Topalović, rođen 20.10.1974. godine u mjestu Vitovlje, općina Travnik, nastanjen u mjestu Vitovlje, općina Travnik, državljanin Bosne i Hercegovine.

Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 128 0 K 035468 23 Kž od 11.10.2023. godine, za kazneno djelo "Šumska krađa" iz članka 316. stavak 2. KZ F BiH, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Da se kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine zamijeni uvjetnom osuđom kazne zatvora od 1 (jedne) godine, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja Odluke o pomilovanju ne počinu novo kazneno djelo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-09-1-6-01/25
10. veljače 2025. godine
Sarajevo

Predsjednica
Lidija Bradara, v. r.

Na osnovu člana IV.B.3.7.a) (VII) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 2. a u vezi sa članom 4. i 17. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09 i 91/15), donosim

**ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH
OSOBA****ODBIJAJU SE ZAMOLBE ZA POMILOVANJE
OSUĐENIM OSOBAMA:**

- Жилић (Никола) Јосип
- Салчиновић (Хашим) Алмир
- Џинић (Ниаз) Самир

**USVAJA SE ZAMOLBA ZA POMILOVANJE
OSUĐENOJ OSOBI:**

- Kurdić Ahmed, sin Šefika i majke Mirsade rođene Ljubović, rođen 18.10.1998. godine u Zenici, nastanjen u ul. Klopački put 49A, općina Zenica, državljanin Bosne i Hercegovine.

Presudom Kantonalnog suda Zenica broj 43 0 K 167720 22Kžk od 23.05.2022. godine, za krivično djelo "Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa" iz člana 336. stav 4. u vezi s članom 332. stav 1. i 3. KZ F BiH, i Rješenjem o ispravci presude Kantonalnog suda Zenica, broj 43 0 K 167720 22 Kžk od 11.09.2023.

године, осуђен је на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 4 (четири) мјесеца.

Да се дјеломично ослободи од издржавања казне затвора за период од 5 (пет) мјесеци.

2. Мелић Зијо, син Шахира и мајке Разије рођене Топаловић, рођен 20.10.1974. године у мјесту Витовље, опћина Травник, настањен у мјесту Витовље, опћина Травник, држављанин Босне и Херцеговине.

Пресудом Кантоналног суда у Новом Травнику, број 128 0 К 035468 23 Кж од 11.10.2023. године, за кривично дјело "Шумска крађа" из члана 316. став 2. КЗ Ф БиХ, осуђен је на казну затвора у трајању од 1 (једне) године.

Да се казна затвора у трајању од 1 (једне) године замијени увјетном осудом казне затвора од 1 (једне) године, која се неће извршити уколико оптужени у периоду од 6 (шест) мјесеци од дана доношења Одлуке о помиловању не почини ново кривично дјело.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-09-1-6-01/25

10. фебруара 2025. године
Сарајево

Предсједница
Лидија Брадара, с. р.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

277

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka 6. i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (6M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 120.000.000 KM (slovima: stovadesetmiliona KM).

II.

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz tačke I. ove odluke odobrava se pod sljedećim uslovima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 120.000.000,00 KM
- Broj trezorskih zapisa: 12.000
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM
- Rok dospijeca: 182 dana
- Vrsta cijene: diskontna cijena
- Metod aukcije: višestruka cijena
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom.

III.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stava (1) ove tačke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

IV.

Trezorski zapisi se emituju u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

V.

Prodaja trezorskih zapisa vrši se putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeca i

i = kamatna stopa / 100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontovana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje učesnik na aukciji namjerava da kupi.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stiče se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeca trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeca.

IX.

Poslove po osnovu emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

X.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje trezorske zapise u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 146/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH
ZAPISA (6M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 120.000.000 KM (slovima: stotinudvadesetmilijuna KM).

II.

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz točke I. ove odluke odobrava se pod sljedećim uvjetima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 120.000.000,00 KM
- Broj trezorskih zapisa: 12.000
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM
- Rok dospijeca: 182 dana
- Vrsta cijene: diskontna cijena
- Metoda aukcije: višestruka cijena
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

III.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stavka (1) ove točke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

IV.

Trezorski zapisi se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

V.

Trezorski zapisi se prodaju putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjoj razini po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeca

i = kamatna stopa / 100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontirana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje sudionik na aukciji namjerava kupiti.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupnju.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stječe se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeca trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz točke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeca.

IX.

Poslove po osnovi emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

X.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzovnog trgovinskog sustava (u daljnjem tekstu: BTS) SASE u razdoblju od 9.00 do 13.00 sati osim ako u javnom pozivu nije drukčije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9.00 do 10.00 sati i u tom razdoblju dopuštene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10.00 do 13.00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira trezorske zapise sukladno ugovoru i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 146/2025
19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",

бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ТРЕЗОРСКИХ
ЗАПИСА (6М) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије трезорских записа Федерације ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 120.000.000 КМ (словима: стодвадесетмилиона КМ).

II

Задужење путем емисије трезорских записа из тачке I ове одлуке одобрава се под сљедећим условима:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 120.000.000,00 КМ
- Број трезорских записа: 12.000
- Номинална вриједност трезорског записа: 10.000,00 КМ
- Рок доспијећа: 182 дана
- Врста цијене: дисконтна цијена
- Метод аукције: вишеструка цијена
- Датум аукције: утврђује се јавним позивом

III

Јавни позив за учествовање у емисији трезорских записа Федерације објављује се на интернет страницама Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - бурзи вриједносних папира д.д. Сарајево (у даљем тексту: САСЕ) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

Емисија трезорских записа из става (1) ове тачке извршиће се путем аукције на САСЕ у једној или више транши.

IV

Трезорски записи се емитују у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП). Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења трезорских записа.

Не постоје никаква ограничења у пријеносу трезорских записа.

V

Продаја трезорских записа врши се путем аукције на САСЕ по методи вишеструких цијена.

Износ дисконтне цијене трезорских записа израчунава се на годишњем нивоу по формули:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = дисконтна цијена,

d = број дана до доспијећа и

i = каматна стопа / 100.

Дисконтна цијена на понуди исказује се на четири децимална мјеста.

Дисконтована вриједност понуде представља производ дисконтне цијене и количине трезорских записа које учесник на аукцији намјерава да купи.

VI

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

VII

Власништво над трезорским записима стиче се на дан поравнања уписом трезорских записа на одговарајуће рачуне вриједносних папира који се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вриједности на дан доспијећа трезорског записа.

Средства за измирење обавеза из става (1) ове тачке осигураће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

VIII

Трезорски записи из тачке II ове одлуке могу се откупити прије рока њиховог доспијећа.

IX

Послове по основу емисије трезорских записа обавља Министарство. Министарство закључује уговор са САСЕ, банком депозитаром и агентом емисије о обављању послова у емисији трезорских записа.

X

Аукција трезорских записа на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе берзанског трговинског система (у даљем тексту: БТС) САСЕ у периоду од 9:00 до 13:00 сати осим ако у јавном позиву није другачије назначено.

Понуде за куповину трезорских записа уносе се у БТС као куповни налози у периоду од 9:00 до 10:00 сати и у том периоду дозвољене су измјене цијене и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Понуда за продају трезорских записа уноси се као продајни налог у БТС у периоду од 10:00 до 13:00 сати.

XI

Након обављеног поравнања РВП региструје трезорске записе у складу с уговором и о томе обавјештава САСЕ и Министарство.

На основу извјештаја РВП о регистрацији, Министарство доставља захтјев САСЕ за уврштавање трезорских записа на Котацију САСЕ.

XII

За реализацију ове одлуке, извјештавање о насталој обавези за Федерацију и подузимање осталих активности у вези с емисијом трезорских записа задужује се Министарство.

XIII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 146/2025

19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

278

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењу и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

**ODLUKU
O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH
ZAPISA (9M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM (slovima: četrdesetmiliona KM).

II.

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz tačke I. ove odluke odobrava se pod sljedećim uslovima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 40.000.000,00 KM
- Broj trezorskih zapisa: 4.000
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM
- Rok dospjeća: 273 dana
- Vrsta cijene: diskontna cijena
- Metod aukcije: višestruka cijena
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

III.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stava (1) ove tačke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

IV.

Trezorski zapisi se emituju u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

V.

Prodaja trezorskih zapisa vrši se putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,
d = broj dana do dospjeća i
i = kamatna stopa / 100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontovana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje učesnik na aukciji namjerava da kupi.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stiče se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospjeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospjeća.

IX.

Poslove po osnovu emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

X.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje trezorske zapise u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 147/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH
ZAPISA (9M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM (slovima: četrdesetmilijuna KM).

II.

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz točke I. ove odluke odobrava se pod sljedećim uvjetima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 40.000.000,00 KM
- Broj trezorskih zapisa: 4.000
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM
- Rok dospjeća: 273 dana

- Vrsta cijene: diskontna cijena
- Metoda aukcije: višestruka cijena
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

III.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stavka (1) ove točke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

IV.

Trezorski zapisi se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

V.

Trezorski zapisi se prodaju putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjoj razini po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,
d = broj dana do dospjeća i
i = kamatna stopa / 100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontirana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje sudionik na aukciji namjerava kupiti.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupnju.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stječe se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospjeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz točke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospjeća.

IX.

Poslove po osnovi emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

X.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzovnog trgovinskog sustava (u daljnjem tekstu: BTS) SASE u razdoblju od 9.00 do 13.00 sati osim ako u javnom pozivu nije drukčije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9.00 do 10.00 sati i u tom razdoblju dopuštene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10.00 do 13.00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira trezorske zapise sukladno ugovoru i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obvezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 147/2025

19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ТРЕЗОРСКИХ
ЗАПИСА (9М) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ**

I

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије трезорских записа Федерације ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 40.000.000 КМ (словима: четрдесетмилиона КМ).

II

Задужење путем емисије трезорских записа из тачке I ове одлуке одобрава се под следећим условима:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 40.000.000,00 КМ
- Број трезорских записа: 4.000
- Номинална вредност трезорског записа: 10.000,00 КМ
- Рок доспијећа: 273 дана
- Врста цијене: дисконтна цијена
- Метод аукције: вишеструка цијена
- Датум аукције: утврђује се јавним позивом

III

Јавни позив за учествовање у емисији трезорских записа Федерације објављује се на интернет страницама Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - бурзи вриједносних папира д.д. Сарајево (у даљем тексту: САСЕ) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

Емисија трезорских записа из става (1) ове тачке извршиће се путем аукције на САСЕ у једној или више транши.

IV

Трезорски записи се емитују у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у

Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП). Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења трезорских записа.

Не постоје никаква ограничења у пријеносу трезорских записа.

V

Продаја трезорских записа врши се путем аукције на САСЕ по методи вишеструких цијена.

Износ дисконтне цијене трезорских записа израчунава се на годишњем нивоу по формули:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = дисконтна цијена,
d = број дана до доспијећа и
i = каматна стопа / 100.

Дисконтна цијена на понуди исказује се на четири децимална мјеста.

Дисконтована вриједност понуде представља производ дисконтне цијене и количине трезорских записа које учесник на аукцији намјерава да купи.

VI

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

VII

Власништво над трезорским записима стиче се на дан поравнања уписом трезорских записа на одговарајуће рачуне вриједносних папира који се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вриједности на дан доспијећа трезорског записа.

Средства за измирење обавеза из става (1) ове тачке осигураће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

VIII

Трезорски записи из тачке II ове одлуке могу се откупити прије рока њиховог доспијећа.

IX

Послове по основу емисије трезорских записа обавља Министарство. Министарство закључује уговор са САСЕ, банком депозитаром и агентом емисије о обављању послова у емисији трезорских записа.

X

Аукција трезорских записа на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе берзанског трговинског система (у даљем тексту: БТС) САСЕ у периоду од 9:00 до 13:00 сати осим ако у јавном позиву није другачије назначено.

Понуде за куповину трезорских записа уносе се у БТС као куповни налози у периоду од 9:00 до 10:00 сати и у том периоду дозвољене су измјене цијене и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Понуда за продају трезорских записа уноси се као продајни налог у БТС у периоду од 10:00 до 13:00 сати.

XI

Након обављеног поравнања РВП региструје трезорске записе у складу с уговором и о томе обавјештава САСЕ и Министарство.

На основу извјештаја РВП о регистрацији, Министарство доставља захтјев САСЕ за уврштавање трезорских записа на Котацију САСЕ.

XII

За реализацију ове одлуке, извјештавање о насталој обавези за Федерацију и подузимање осталих активности у вези с емисијом трезорских записа задужује се Министарство.

XIII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 147/2025

19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

279

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењу и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. године, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (12M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије трезорских записа Федерације ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 40.000.000 КМ (словима: четрдесетмилиона КМ).

II.

Задужење путем емисије трезорских записа из тачке I. ове одлуке одобрава се под слjedeћим условима:

- Emitent: Федерација Босне и Херцеговине
- Izнос емисије: 40.000.000,00 КМ
- Број трезорских записа: 4.000
- Nominalna vrijednost трезорског записа: 10.000,00 КМ
- Rok доспијећа: 364 дана
- Vrста цијене: дисконтна цијена
- Method аукције: вишеструка цијена
- Datum аукције: утврђује се јавним позивом

III.

Јавни позив за учествовање у емисији трезорских записа Федерације објављује се на интернет stranicama Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (у даљем тексту: SASE) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

Емисија трезорских записа из става (1) ове тачке извршит ће се путем аукције на SASE у једној или више транша.

IV.

Трезорски записи се емитију у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: RVP). Министарство са RVP закључује уговор о пословима регистрације и вођења трезорских записа.

Не постоје никаква ограничења у пријеносу трезорских записа.

V.

Продаја трезорских записа врши се путем аукције на SASE по методи вишеструких цијена.

Износ дисконтне цијене трезорских записа израчунава се на годишњем нивоу по формули:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = дисконтна цијена,
d = број дана до доспијећа и
i = каматна стопа / 100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontovana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje učesnik na aukciji namjerava da kupi.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stiče se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeca trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeca.

IX.

Poslove po osnovu emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

X.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje trezorske zapise u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 148/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA (12M) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM (slovima: četrdesetmilijuna KM).

II.

Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa iz točke I. ove odluke odobrava se pod sljedećim uvjetima:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 40.000.000,00 KM
- Broj trezorskih zapisa: 4.000
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM
- Rok dospijeca: 364 dana
- Vrsta cijene: diskontna cijena
- Metoda aukcije: višestruka cijena
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom

III.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Emisija trezorskih zapisa iz stavka (1) ove točke izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši.

IV.

Trezorski zapisi se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

V.

Trezorski zapisi se prodaju putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjoj razini po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,
d = broj dana do dospijeca i
i = kamatna stopa / 100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontirana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje sudionik na aukciji namjerava kupiti.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupnju.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stječe se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeca trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz točke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijanja.

IX.

Poslove po osnovi emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozитаром и агентом эмисије о обављању послова у эмисији трезорских записа.

X.

Аукција трезорских записа на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе бурзовног трговинског система (у даљњем тексту: BTS) SASE у раздобљу од 9.00 до 13.00 сати осим ако у јавном позиву није другачије назначено.

Понуде за куповину трезорских записа уносе се у BTS као куповни налози у раздобљу од 9.00 до 10.00 сати и у том раздобљу допуштене су измене цијене и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Понуда за продају трезорских записа уноси се као продајни налог у BTS у раздобљу од 10.00 до 13.00 сати.

XI.

Након обављеног поравнања RVP регистрима трезорске записе суkladно уговору и о томе обавјештава SASE и Министарство.

На основу извјешћа RVP о регистрацији, Министарство доставља захтев SASE за уврштавање трезорских записа на Котацију SASE.

XII.

За реализацију ове одлуке, извјештавање о насталој обавези за Федерацију и подизимање осталих активности у вези с емисијом трезорских записа задужење се Министарство.

XIII.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

V. број 148/2025

19. вељаче 2025. године
Сарајево

Премијер
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА (12М) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије трезорских записа Федерације ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 40.000.000 КМ (словима: четрдесетмилиона КМ).

II

Задужење путем емисије трезорских записа из тачке I ове одлуке одобрава се под следећим условима:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 40.000.000,00 КМ

- Број трезорских записа: 4.000
- Номинална вриједност трезорског записа: 10.000,00 КМ
- Рок доспијења: 364 дана
- Врста цијене: дисконтна цијена
- Метод аукције: вишеструка цијена
- Датум аукције: утврђује се јавним позивом

III

Јавни позив за учествовање у емисији трезорских записа Федерације објављује се на интернет страницама Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - бурзи вриједносних папира д.д. Сарајево (у даљем тексту: САСЕ) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

Емисија трезорских записа из става (1) ове тачке извршиће се путем аукције на САСЕ у једној или више транши.

IV

Трезорски записи се емитују у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП). Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења трезорских записа.

Не постоје никаква ограничења у пријеносу трезорских записа.

V

Продаја трезорских записа врши се путем аукције на САСЕ по методи вишеструких цијена.

Износ дисконтне цијене трезорских записа израчунава се на годишњем нивоу по формули:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = дисконтна цијена,
d = број дана до доспијења и
i = каматна стопа / 100.

Дисконтна цијена на понуди исказује се на четири децимална мјеста.

Дисконтнована вриједност понуде представља производ дисконтне цијене и количине трезорских записа које учесник на аукцији намјерава да купи.

VI

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

VII

Власништво над трезорским записима стиче се на дан поравнања уписом трезорских записа на одговарајуће рачуне вриједносних папира који се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вриједности на дан доспијења трезорског записа.

Средства за измирење обавеза из става (1) ове тачке осигураће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

VIII

Трезорски записи из тачке II ове одлуке могу се окупити прије рока њиховог доспијења.

IX

Послове по основу емисије трезорских записа обавља Министарство. Министарство закључује уговор са САСЕ, банком депозитаром и агентом емисије о обављању послова у емисији трезорских записа.

X

Аукција трезорских записа на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе берзанског трговинског система (у даљем тексту: БТС) САСЕ у периоду

od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTC kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni налог у BTC у периоду од 10:00 до 13:00 сати.

XI

Nakon obavljenoг поравнања РВП региструје трезорске записе у складу с уговором и о томе обавјештава САСЕ и Министарство.

На основу извјештаја РВП о регистрацији, Министарство доставља захтјев САСЕ за уврштавање трезорских записа на Котацију САСЕ.

XII

За реализацију ове одлуке, извјештавање о насталој обавези за Федерацију и подузимање осталих активности у вези с емисијом трезорских записа задужује се Министарство.

XIII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 148/2025

19. фебруара 2025. године

Премијер

Нермин Никшић, с. р.

Сарајево

280

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka 6. i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi sa tačkom II. stav (1) Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (3Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 50.000.000 KM (slovima: pedesetmiliona KM).

II.

Osnovni elementi obveznica iz tačke I. ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 50.000.000,00 KM
- Broj obveznica: 50.000
- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM
- Rok dospijeca: 3 (tri) godine
- Metoda aukcije: format višestruke cijene
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom
- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije
- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja
- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeca
- Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom

III.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu:

Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

IV.

Obveznice se emitiraju u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

V.

Prodaja obveznica vrši se putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na osnovu sljedeće formule:

$$CIJENA = \left[\frac{isplata}{\left(1 + \frac{prinos}{ucestalost}\right)^{N-1 + \frac{DSC}{E}}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{stopa}{ucestalost}}{\left(1 + \frac{prinos}{ucestalost}\right)^{\left(k - 1 + \frac{DSC}{E}\right)}} \right] - \left(100 \times \frac{stopa}{ucestalost} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma poravnanja.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Obveznice iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeca.

IX.

Poslove po osnovu emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

X.

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni налог у BTS у периоду од 10:00 до 13:00 сати.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 149/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi s točkom II. stavak (1) Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 31/12) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

**O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (3Y)
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 50.000.000 KM (slovima: pedesetmilijuna KM).

II.

Osnovni elementi obveznica iz točke I. ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 50.000.000,00 KM
- Broj obveznica: 50.000
- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM
- Rok dospjeća: 3 (tri) godine
- Metoda aukcije: format višestruke cijene
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom
- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije
- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja
- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospjeća
- Vrsta obveznice: obveznica s fiksnim kuponom

III.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

IV.

Obveznice se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica. Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

V.

Prodaja obveznica vrši se putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na temelju sljedeće formule:

$$CIJENA = \left[\frac{isplata}{\left(1 + \frac{prinos}{u\text{čestalost}}\right)^{\left(N - 1 + \frac{DSC}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{stopa}{u\text{čestalost}}}{\left(1 + \frac{prinos}{u\text{čestalost}}\right)^{\left(k - 1 + \frac{DSC}{E}\right)}} \right] - \left(100 \times \frac{stopa}{u\text{čestalost}} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma
E = broj dana u kuponskom razdoblju u koje ulazi datum poravnanja
N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate
A = broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma poravnanja.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Obveznice iz točke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospjeća.

IX.

Poslove po osnovi emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

X.

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzovnog trgovinskog sustava (u daljnjem tekstu: BTS) SASE u razdoblju od 9.00 do 13.00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9.00 do 10.00 sati i u tom razdoblju dopuštene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10.00 do 13.00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvješćivanje o nastaloj obvezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 149/2025
19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), а у вези са тачком II став 1. Оdlуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број: 31/12) Влада Федерације Босне и Херцеговине на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА
(3У) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

I

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије обвезница ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 50.000.000 КМ (словима: педесетмилиона КМ).

II

Основни елементи обвезница из тачке I ове одлуке су:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 50.000.000,00 КМ
- Број обвезница: 50.000
- Номинална вриједност обвезнице: 1.000,00 КМ
- Рок доспијења: 3 (три) године
- Метода аукције: формат вишеструке цијене
- Датум аукције: утврђује се јавним позивом
- Купон: утврђује се након завршене аукције
- Исплата камате: полугодишње, од датума поравнања
- Исплата главнице: једнократно на датум доспијења
- Врста обвезнице: обвезница са фиксним купоном

III

Јавни позив за учествовање у емисији обвезница Федерације објављује се на интернет страници Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - бурзи вриједносних папира д.д. Сарајево (у даљем тексту: САСЕ) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

IV

Обвезнице се емитују у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП). Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења обвезница.

Не постоје никаква ограничења у преносу обвезница.

V

Продаја обвезница врши се путем аукције на САСЕ методом вишеструке цијене. Налози се испостављају уношењем приноса на два децимална мјеста.

Цијена обвезнице се утврђује на основу следеће формуле:

$$\text{ЦИЈЕНА} = \left[\frac{\text{isplata}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{ucestalost}}\right)^{\left(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{ucestalost}} \text{DSC}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{ucestalost}}\right)^{\left(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{E}\right)}} \right] - \left(100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{ucestalost}} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = број дана од датума поравнања до наредног купонског датума,
E = број дана у купонском периоду у који улази датум поравнања,
N = број купона плативих између датума поравнања и датума исплате,
A = број дана од почетка купонског периода до датума поравнања.

VI

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

VII

Власништво над обвезницама стиче се на дан поравнања уписом обвезница на одговарајуће рачуне хартија од вриједности које се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вриједности главнице и камате.

Средства за измирење обавеза из става (1) ове тачке осигураће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

VIII

Обвезнице из тачке II ове одлуке могу се откупити прије рока њиховог доспијења.

IX

Послове по основу емисије обвезница обавља Министарство. Министарство закључује уговор са САСЕ, банком депозитаром и агентом емисије о обављању послова у емисији обвезница.

X

Аукција обвезница на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе берзанског трговинског система (у даљем тексту: БТС) САСЕ у периоду од 9:00 до 13:00 сати осим ако у јавном позиву није другачије назначено.

Понуде за куповину обвезница уносе се у БТС као куповни налози у периоду од 9:00 до 10:00 сати и у том периоду дозвољене су измјене приноса и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Понуда за продају обвезница уноси се као продајни налог у БТС у периоду од 10:00 до 13:00 сати.

XI

Након обављеног поравнања РВП региструје обвезнице у складу с уговором и о томе обавјештава САСЕ и Министарство.

На основу извјештаја РВП о регистрацији, Министарство доставља захтјев САСЕ за уврштавање обвезница на Котацију САСЕ.

XII

За реализацију ове одлуке, извјештавање о насталој обавези за Федерацију и предузимање осталих активности у вези с емисијом обвезница задужује се Министарство.

XIII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 149/2025

19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер

Нермин Никшић, с. р.

281

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka 6. i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi sa tačkom II. stav (1) Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА (5У)
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

I.

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије обвезница ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 150.000.000 КМ (словима: стопедесетмилиона КМ).

II.

Основни елементи обвезница из тачке I. ове одлуке су:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 150.000.000,00 КМ
- Број обвезница: 150.000
- Номинална вриједност обвезнице: 1.000,00 КМ

- Rok dospjeća: 5 (pet) godina
- Metoda aukcije: format višestruke cijene
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom
- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije
- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja
- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospjeća
- Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom

III.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

IV.

Obveznice se emitiraju u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

V.

Prodaja obveznica vrši se putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na osnovu sljedeće formule:

$$CIJENA = \left[\frac{\text{isplata}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{učestalost}}\right)^{N - 1 + \frac{DSC}{E}}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{učestalost}}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{učestalost}}\right)^{k - 1 + \frac{DSC}{E}}} \right] - \left(100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{učestalost}} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma poravnanja.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Obveznice iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospjeća.

IX.

Poslove po osnovu emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

X.

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 150/2025

19. februara 2025. godine

Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi s točkom II. stavak (1) Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (5Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 150.000.000 KM (slovima: stotinupedesetmilijuna KM).

II.

Osnovni elementi obveznica iz tačke I. ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 150.000.000,00 KM
- Broj obveznica: 150.000
- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM
- Rok dospjeća: 5 (pet) godina
- Metoda aukcije: format višestruke cijene
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom
- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije
- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja
- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospjeća
- Vrsta obveznice: obveznica s fiksnim kuponom

III.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

IV.

Obveznice se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne

i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica.

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

V.

Obveznice se prodaju putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na temelju sljedeće formule:

$$CIJENA = \left[\frac{isplata}{\left(1 + \frac{prinos}{ucestalost}\right)^{\left(N - 1 + \frac{DSC}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{stopa}{ucestalost}}{\left(1 + \frac{prinos}{ucestalost}\right)^{\left(k - 1 + \frac{DSC}{E}\right)}} \right] - \left(100 \times \frac{stopa}{ucestalost} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom razdoblju u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma poravnanja.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Obveznice iz točke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijea.

IX.

Poslove po osnovi emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

X.

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme burzovnog trgovinskog sustava (u daljnjem tekstu: BTS) SASE u razdoblju od 9.00 do 13.00 sati osim ako u javnom pozivu nije drukčije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9.00 do 10.00 sati i u tom razdoblju dopuštene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10.00 do 13.00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvješćivanje o nastaloj obvezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 150/2025

19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 19. stav (1) tачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењау и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), а у вези са тачком II. став (1) Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 31/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА (5У) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије обвезница ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 150.000.000 КМ (словима: стотинупедесетмилиона КМ).

II

Основни елементи обвезница из тачке I ове одлуке су:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 150.000.000,00 КМ
- Број обвезница: 150.000
- Номинална вриједност обвезнице: 1.000,00 КМ
- Рок доспијења: 5 (пет) година
- Метода аукције: формат вишеструке цијене
- Датум аукције: утврђује се јавним позивом
- Купон: утврђује се након завршене аукције
- Исплата камате: полугодишње, од датума поравнања
- Исплата главнице: једнократно на датум доспијења
- Врста обвезнице: обвезница са фиксним купоном

III

Јавни позив за учествовање у емисији обвезница Федерације објављује се на интернет страници Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - бурзи вриједносних папира д.д. Сарајево (у даљем тексту: САСЕ) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

IV

Обвезнице се емитују у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП). Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења обвезница.

Не постоје никаква ограничења у преносу обвезница.

V

Продаја обвезница врши се путем аукције на САСЕ методом вишеструке цијене. Налози се испостављају уношењем prinosa на два децимална мјеста.

Цијена обвезнице се утврђује на основу следеће формуле:

$$\text{ЦИЈЕНА} = \left[\frac{\text{isplata}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{učestalost}}\right)^{\left(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{učestalost}}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{učestalost}}\right)^{\left(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{E}\right)}} \right] - \left(100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{učestalost}} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = број дана од датума поравнања до наредног купонског датума,

E = број дана у купонском периоду у који улази датум поравнања,

N = број купона плативих између датума поравнања и датума исплате,

A = број дана од почетка купонског периода до датума поравнања.

VI

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

VII

Власништво над обвезницама стиче се на дан поравнања уписом обвезница на одговарајуће рачуне вриједносних папира који се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вриједности главнице и камате.

Средства за измирење обавеза из става (1) ове тачке осигураће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

VIII

Обвезнице из тачке II ове одлуке могу се откупити прије рока њиховог доспијећа.

IX

Послове по основу емисије обвезница обавља Министарство. Министарство закључује уговор са САСЕ, банком депозитаром и агентом емисије о обављању послова у емисији обвезница.

X

Аукција обвезница на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе берзанског трговинског система (у даљем тексту: БТС) САСЕ у периоду од 9:00 до 13:00 сати осим ако у јавном позиву није другачије назначено.

Понуде за куповину обвезница уносе се у БТС као куповни налози у периоду од 9:00 до 10:00 сати и у том периоду дозвољене су измјене приноса и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Понуда за продају обвезница уноси се као продајни налог у БТС у периоду од 10:00 до 13:00 сати.

XI

Након обављеног поравнања РВП региструје обвезнице у складу с уговором и о томе обавјештава САСЕ и Министарство.

На основу извјештаја РВП о регистрацији, Министарство доставља захтјев САСЕ за уврштавање обвезница на Котацију САСЕ.

XII

За реализацију ове одлуке, извјештавање о насталој обавези за Федерацију и подузимање осталих активности у вези с емисијом обвезница задужује се Министарство.

XIII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 150/2025
19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

282

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењу и гаранцијима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), а у вези са тачком II. став (1) Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 31/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. hitnoj сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА (7Y) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I.

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије обвезница ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 100.000.000 КМ (словима: стотилiona КМ).

II.

Основни елементи обвезница из тачке I. ове одлуке су:

- Emitent: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 100.000.000,00 КМ
- Број обвезница: 100.000
- Nominalna вриједност обвезнице: 1.000,00 КМ
- Rok доспијећа: 7 (седам) година
- Metoda аукције: format вишеструке цијене
- Datum аукције: утврђује се јавним позивом
- Kupon: утврђује се након завршене аукције
- Isplata камате: полугодишње, од датума поравнања
- Isplata главнице: једнократно на datum доспијећа
- Vrsta обвезнице: обвезница са фиксним купоном

III.

Јавни позив за учествовање у емисији обвезница Федерације објављује се на интернет страници Federalnog министарства финансија - Federalnog министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), agenta емисије и Сарајевској берзи - burzi вриједносних папира d.d. Сарајево (у даљем тексту: SASE) најкасније седам дана прије дана одржања аукције.

IV.

Обвезнице се емитирају у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: RVP). Министарство са RVP закључује уговор о пословима регистрације и вођења обвезница.

Не постоје никаква ограничења у пријеносу обвезница.

V.

Продаја обвезница врши се путем аукције на SASE методом вишеструке цијене. Налози се испостављају уношењем приноса на два decimalna мјеста.

Цијена обвезнице се утврђује на основу следеће формуле:

$$\text{ЦИЈЕНА} = \left[\frac{\text{isplata}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{učestalost}}\right)^{\left(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{učestalost}}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{učestalost}}\right)^{\left(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{E}\right)}} \right] - \left(100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{učestalost}} \times \frac{A}{E} \right)$$

DSC = број дана од датума поравнања до наредног купонског датума,

E = број дана у купонском периоду у који улази датум поравнања,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma poravnanja.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Obveznice iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeca.

IX.

Poslove po osnovu emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji obveznica.

X.

Aukcija obveznica na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu obveznica unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene prinosa i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju obveznica unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje obveznice u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje obveznica na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom obveznica zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 151/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (1) točka 6. i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi s točkom II. stavak (1) Odluke o uvjetima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA (7Y) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Odobrava se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) putem emisije obveznica radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u nominalnom iznosu do 100.000.000 KM (slovima: stotinumilijuna KM).

II.

Osnovni elementi obveznica iz točke I. ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine
- Iznos emisije: 100.000.000,00 KM
- Broj obveznica: 100.000
- Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM
- Rok dospijeca: 7 (sedam) godina
- Metoda aukcije: format višestruke cijene
- Datum aukcije: utvrđuje se javnim pozivom
- Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije
- Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja
- Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeca
- Vrsta obveznice: obveznica s fiksnim kuponom

III.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji obveznica Federacije objavljuje se na internet stranici Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), agenta emisije i Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

IV.

Obveznice se emitiraju u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP). Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja obveznica. Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu obveznica.

V.

Obveznice se prodaju putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene. Nalozi se ispostavljaju unošenjem prinosa na dva decimalna mjesta.

Cijena obveznice se utvrđuje na temelju sljedeće formule:

$$CIJENA = \left[\frac{isplata}{\left(1 + \frac{prinos}{ucestalost}\right)^{N-i + \frac{DSC}{E}}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{stopa}{ucestalost}}{\left(1 + \frac{prinos}{ucestalost}\right)^{k-i + \frac{DSC}{E}}} \right] - \left(100 \times \frac{stopa}{ucestalost} \times \frac{A}{E}\right)$$

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E = broj dana u kuponskom razdoblju u koji ulazi datum poravnanja,

N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma poravnanja.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad obveznicama stječe se na dan poravnanja upisom obveznica na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti glavnice i kamate.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka (1) ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Obveznice iz točke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

IX.

Poslove po osnovi emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozитаром и агентом emisije о обављању послова у емисији обвезница.

X.

Aukcija obveznica на примарном тржишту обавља се преко аукцијске платформе бурзовног трговинског система (у даљњем тексту: BTS) SASE у раздобљу од 9.00 до 13.00 сати осим ако у јавном позиву није друкчије наведено.

Ponude за куповину обвезница уносе се у BTS као куповни налози у раздобљу од 9.00 до 10.00 сати и у том раздобљу допуштене су измјене приноса и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Ponuda за продају обвезница уноси се као продајни налог у BTS у раздобљу од 10.00 до 13.00 сати.

XI.

Nakon обављеног поравнања RVP регистрира обвезнице у складу с уговором и о томе обавјештава SASE и Министарство.

На основу извјешћа RVP о регистрацији, Министарство доставља захтев SASE за уврштавање обвезница на Котацију SASE.

XII.

За реализацију ове одлуке, извјешћивање о насталој обвези за Федерацију и подизимање осталих активности у вези с емисијом обвезница задужењу се Министарство.

XIII.

Ova одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

V. број 151/2025

19. вељаће 2025. године
Сарајево

Премијер
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став (1) тачка 6. и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужевању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), а у вези са тачком II. став (1) Одлуке о условима и процедурама емисије обвезница Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 31/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 175. хитној сједници, одржаној 19.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

О ЗАДУЖЕЊУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА (7У) ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Одобрава се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) путем емисије обвезница ради прикупљања средстава за финансирање издатака утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину, у номиналном износу до 100.000.000 КМ (словима: сто милиона КМ).

II

Основни елементи обвезница из тачке I ове одлуке су:

- Емитент: Федерација Босне и Херцеговине
- Износ емисије: 100.000.000,00 КМ
- Број обвезница: 100.000
- Номинална вредност обвезнице: 1.000,00 КМ
- Рок доспијећа: 7 (седам) година
- Метода аукције: формат вишеструке цијене
- Датум аукције: утврђује се јавним позивом
- Купон: утврђује се након завршене аукције
- Исплата камате: полугодишње, од датума поравнања
- Исплата главнице: једнократно на датум доспијећа
- Врста обвезнице: обвезница са фиксним купоном

III

Јавни позив за учествовање у емисији обвезница Федерације објављује се на интернет страници Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), агента емисије и Сарајевској берзи - бурзи вредносних папира д.д. Сарајево (у даљем тексту: SASE) најкасније седам дана прије дана одржавања аукције.

IV

Обвезнице се емитују у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вредносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП). Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења обвезница.

Не постоје никаква ограничења у преносу обвезница.

V

Продаја обвезница врши се путем аукције на SASE методом вишеструке цијене. Налози се испостављају уношењем приноса на два децимална мјеста.

Цијена обвезнице се утврђује на основу следеће формуле:

$$\text{ЦИЈЕНА} = \left[\frac{\text{ispplata}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{ucestalost}}\right)^{(N-1+DSC)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^N \frac{100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{ucestalost}}}{\left(1 + \frac{\text{prinos}}{\text{ucestalost}}\right)^{(k-1+DSC)}} \right] - \left(100 \times \frac{\text{stopa}}{\text{ucestalost}} \times \frac{A}{E}\right)$$

DSC = број дана од датума поравнања до наредног купонског датума,

E = број дана у купонском периоду у који улази датум поравнања,

N = број купона плативих између датума поравнања и датума исплате,

A = број дана од почетка купонског периода до датума поравнања.

VI

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

VII

Власништво над обвезницама стиче се на дан поравнања уписом обвезница на одговарајуће рачуне вредносних папира који се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вредности главнице и камате.

Средства за измирење обавеза из става (1) ове тачке осигураће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

VIII

Обвезнице из тачке II ове одлуке могу се оtkупити прије рока њиховог доспијећа.

IX

Послове по основу емисије обвезница обавља Министарство. Министарство закључује уговор са SASE,

II

За потписивање Уговора о краткорочном револвинг кредиту између Федерације Босне и Херцеговине и Intesa Sanpaolo Banka Босна и Херцеговина, те издавање инструмената осигурања, овлаштва се федерални министар финансија - федерални министар финансија.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 153/2025
19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

285

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењу и гаранцијам у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 175. хитној сједници одржаној 19.02.2025. године, доноси

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU KOD PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

I.

Прихвата се задужење Федерације Босне и Херцеговине по краткорочном револвинг кредиту код Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево у износу до 5.000.000 КМ под слjedeћим условима:

Vrsta kredita:	kratkoročni revolving kredit
Namjena:	održavanje текуће ликвидности
Kamatna stopa:	3% годишње, фиксна
Naknada za obradu:	0,1% на одобрени износ кредита, једнократно
Način i rok korištenja:	једнократно или sukcesивно, до 31.12.2025. године
Način i rok otplate:	једнократно или sukcesивно, до 31.12.2025. године
Instrumenti osiguranja:	мјенице

II.

За потписивање Уговора о краткорочном револвинг кредиту између Федерације Босне и Херцеговине и Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево, те издавање инструмената осигурања, овлашћује се федерални министар финансија - федерални министар финансија.

III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 154/2025
19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењу и гаранцијам у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 175. хитној сједници одржаној 19.02.2025. године, доноси

ODLUKU

O PRIHVACANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU KOD PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

I.

Прихвата се задужење Федерације Босне и Херцеговине по краткорочном револвинг кредиту код Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево у износу до 5.000.000 КМ под слjedeћим увјетима:

Vrsta kredita:	kratkoročni revolving kredit
Namjena:	održavanje текуће ликвидности
Kamatna stopa:	3% годишње, фиксна
Naknada za obradu:	0,1% на одобрени износ кредита, једнократно
Način i rok korištenja:	једнократно или sukcesивно, до 31.12.2025.
Način i rok otplate:	једнократно или sukcesивно, до 31.12.2025.
Instrumenti osiguranja:	мјенице

II.

За потписивање Уговора о краткорочном револвинг кредиту између Федерације Босне и Херцеговине и Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево, те издавање инструмената осигурања, овлашћује се федерални министар финансија - федерални министар финансија.

III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 154/2025
19. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 21. став (4) Закона о дугу, задужењу и гаранцијам у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 175. хитној сједници одржаној 19.02.2025. године, доноси

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU KOD PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

I.

Прихвата се задужење Федерације Босне и Херцеговине по краткорочном револвинг кредиту код Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево у износу до 5.000.000 КМ под слjedeћим условима:

Vrsta kredita:	kratkoročni revolving kredit
Namjena:	održavanje текуће ликвидности
Kamatna stopa:	3% годишње, фиксна
Naknada za obradu:	0,1% на одобрени износ кредита, једнократно
Način i rok korištenja:	једнократно или sukcesивно, до 31.12.2025. године
Način i rok otplate:	једнократно или sukcesивно, до 31.12.2025. године
Instrumenti osiguranja:	мјенице

II.

За потписивање Уговора о краткорочном револвинг кредиту између Федерације Босне и Херцеговине и Привредне банке Сарајево д.д. Сарајево, те издавање инструмената осигурања, овлаштва се федерални министар финансија - федерални министар финансија.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 154/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

286

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom revolving kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo u iznosu do 5.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni revolving kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 155/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. žurnoj sjednici održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom revolving kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo u iznosu do 5.000.000 KM pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	kratkoročni revolving kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025.
Način i rok otplate:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025.
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 155/2025
19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Премијер
Нермин Никшић, в. р.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom revolving kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo u iznosu do 5.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni revolving kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 155/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

287

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM KREDITU KOD ASA BANKE D.D. SARAJEVO****I.**

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo u iznosu do 40.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i ASA Banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 156/2025

19. februara 2025. godine
SarajevoPremijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM KREDITU KOD ASA BANKE D.D. SARAJEVO****I.**

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo u iznosu do 40.000.000 KM pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31. 12. 2025.
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31. 12. 2025.
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i ASA Banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 156/2025

19. veljače 2025. godine
SarajevoPremijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM KREDITU KOD ASA BANKE D.D. SARAJEVO****I.**

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo u iznosu do 40.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i ASA Banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 156/2025

19. februara 2025. godine
SarajevoPremijer
Nermin Nikšić, s. r.**288**

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKA
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM
KREDITU KOD INTESA SANPAOLO BANKE BOSNA I
HERCEGOVINA**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina u iznosu do 40.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	u jednakim kvartalnim ratama do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice.

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 157/2025

19. februara 2025. godine

Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKA
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO
KRATKOROČNOM KREDITU KOD INTESA
SANPAOLO BANKE BOSNA I HERCEGOVINA**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina u iznosu do 40.000.000 KM pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	u jednakim kvartalnim ratama do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice.

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 157/2025

19. veljače 2025. godine

Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKA
O PRIHVATAŃU ZADUŽEŃA PO KRATKOROČNOM
KREDITU KOD INTESA SANPAOLO BANKE BOSNA
I HERCEGOVINA**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina u iznosu do 40.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	u jednakim kvartalnim ratama do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice.

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 157/2025

19. februara 2025. godine

Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

289

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM
KREDITU KOD PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D.
SARAJEVO**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u iznosu do 15.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 158/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO
KRATKOROČNOM KREDITU KOD PRIVREDNE
BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u iznosu do 15.000.000 KM pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31. 12. 2025.
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31. 12. 2025.
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 158/2025
19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM
KREDITU KOD PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D.
SARAJEVO**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u iznosu do 15.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 158/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

290

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM
KREDITU KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo u iznosu do 15.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar finansija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 159/2025

19. februara 2025. godine
SarajevoPremijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. stavak (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO
KRATKOROČNOM KREDITU KOD UNION BANKE
D.D. SARAJEVO**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo u iznosu do 15.000.000 KM pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025.
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025.
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar finansija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 159/2025

19. veljače 2025. godine
SarajevoPremijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav (4) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO KRATKOROČNOM
KREDITU KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO**

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po kratkoročnom kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo u iznosu do 15.000.000 KM pod sljedećim uslovima:

Vrsta kredita:	kratkoročni kredit
Namjena:	održavanje tekuće likvidnosti
Kamatna stopa:	3% godišnje, fiksna
Naknada za obradu:	0,1% na odobreni iznos kredita, jednokratno
Način i rok korištenja:	jednokratno ili sukcesivno, do 31.12.2025. godine
Način i rok otplate:	jednokratno, do 31.12.2025. godine
Instrumenti osiguranja:	mjenice

II.

Za potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo, te izdavanje instrumenata osiguranja, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar finansija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 159/2025

19. februara 2025. godine
SarajevoPremijer
Nermin Nikšić, s. r.

291

Na osnovu člana 22. stav (2) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA - ZA POLITIČKE STRANKE I
KOALICIJE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2025. GODINU VLADI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" u iznosu od 5.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Program iz tačke I. ove odluke nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo finansija/finansija i stručne službe oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 161/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 22. stavak (2) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. žurnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU**O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZA POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE" UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2025. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" u iznosu od 5.000.000 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Program iz točke I. ove odluke nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

III.

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo financija/finansija i stručne službe oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 161/2025
19. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 22. stav (2) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 175. hitnoj sjednici, održanoj 19.02.2025. godine, donosi

ODLUKU**O USVAJAЊU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUЋI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZA POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE" UTVRЂENIH BUĐETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2025. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" u iznosu od 5.000.000 KM utvrđenih Bužetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Program iz tačke I ove odluke nalazi se u prilogu ove odluke i čini њen sastavni dio.

III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretariјat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo finansiја/finansiја i stručne službe oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 161/2025
19. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

PROGRAM**UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZA POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2025. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE****I. SVRHA PROGRAMA**

Svrha Programa je finansiranje političkih stranaka i koalicija u skladu sa članom 22. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25).

II. IZVORI I VISINA SREDSTAVA

Sredstva za finansiranje Programa utvrđena su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu na razdjelu 12, glava 1201, na ekonomskom kodu 614300 - "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/25) u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM.

III. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su političke stranke i koalicije zastupljene u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na dan dodjele mandata, za mandatni period 2022-2026. godina, a prema podacima dobijenim od stručnih službi oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

IV. KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Sredstva namijenjena za finansiranje političkih stranaka i koalicija raspoređuju se u skladu sa članom 22. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025.

godinu, tako da 40% od previđenog iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, u jednakim iznosima, a 60% prema broju zastupnika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dan dodjele mandata.

V. RASPODJELA SREDSTAVA

Sredstva odobrena Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, na ekonomskom kodu 614300 - "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" raspoređuju se na sljedeći način:

Redni broj	Naziv korisnika - političkog subjekta	Broj zastupnika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po političkom subjektu			Raspodjela sredstava		Ukupan iznos koji pripada političkom subjektu u 2025. godini
		Predstavnički/Zastupnički dom	Dom naroda	Ukupan broj zastupnika	40%	60%	
	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6
Političke stranke							
1.	SDA - Stranka demokratske akcije	26	14	40	66.667	674.157	740.824
2.	SDP - Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine	15	13	28	66.667	471.910	538.577
3.	Naša stranka	6	4	10	66.667	168.539	235.206
4.	Narod i pravda	0	5	5	66.667	84.270	150.936
5.	Stranka za Bosnu i Hercegovinu - SBiH	4	2	6	66.667	101.124	167.790
6.	Hrvatska demokratska zajednica 1990 - HDZ 1990	3	2	5	66.667	84.270	150.936
7.	HDZ BiH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE	0	3	3	66.667	50.562	117.228
8.	Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik	0	2	2	66.667	33.708	100.375
9.	Pokret demokratske akcije - PDA	1	1	2	66.667	33.708	100.375
10.	Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad	1	0	1	66.667	16.854	83.521
11.	Hrvatska republikanska stranka	1	0	1	66.667	16.854	83.521
12.	HNP - hrvatski nacionalni pomak	1	1	2	66.667	33.708	100.375
13.	POMAK - pokret za modernu i aktivnu Krajinu	1	0	1	66.667	16.854	83.521
14.	BOSANSKA NARODNA STRANKA "BNS"	0	1	1	66.667	16.854	83.521
15.	Novi početak	0	1	1	66.667	16.854	83.521
16.	ZA NOVE GENERACIJE	0	1	1	66.667	16.854	83.521
17.	Liberalna stranka - LS BiH	0	1	1	66.667	16.854	83.521
Političke koalicije							
18.	HDZ BiH, HSSSR, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST, HNL	15	0	15	66.667	252.809	319.476
18.1.	HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH	14	0	14	6.667	235.955	242.622
18.2.	HSS Stjepana Radića	0	0	0	6.667	0	6.667
18.3.	Hrvatska seljačka stranka- HSS	1	0	1	6.667	16.854	23.521
18.4.	Hrvatska stranka prava BiH	0	0	0	6.667	0	6.667
18.5	HKDU-BiH-Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH	0	0	0	6.667	0	6.667
18.6	HSP DR. Ante Starčević BiH	0	0	0	6.667	0	6.667
18.7	Hrvatska demokratska unija BiH	0	0	0	6.667	0	6.667
18.8	Hrvatska stranka prava HB i BiH	0	0	0	6.667	0	6.667
18.9	Hrvatski savez HKDU-HRAST	0	0	0	6.667	0	6.667
18.10	Hrvatska nezavisna lista	0	0	0	6.667	0	6.667
19.	Željko Komšić - za građansku državu-DF/GS	12	8	20	66.667	337.079	403.745
19.1	Demokratska fronta	12	8	20	33.333	337.079	370.412
19.2	Građanski savez	0	0	0	33.333	0	33.333
20.	Povjerenje! (Narod i pravda, SPU BiH)	7	0	7	66.667	117.978	184.644
20.1	Narod i pravda	7	0	7	38.969	117.978	156.947
20.2	Stranka penzionera/umirovljenika SPU BiH	0	0	0	27.697	0	27.697
21.	NES-za evropsku BiH	5	0	5	66.667	84.270	150.936
21.1	Narodni evropski savez BiH (NES BiH)	5	0	5	22.222	84.270	106.492

21.2	Stranka demokratske aktivnosti BiH (A-SDA BiH)	0	0	0	22.222	0	22.222
21.3	Savez mladih snaga (SMS)	0	0	0	22.222	0	22.222
22.	HDZ BiH, HSP BiH, HDU, HSP AS, HRAST, HSP HB	0	5	5	66.667	84.270	150.936
22.1	HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH	0	5	5	11.111	84.270	95.381
22.2	Hrvatska stranka prava BiH	0	0	0	11.111	0	11.111
22.3	Hrvatska demokratska unija BiH	0	0	0	11.111	0	11.111
22.4	HSP DR. Ante Starčević BiH	0	0	0	11.111	0	11.111
22.5	Hrvatski savez HKDU-HRAST	0	0	0	11.111	0	11.111
22.6	Hrvatska stranka prava HB i BiH	0	0	0	11.111	0	11.111
23.	HDZ BiH, HDU, HSS, HKDU	0	5	5	66.667	84.270	150.936
23.1	HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH	0	5	5	16.667	84.270	100.936
23.2	Hrvatska demokratska unija BiH	0	0	0	16.667	0	16.667
23.3	Hrvatska seljačka stranka- HSS	0	0	0	16.667	0	16.667
23.4	HKDU-BiH-Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH	0	0	0	16.667	0	16.667
24.	NES	0	3	3	66.667	50.562	117.228
24.1	Narodni evropski savez BiH (NES BiH)	0	3	3	22.222	50.562	72.784
24.2	Stranka demokratske aktivnosti BiH (A-SDA BiH)	0	0	0	22.222	0	22.222
24.3	Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović (BPS-Sefer Halilović)	0	0	0	22.222	0	22.222
25.	HDZ BiH, HSS SR, HSS, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HRAST	0	3	3	66.667	50.562	117.228
25.1	HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH	0	3	3	8.333	50.562	58.895
25.2	HSS Stjepana Radića	0	0	0	8.333	0	8.333
25.3	Hrvatska seljačka stranka- HSS	0	0	0	8.333	0	8.333
25.4	Hrvatska stranka prava BiH	0	0	0	8.333	0	8.333
25.5	HKDU-BiH-Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH	0	0	0	8.333	0	8.333
25.6	HSP DR. Ante Starčević BiH	0	0	0	8.333	0	8.333
25.7	Hrvatska demokratska unija BiH	0	0	0	8.333	0	8.333
25.8	Hrvatski savez HKDU-HRAST	0	0	0	8.333	0	8.333
26.	HDZ 1990- HSP HB I BIH	0	1	1	66.667	16.854	83.521
26.1	Hrvatska demokratska zajednica 1990	0	1	1	33.333	16.854	50.187
26.2	Hrvatska stranka prava BiH i Herceg-Bosne	0	0	0	33.333	0	33.333
27.	Srpsko jedinstvo (SNPFBiH- SPS)	0	1	1	66.667	16.854	83.521
27.1	Srpski nacionalni pokret FBiH	0	1	1	33.333	16.854	50.187
27.2	Socijalistička partija sprske	0	0	0	33.333	0	33.333
28.	Srpska sloga - SNS FBiH SP DNS PDP SDS	0	1	1	66.667	16.854	83.521
28.1	Srpska napredna stranka FBiH	0	1	1	13.333	16.854	30.187
28.2	Socijalistička partija	0	0	0	13.333	0	13.333
28.3	Demokratski narodni savez	0	0	0	13.333	0	13.333
28.4	Partija demokratskog progresa	0	0	0	13.333	0	13.333
28.5	Srpska demokratska stranka	0	0	0	13.333	0	13.333
29.	HDZBIH, HSSSR, HSS, HSPBIH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST, HDZ90.HNP	0	1	1	66.667	16.854	83.521
29.1	HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH	0	1	1	6.061	16.854	22.915
29.2	HSS Stjepana Radića	0	0	0	6.061	0	6.061
29.3	Hrvatska seljačka stranka- HSS	0	0	0	6.061	0	6.061
29.4	Hrvatska stranka prava BiH	0	0	0	6.061	0	6.061
29.5	HKDU-BiH-Hrvatska kršćanska demokratska unija BiH	0	0	0	6.061	0	6.061
29.6	HSP DR. Ante Starčević BiH	0	0	0	6.061	0	6.061
29.7	Hrvatska demokratska unija BiH	0	0	0	6.061	0	6.061
29.8	Hrvatska stranka prava HB i BiH	0	0	0	6.061	0	6.061
29.9	Hrvatski savez HKDU-HRAST	0	0	0	6.061	0	6.061
29.10	Hrvatska demokratska zajednica 1990	0	0	0	6.061	0	6.061
29.11	HNP - Hrvatski nacionalni pomak	0	0	0	6.061	0	6.061
30.	SD BiH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET	0	1	1	66.667	16.854	83.521
30.1	SD BiH - Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine	0	1	1	66.667	16.854	83.521
Ukupno		98	80	178	2.000.000	3.000.000	5.000.000

tačkama Dnevnog reda 1. (vanredne) sjednice Skupštine JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, zakazane za dan 26.02.2025. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 163/2025
20. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. žurnoj sjednici, održanoj 20.02.2025. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTI OPUNOMOĆENIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR

I.

Renatu (Kate) Škrobi daje se ovlast da, u svojstvu opunomoćenika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 1. (izvanrednoj) sjednici Skupštine JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar.

II.

Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim nalogom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 1. (izvanredne) sjednice Skupštine JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar, zakazane za dan 26.02.2025. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 163/2025
20. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. hitnoj sjednici, održanoj 20.02.2025. godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTEŃA PUONOMOŃNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR

I.

Renatu (Kate) Škrobi daje se ovlaštenje da, u svojstvu puномоћника, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 1. (vanrednoj) sjednici Skupštine JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar.

II.

Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i puномоћи са обавезујућим упутством о начину

гласања по појединим таčkама Дневног реда 1. (ванредне) сједнице Скупштине ЈП "Хрватске телекомуникације" д.д. Мостар, заказане за дан 26.02.2025. године.

III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 163/2025
20. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

294

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. alineja 1., člana 5. i člana 10. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 70/08 i 39/24), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. hitnoj sjednici, održanoj 20.02.2025. godine, donosi

ODLUKU O PROPISIVANJU MJERE NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA ODREĐIVANJEM NAJVIŠEG NIVOА CIJENA ZA POJEDINE PROIZVODE

I.

Ovom odlukom propisuje se mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoа maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Za proizvode iz tačke I. ove odluke propisuje se najviši nivo maloprodajnih cijena, kako slijedi:

Proizvodi iz grupe I.

R.br	Naziv proizvoda	Pakovanje	"ZAKLJUČANA maloprodajna cijena" do KM
1	Ulje suncokretovo	1l	3,15
2	Hljeb polubijeli	400g	1,70
3	Hljeb polubijeli	500g	1,75
4	Brašno pšenično tip 500	5kg	5,50
5	Brašno pšenično tip 400	5kg	5,50
6	Riža okruglo zrno	800g	2,45
7	Šećer kristal bijeli	1kg	1,70
8	Mlijeko UHT 2,8% mm s čepom	1l	2,10
9	Mlijeko UHT 2,00 % mm bez čepa	1l	1,75
10	JAJA SVJEŽA veličina M	30 kom	7,95
11	Jogurt 2,8%	1 kg	2,15
12	Pavlaка kisela 20% mm	800-850g	5,40
13	Namaz mliječni class	200g	2,80
14	Sir svježi	400g	2,65
15	Vrhnje za kuhanje UHT	200ml	1,95
16	Maslac	250g	5,95
17	Tjestenina (oblik po izboru)	400g	1,70
18	Pašteta pileća	100g	0,95
19	Parizer pileći	400g	1,80
20	Hrenovka pileća bez ovitka	100g	0,75
21	Grill pile u vrećici	1 kg	6,15
22	Sok jabuka 50%	1l	1,95
23	Marmelada mix	700g	3,35
24	Pelene 3 (4-9kg)	66/1	21,85
25	Maramice vlažne baby	72/1	1,60
26	Ulošci higijenski cotton normal	10/1	1,90
27	Toalet papir 2 sl.	24/1	5,45
28	Zubna pasta	125 ml	2,50
29	Sapun	90g	0,85
30	Deterđent za rublje	3kg	6,95
31	Supa kokošja	60-65g	0,85

R.br	Naziv proizvoda	Pakovanje	"ZAKLJUČANA maloprodajna cijena" do KM
32	Deterđent za sude	1l	1,85
33	Univerzalno sredstvo za čišćenje pumpica	750ml	2,95
34	Gel tuš/šampon	500 ml	3,95
35	Šampon za kosu	1l	2,95
36	Pelene za odrasle L super	20/1	21,45
37	Mlijeko zamjensko humana 1	800g	33,95
38	Osvježivač za wc	50-55ml	2,00
39	Omekšivač za veš	1,6 l	4,95
40	Palenta	800 g	1,35

Proizvodi grupe 2.

R.br	Naziv proizvoda	Pakovanje	"ZAKLJUČANA maloprodajna cijena" do KM
41	Sir trokut natur	140g	2,80
42	Vajkrem light	200g	2,30
43	Čevapi pileći smrznuti	400g	2,75
44	Keks čajni kolutići	300g	4,95
45	Keks petit	400g	1,45
46	Biskvit	125g	1,50
47	Štrudla	360g	2,95
48	Marmelada marelica	700g	2,95
49	Krem namaz eurocrem(kakao i/ili mliječni)	500g	5,95
50	Ajvar	690-720ml	5,45
51	Cornflakes	250g	3,10
52	Dvopek od prosa i heljde	110g	3,45
53	Grah	1 kg	3,95
54	Supa goveda	60-65g	0,85
55	Začin dodatak jelima	250g	0,95
56	Šećer kocka	500g	1,45
57	Tuna komadići u suncokretovom ulju	80-90g	1,25
58	Sardina u biljnom ulju	100-125g	1,55
59	Voda negazirana izvorska	1,5l	0,95
60	Instant kafa 3u1 bags	18x10g	2,45
61	Instant kafa 3u1 bags	17x10g	2,45
62	Instant kafa 3u1 strong	10x14g	3,65
63	Ručni papirni ubrusi 2 sl.	2/1	1,75
64	Vreće za smeće 35 l	30/1	1,25
65	Spužva sa abraziv.	2/1	0,75

III.

Privredni subjekti (trgovci) registrirani za obavljanje trgovine na malo, za proizvode iz tačke II. ove odluke obavezni su odrediti cijene najviše do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu.

IV.

U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda iz tačke II. ove odluke nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi

artikal istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene.

V.

Pravna lica registrovana za obavljanje trgovine na malo, u svim svojim prodajnim objektima, obavezna su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za proizvode navedene u tački II. ove odluke, i to za sve proizvode iz grupe 1. i najmanje 15 proizvoda (po vlastitom izboru) iz grupe 2.

Fizička lica registrovana za obavljanje trgovine na malo, u svom prodajnom objektu, obavezni su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za najmanje 10 proizvoda iz grupe 1. iz tačke II. ove odluke.

VI.

Kako bi se osigurala pravovremena obaviještenost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda iz tačke II. (grupa 1. i grupa 2. proizvoda) ove odluke, trgovci su dužni:

- uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizuelnu identifikacijsku oznaku koja se nalazi u Prilogu I. ove odluke i njen je sastavni dio,
- na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti plakat koji sadrži minimalno:
 1. vizuelnu identifikaciju iz stava (1) alineja 1. ove tačke odluke i
 2. popis artikala sa navedenom prethodnom (redovnom) cijenom i "Zaključanom cijenom" istog proizvoda.

VII.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena odluka kantonalnih vlada o mjerama neposredne kontrole cijena za sve prehrambene proizvode iz člana 9. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 70/08 i 39/24).

VIII.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

IX.

Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

X.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 164/2025
20. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

PRILOG 1.

VIZUELNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA

Na bijeloj podlozi zeleni katanac i ispod crvenim slovima tekst:

Zaključana cijena



Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. alineja 1., članka 5. i članka 10. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 70/08 i 39/24), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. žurnoj sjednici, održanoj 20.02.2025. godine, donosi

ODLUKU
O PROPISIVANJU MJERE NEPOSREDNE KONTROLE
CIJENA ODREĐIVANJEM NAJVIŠE RAZINE CIJENA
ZA POJEDINE PROIZVODE

I.

Ovom odlukom propisuje se mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Za proizvode iz točke I. ove odluke propisuje se najviša razina maloprodajnih cijena, kako slijedi:

Proizvodi iz skupine 1.

R.br	Naziv proizvoda	Pakovanje	"ZAKLJUČANA maloprodajna cijena" do KM
1	Ulje suncokretovo	1l	3,15
2	Kruh polubijeli	400g	1,70
3	Kruh polubijeli	500g	1,75
4	Brašno pšenično tip 500	5kg	5,50
5	Brašno pšenično tip 400	5kg	5,50
6	Riža okruglo zmo	800g	2,45
7	Šećer kristal bijeli	1kg	1,70
8	Mlijeko UHT 2,8% mm s čepom	1l	2,10
9	Mlijeko UHT 2,00 % mm bez čepa	1l	1,75
10	JAJA SVJEŽA veličina M	30 kom	7,95
11	Jogurt 2,8%	1 kg	2,15
12	Pavlačka kisela 20% mm	800-850g	5,40
13	Namaz mliječni class	200g	2,80
14	Sir svježi	400g	2,65
15	Vrhnje za kuhanje UHT	200ml	1,95
16	Maslac	250g	5,95
17	Tjestenina (oblik po izboru)	400g	1,70
18	Pašteta pileća	100g	0,95
19	Parizer pileći	400g	1,80
20	Hrenovka pileća bez ovitka	100g	0,75
21	Grill pile u vrećici	1 kg	6,15
22	Sok jabuka 50%	1l	1,95
23	Marmelada mix	700g	3,35
24	Pelene 3(4-9kg)	66/1	21,85
25	Maramice vlažne baby	72/1	1,60
26	Ulošci higijenski cotton normal	10/1	1,90
27	Toaleta papir 2sl.	24/1	5,45
28	Zubna pasta	125 ml	2,50
29	Sapun	90g	0,85
30	Deterđent za rublje	3kg	6,95
31	Supa kokošja	60-65g	0,85
32	Deterđent za sude	1l	1,85
33	Univerzalno sredstvo za čišćenje pumpica	750ml	2,95
34	Gel tuš/šampon	500ml	3,95
35	Šampon za kosu	1l	2,95
36	Pelene za odrasle L super	20/1	21,45
37	Mlijeko zamjensko humana 1	800g	33,95
38	Osvježivač za wc	50-55ml	2,00
39	Omekšivač za veš	1,6l	4,95
40	Palenta	800 g	1,35

Proizvodi skupine 2.

R.br	Naziv proizvoda	Pakovanje	"ZAKLJUČANA maloprodajna cijena" do KM
41	Sir trokut natur	140g	2,80
42	Vajkrem light	200g	2,30
43	Čevapi pileći smrznuti	400g	2,75
44	Keks čajni kolutići	300g	4,95
45	Keks petit	400g	1,45
46	Biskvit	125g	1,50
47	Štrudla	360g	2,95
48	Marmelada marelica	700g	2,95
49	Krem namaz eurocrem (kakao i/ ili mliječni)	500g	5,95
50	Ajvar	690-720ml	5,45
51	Cornflakes	250g	3,10
52	Dvopek od prosa i heljde	110g	3,45
53	Grah	1 kg	3,95
54	Supa goveda	60-65g	0,85
55	Začin dodatak jelima	250g	0,95
56	Šećer kocka	500g	1,45
57	Tuna komadići u suncokretovom ulju	80-90g	1,25
58	Sardina u biljnom ulju	100-125g	1,55
59	Voda negazirana izvorska	1,5l	0,95
60	Instant kafa 3u1 bags	18x10g	2,45
61	Instant kafa 3u1 bags	17x10g	2,45
62	Instant kafa 3u1 strong	10x14g	3,65
63	Ručni papirni ubrusi 2 sl.	2/1	1,75
64	Vreće za smeće 35 l	30/1	1,25
65	Spužva sa abraziv.	2/1	0,75

III.

Gospodarski subjekti (trgovci) registrirani za obavljanje trgovine na malo, za proizvode iz točke II. ove odluke obvezni su odrediti cijene najviše do razine propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ako ih nude u svom asortimanu.

IV.

U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda iz točke II. ove odluke nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi artikal istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene.

V.

Pravna lica registrirana za obavljanje trgovine na malo, u svim svojim prodajnim objektima, obvezna su odrediti najvišu razinu maloprodajnih cijena za proizvode navedene u točki II. ove odluke, i to za sve proizvode iz skupine 1. i najmanje 15 proizvoda (po osobnom izboru) iz skupine 2.

Fizička lica registrirana za obavljanje trgovine na malo, u svom prodajnom objektu, obvezna su odrediti najvišu razinu maloprodajnih cijena za najmanje 10 proizvoda iz skupine 1. iz točke II. ove odluke.

VI.

Kako bi se osigurala pravovremena obaviještenost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda iz točke II. (skupina 1. i skupina 2. proizvoda) ove odluke, trgovci su dužni:

- uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizuelnu identifikacijsku oznaku koja se nalazi u Prilogu I. ove odluke i njen je sastavni dio,
- na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti plakat koji sadrži minimalno:
 1. vizuelnu identifikaciju iz stavka (1) alineja 1. ove točke odluke i
 2. popis artikala sa navedenom prethodnom (redovnom) cijenom i "Zaključanom cijenom" istog proizvoda.

VII.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena odluka kantonalnih vlada o mjerama neposredne kontrole cijena za sve prehrambene proizvode iz člana 9. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 70/08 i 39/24).

VIII.

Za realiziranje i nadzor nad provedbom ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

IX.

Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

X.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 164/2025
20. veljače 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

PRILOG 1.**VIZUELNA IDENTIFIKACIONA OZNAKA**

Na bijeloj podlozi zeleni katanac i ispod crvenim slovima tekst:

Zaključana cijena



Производи групе 2.

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члана 4. алинеја 1., члана 5. и члана 10. Закона о контроли цијена ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/95, 70/08 и 39/24), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 176. хитној сједници, одржаној 20.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОПИСИВАЊУ МЈЕРЕ НЕПОСРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ ЦИЈЕНА ОДРЕЂИВАЊЕМ НАЈВИШЕГ
НИВОА ЦИЈЕНА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРОИЗВОДЕ

I

Овом одлуком прописује се мјера непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа малопродајних цијена појединих производа у трговинама на мало на територији Федерације Босне и Херцеговине.

II

За производе из тачке I ове одлуке прописује се највиши ниво малопродајних цијена, како слиједи:

Производи из групе 1.

Р.бр.	Назив производа	Паковање	"ЗАКЉУЧАНА малопродајна цијена" до КМ
1	Уље сунцокретово	1l	3,15
2	Хљеб полубијели	400g	1,70
3	Хљеб полубијели	500g	1,75
4	Брашно пшенично тип 500	5kg	5,50
5	Брашно пшенично тип 400	5kg	5,50
6	Рижа округло зрно	800g	2,45
7	Шећер кристал бијели	1kg	1,70
8	Млијeko УНТ 2,8%mm с чепом	1l	2,10
9	Млијeko УНТ 2,00 % mm без чепа	1l	1,75
10	ЈАЈА СВЈЕЖА величина М	30 kom	7,95
11	Јогурт 2,8%	1 kg	2,15
12	Павлака кисела 20%mm	800-850g	5,40
13	Намаз млијечни class	200g	2,80
14	Сир свјежи	400g	2,65
15	Врхње за кухање УНТ	200ml	1,95
16	Маслац	250g	5,95
17	Тјестенина (облик по избору)	400g	1,70
18	Паштета пилећа	100g	0,95
19	Паризер пилећи	400g	1,80
20	Хреновка пилећа без овитка	100g	0,75
21	Grill пиле у врећици	1 kg	6,15
22	Сок јабука 50%	1l	1,95
23	Мармелада mix	700g	3,35
24	Пелене 3 (4-9kg)	66/1	21,85
25	Марамице влажне baby	72/1	1,60
26	Улошци хигијенски cotton normal	10/1	1,90
27	Тоалет папир 2 сл.	24/1	5,45
28	Зубна паста	125 ml	2,50
29	Сапун	90g	0,85
30	Детергент за рубље	3kg	6,95
31	Супа кокошја	60-65g	0,85
32	Детергент за суђе	1l	1,85
33	Универзално средство за чишћење пумпица	750ml	2,95
34	Гел туш/шампон	500ml	3,95
35	Шампон за косу	1l	2,95
36	Пелене за одрасле L супер	20/1	21,45
37	Млијeko замјенско humana 1	800g	33,95
38	Освјеживач за wc	50-55ml	2,00
39	Омекшивач за веш	1,6 l	4,95
40	Палента	800 g	1,35

Р.бр	Назив производа	Паковање	"ЗАКЉУЧАНА малопродајна цијена" до КМ
41	Сир трокут натур	140g	2,80
42	Вајкрем light	200g	2,30
43	Ћевапи пилећи смрзнути	400g	2,75
44	Кекс чајни колутићи	300g	4,95
45	Кекс петит	400g	1,45
46	Бисквит	125g	1,50
47	Штрудла	360g	2,95
48	Мармелада марелица	700g	2,95
49	Крем намаз еурокем (какао и/или млијечни)	500g	5,95
50	Ајвар	690-720ml	5,45
51	Cornflakes	250g	3,10
52	Двопек од проса и хељде	110g	3,45
53	Граh	1 kg	3,95
54	Супа говеђа	60-65g	0,85
55	Зачин додатак јелима	250g	0,95
56	Шећер коцка	500g	1,45
57	Туна комадићи у сунцокретовом уљу	80-90g	1,25
58	Сардина у биљном уљу	100-125g	1,55
59	Вода негазирана изворска	1,5l	0,95
60	Инстант кафа 3u1 bags	18x10g	2,45
61	Инстант кафа 3u1 bags	17x10g	2,45
62	Инстант кафа 3u1 strong	10x14g	3,65
63	Ручни папирни убруси 2 сл.	2/1	1,75
64	Вреће за смеће 35 l	30/1	1,25
65	Спужва са абразив.	2/1	0,75

III

Привредни субјекти (трговци) регистровани за обављање трговине на мало, за производе из тачке II ове одлуке обавезни су одредити цијене највише до нивоа прописане максималне малопродајне цијене за најмање једну врсту артикла унутар исте категорије производа, ако их нуде у свом асортиману.

IV

У случају да одређена врста артикла истог производа из тачке II ове одлуке није доступна у продаји, трговци одређују други артикал истог производа који нуде у свом асортиману, а који ће бити предмет ограничене цијене.

V

Правна лица регистрована за обављање трговине на мало, у свим својим продајним објектима, обавезна су одредити највиши ниво малопродајних цијена за производе наведене у тачки II ове одлуке, и то за све производе из групе 1. и најмање 15 производа (по властитом избору) из групе 2.

Физичка лица регистрована за обављање трговине на мало, у свом продајном објекту, обавезни су одредити највиши ниво малопродајних цијена за најмање 10 производа из групе 1. из тачке II ове одлуке.

VI

Како би се осигурала правовремена обавијештеност потрошача о малопродајним цијенама производа из тачке II (група 1. и група 2. производа) ове одлуке, трговци су дужни:

- уз малопродајну цијену јасно, видљиво и читко истакнути визуелну идентификацијску ознаку која се налази у Прилогу I. ове одлуке и њен је саставни дио,
- на улазу у продајни објекат или на другом мјесту унутар продајног објекта и на интернет страници, ако је успостављена, јасно, видљиво и читљиво истакнути плакат који садржи минимално:

1. визуелну идентификацију из става (1) алинеја 1. ове тачке одлуке и
2. попис артикала са наведеном претходном (редовном) цијеном и "Закључаном цијеном" истог производа.

VII

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје примјена одлука кантоналних влада о мјерама непосредне контроле цијена за све прехранбене производе из члана 9. Закона о контроли цијена ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/95, 70/08 и 39/24).

VIII

За реализацију и надзор над провођењем ове одлуке задужују се федерална, кантонална, градска и опћинска тржишна инспекција.

IX

Ова одлука се примјењује 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

X

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 164/2025
20. фебруара 2025. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

ПРИЛОГ 1.

ВИЗУЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА

На бијелој подлози зелени катанац и испод црвеним словима текст:

Закључана цијена



**FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
I
SINDIKAT SLUŽBENIKA FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH/
UNUTARNJIH POSLOVA**

295

Na osnovu člana 137. stav (1) i člana 138. stav (4) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa, po Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 130/2025 od 13.02.2025. godine, ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, kao poslodavac s jedne strane i Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao reprezentativni sindikat kod poslodavca kojeg zastupa predsjednik Upravnog odbora, s druge strane na koji je Vlada Federacije dala saglasnost, Odlukom V. broj 130/2025 od 13.02.2025. godine, zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR

**ZA ZAPOSLENE U FEDERALNOM MINISTARSTVU
UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOM
MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA I
FEDERALNOJ UPRAVI POLICIJE**

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se i utvrđuju prava i obaveze policijskih službenika, državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: zaposleni).

Član 2.

Ugovorne strane su Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova kao poslodavac kojeg zastupa federalni ministar unutrašnjih poslova i Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kao reprezentativni sindikat zaposlenih u Federalnom ministarstvu i Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Sindikat) kojeg zastupa predsjednik sindikata.

Član 3.

- (1) Internim i općim aktima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije) ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenih od onih prava koja su utvrđena ovim Kolektivnim ugovorom i drugim propisima.
- (2) Ukoliko je neko pravo iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa različito uređeno odredbama važećeg Zakona o radu, drugim zakonima ili drugim propisima koji definišu radnopravne odnose, materijalna i nematerijalna prava, ovim ili drugim kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim pojedinačnim aktima, za zaposlene se primjenjuje najpovoljnije pravo, ukoliko to nije izričito zabranjeno odredbama zakona.

Član 4.

Gramatička terminologija u ovom Kolektivnom ugovoru podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 5.

U skladu sa važećim propisima sredstva za realizaciju ovog Kolektivnog ugovora planirat će se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 6.

- (1) Ugovorne strane su saglasne da će se zalagati i rukovoditi:
 - a) Načelom potpune primjene Kolektivnog ugovora u dobroj vjeri;
 - b) Načelom promocije socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja i
 - c) Načelom mirnog rješavanja spora.
- (2) Polazeći od Konvencije 87. (Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje) i Konvenciji 98. (Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje), usvojenih od strane Međunarodne organizacije rada, potpisnici su saglasni da će uvažavati općedruštvenu važnost sindikata i sindikalnog rada zbog:
 - a) Veće vjerodostojnosti socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;
 - b) Većeg stepena društvene stabilnosti, odgovornosti i kompetentnosti socijalnih partnera;
 - c) Razvijanja načela uzajamnosti i odgovornosti zaposlenika za unapređenje prava iz radnog odnosa;
 - d) Većeg uključivanja svih zaposlenih u odlučivanje o uslovima svog rada i života;
 - e) Jačanja demokratske kulture i svijesti o zajedničkoj odgovornosti za opće dobro.
- (3) Radi podsticanja i zaštite slobodnog i nesmetanog sindikalnog organizovanja i djelovanja, potpisnici će se zajednički zauzimati za ostvarivanje povoljnog normativnog okvira, u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim komparativnim iskustvima.
- (4) Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Kolektivnog ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Kolektivnog ugovora izvršavati, ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obavezuje se da neće prekršiti ovaj Kolektivni ugovor, nego će drugoj strani predložiti izmjenu Kolektivnog ugovora;
- (5) U cilju poštivanja odredbi Kolektivnog ugovora zatražit će se izmjena teksta Kolektivnog ugovora o čemu će ugovorne strane pokušati postići saglasnost u što kraćem periodu.

Član 7.

- (1) Zabranjeni su svi oblici diskriminacije zaposlenika, a naročito s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u sindikatima, zdravstveni status ili neko drugo lično svojstvo.
- (2) U slučajevima diskriminacije u smislu odredaba ovog Kolektivnog ugovora, zaposleni mogu od ministra Ministarstva odnosno rukovodioca Uprave policije zahtjevati zaštitu u roku od 15 dana od dana saznanja za diskriminaciju u skladu sa važećim zakonskim, podzakonskim i drugim propisima i aktima koji regulišu pitanje zabrane diskriminacije.

Član 8.

Pojmovi korišteni u ovom Kolektivnom ugovoru imaju značenje prema Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12, 20/17 i 22/19 - odluka Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-31/18), Zakonu o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10),

kao i zakonskim propisima kojim se reguliše radno pravni status zaposlenih u Ministarstvu i Uprave policije i drugim važećim zakonskim, podzakonskim propisima i općim aktima i drugim aktima koji regulišu predmetno pitanje.

DIO DRUGI – RADNI ODNOSI

Član 9.

Pitanja koja se odnose na prijem, unapređenje, premještanje i prestanak radnog odnosa zaposlenih u Ministarstvu i Upravi policije ostvarivat će se u skladu sa zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, i drugim pravnim propisima i aktima kojima se reguliše radnopravni status zaposlenih.

Član 10.

- (1) Poseban staž iz Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunava se u staž osiguranja za policijskog službenika Uprave policije iz člana 104a. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) samo na zahtjev i samo uz pismenu saglasnost u skladu sa odredbom člana 104b. navedenog Zakona.
- (2) Finansijska sredstva za uplatu doprinosa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa rješenjem kojim se utvrđuje pravo iz stava (1) ovog člana, osigurat će se u Budžetu Federacije BiH.

Član 11.

Provjera radnih i stručnih sposobnosti kao i druga pitanja koja se odnose na zaposlene na probnom radu vršit će se u skladu sa zakonom, podzakonskim i općim aktima Ministarstva i Uprave policije.

Član 12.

- (1) Interni premještanje, privremeni eksterni premještanje i unapređenje policijskih službenika vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i podzakonskim aktima koji regulišu navedeno pitanje.
- (2) Namještenik može biti premješten na drugo radno mjesto u okviru Ministarstva i Uprave policije po potrebi službe ili na lični zahtjev namještenika ukoliko postoji upražnjeno radno mjesto, a u skladu sa Zakonom o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 103/21).
- (3) Interni premještanje državnog službenika u Ministarstvu i Upravi policije vršit će se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16).
- (4) Ukoliko premještanje zaposlenika podrazumijeva i promjenu prebivališta, odnosno boravka zaposlenik ima pravo na odgovarajuću naknadu u skladu sa zakonom, podzakonskim propisom i ovim Kolektivnim ugovorom.
- (5) U slučajevima internog premještanja iz stava (4) ovog člana, isti ne može trajati duže od godinu dana i ne može se ponavljati, ukoliko predmetno pitanje nije drugačije regulisano važećim propisima.

Član 13.

- (1) Ministarstvo odnosno Uprava policije, u okviru svojih mogućnosti, može uputiti zaposlenika na stručno usavršavanje, studijska putovanja, školovanja ili specijalizaciju, kao i na prisustvo organizovanim seminarima, savjetovanjima, kursovima i drugim vidovima stručnog usavršavanja i obuke potrebne za rad na radnim mjestima, a koja su usko vezana za djelokrug rada Ministarstva i Uprave policije.

- (2) Prilikom izbora zaposlenika iz stava (1) ovog člana će se voditi računa o transparentnosti i jednakim mogućnostima.

DIO TREĆI – RADNO VRIJEME, ODMORI I ODSUSTVA

Član 14.

- (1) Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmično, u skladu sa Zakonom o radu.
- (2) Sedmično radno vrijeme raspoređeno je na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka za sve zaposlene osim za policijske službenike, državne službenike i namještenike čiji je rad shodno rasporedu, organizovan u smjenama radi izvršavanja poslova i zadataka.
- (3) Dnevno radno vrijeme ne može biti kraće od osam niti duže od 12 sati, osim u slučaju prekovremenog rada i rada u posebnim uvjetima.
- (4) Zaposleni moraju biti obaviješteni o rasporedu radnog vremena ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje 24 sata unaprijed, u pisanom obliku, osim u slučajevima iz stava (3) ovog člana i drugim sličnim slučajevima prijekne potrebe, kada ne postoji mogućnost za blagovremeno pismeno obavješćavanje.
- (5) Puno i nepuno radno vrijeme se može preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog perioda kraće od punog radnog vremena, s tim da prosječno radno vrijeme ne može biti duže od 52 sata sedmično.
- (6) Prosječno radno vrijeme iz stava (5) ovog člana tokom kalendarske godine ili drugog perioda određenog kolektivnim ugovorom, ne može biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.
- (7) Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.

Član 15.

- (1) Zaposlenik koji radi duže od šest sati dnevno, ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta, s tim da se odmor ne može koristiti u prva dva i posljednja dva sata radnog vremena.
- (2) Poslodavac je dužan zaposleniku, na njegov zahtjev omogućiti odmor iz stava (1) ovog člana u trajanju od jednog sata za jedan dan u toku radne sedmice.
- (3) Zaposlenik koji radi u smjenama po 12 sati dnevno u toku radnog dana ima pravo na odmor u trajanju od 60 minuta ili dva puta po 30 minuta.
- (4) Između dva radna dana zaposlenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

Član 16.

- (1) Zaposlenik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.
- (2) Sedmični odmor traje u dane subote i nedjelje, osim ako rad nije organiziran u smjenama.
- (3) Ako iznimne okolnosti zahtijevaju da zaposlenik radi u dane sedmičnog odmora, odmor se osigurava u toku naredne dvije radne sedmice.

Član 17.

- (1) U slučaju da je potrebno obaviti hitan posao ili zadatak do određenog roka ili u određenom vremenskom periodu, izdat će se naredba policijskim službenicima za prekovremeni rad i/ili rad u posebnim uvjetima radi izvršenja zadataka koji ne trpe odlaganje i koji se ne mogu prekidati.
- (2) Rad iz stava (1) ovog člana može trajati do četiri sata dnevno i ne više od 20 sati sedmično u slučaju prekovremenog rada, odnosno do izvršenja poslova i zadataka u slučaju rada u posebnim uvjetima.

- (3) Naknade za prekovremeni rad i rad u posebnim uvjetima ostvaruju se u skladu sa propisima koji regulišu predmetno pitanje i ovim Kolektivnim ugovorom.

Član 18.

- (1) Rad u vremenu između 22:00 sata uvečer i 07:00 sati ujutro idućeg dana, za policijske službenike, a u vremenu između 22:00 sata uvečer i 06:00 sati ujutro idućeg dana, za državne službenike i namještenike, smatra se noćnim radom.
- (2) Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena tako da zaposlenik u noćnoj smjeni radi najduže tri noćne smjene u sedmici, s tim da iste ne smiju biti uzastopne, osim u vanrednim okolnostima.

Član 19.

- (1) Zaposlenik za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 36 radnih dana, a prema kriterijima utvrđenim u članu 22. ovog Kolektivnog ugovora.
- (2) U godišnji odmor se ne računavaju subote, nedjelje, dani praznika, dani bolovanja, te drugi oblici odobrenog odnosno opravdanog odsustva sa posla.
- (3) Zaposlenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
- (4) Ako zaposlenik nije stekao pravo na godišnji odmor u smislu stava (1) ovog člana, ima pravo na dva dana godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa Zakonom o radu i drugim internim propisom.
- (5) Odsustvo sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, materinstva i drugog odsustva koje nije uvjetovano voljom radnika, ne smatra se prekidom rada iz stava (3) ovog člana.

Član 20.

- (1) Godišnji odmor se koristi u skladu sa planom korištenja godišnjeg odmora, a rješenje o godišnjem odmoru zaposlenom se uručuje najmanje 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
- (2) Plan korištenja godišnjeg odmora iz stava (1) ovog člana, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva i Uprave policije su dužni dostaviti u skladu sa važećim propisima.
- (3) Zaposlenik ima pravo u toku jedne kalendarske godine koristiti jedan dan godišnjeg odmora u vrijeme koje sam odredi, ali je dužan o tome obavijestiti neposrednog rukovodioca najmanje tri dana prije korištenja.

Član 21.

- (1) Zaposlenom se može odgoditi odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova.
- (2) Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stava (1) ovoga člana donosi ministar Ministarstva odnosno rukovodilac Uprave policije ili osoba koju oni za to ovlaste.
- (3) Zaposlenom kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora, mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljnje korištenja godišnjeg odmora.
- (4) Zaposleni ima pravo na naknadu stvarnih troškova nastalih odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.
- (5) Troškovima iz stava (4) ovoga člana smatraju se putni i drugi troškovi.
- (6) Putnim troškovima smatraju se stvarni troškovi prijevoza koji je zaposlenik koristio u polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida.

- (7) Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za zaposlenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Član 22.

- (1) Polazni osnov godišnjeg odmora (najmanji broj radnih dana) iz člana 19. ovog Kolektivnog ugovora zaposleniku se uvećava prema sljedećim osnovama i mjerilima:
- a) Po osnovu radnog staža:**
- za svake tri godine radnog staža najmanje jedan dan.
- b) Po osnovu složenosti poslova:**
- Zaposlenik koji obavlja poslove visoke stručne spreme - četiri dana,
 - Zaposlenik koji obavlja poslove više stručne spreme i zaposlenik sa VKV spremom - tri dana,
 - Zaposlenik koji obavlja poslove srednje školske spreme - dva dana,
 - Zaposlenik sa KV spremom - dva dana,
 - Ostalim zaposlenicima - jedan dan.
- c) Po osnovu prirode posla:**
- rad na poslovima sa otežanim uvjetima rada u skladu sa Zakonom o radu - tri dana,
 - rad u smjenama i u neradne dane - dva dana.
- d) Po osnovu socijalnih i zdravstvenih uslova:**
- roditelju ili staratelju sa djetetom do sedam godina - jedan dan za svako dijete,
 - samohranom roditelju ili staratelju sa djetetom do deset godina - dva dana za svako dijete,
 - samohranom roditelju ili staratelju djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) - dva dana za svako dijete,
 - invalidu - dva dana.
- e) Po osnovu rezultata rada:**
- za uspješne odnosno vrlo dobre rezultate rada - jedan dan,
 - za naročito uspješne/izuzetno uspješne odnosno odlične rezultate u radu - dva dana.
- f) Po osnovu učešća u oružanim snagama poslodavac može uvećati godišnji odmor na slijedeći način:**
- učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci - jedan dan
 - učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci - dva dana
 - učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci - tri dana
- (2) Ukupno trajanje godišnjeg odmora uvećava se na način da se polazni osnov uvećava za zbir svih dodatnih dana utvrđenih u stavu (1) ovog člana, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti duže od 36 radnih dana godišnjeg odmora u jednoj kalendarskoj godini.

Član 23.

- (1) Godišnji odmor se može koristiti jednokratno ili u dva dijela, s tim što se prvi dio mora koristiti u toku kalendarske godine na koju se odnosi odmor.
- (2) Prvi dio godišnjeg odmora koristi se u trajanju od najmanje 12 radnih dana, a isti se koristi shodno zahtjevu zaposlenika.
- (3) Drugi dio godišnjeg odmora zaposlenik mora iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.
- (4) Zaposlenik, koji zasnjuje radni odnos u Ministarstvu odnosno Upravi policije, a koji je u istoj kalendarskoj godini bio u radnom odnosu kod drugog poslodavca ima pravo na korištenje godišnjeg odmora, ako je shodno Zakonu o radu stekao to pravo kod poslodavca iz kojeg dolazi.

Član 24.

- (1) Zaposlenik ima pravo na odsustvo uz naknadu plaće (plaćeno odsustvo) od ukupno sedam radnih dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima: stupanja u brak, rođenja djeteta, teže bolesti ili smrti člana obitelji odnosno domaćinstva, selidbe i u drugim sličnim slučajevima, što se određuje Pravilnikom o radnim odnosima.
- (2) Zaposlenik/dobrovoljni davalac krvi za svako darivanje ima pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva.
- (3) Zaposlenik ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u trajanju od najmanje pet radnih dana za pripremanje i polaganje stručnog ispita ili drugog ispita koji predstavlja uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen.

Član 25.

- (1) Zaposleniku se može odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do 30 dana u toku jedne kalendarske godine iz ličnih razloga.
- (2) Izuzetno, radi školovanja i stručnog usavršavanja i edukacije, a u okviru poslova iz djelatnosti Ministarstva odnosno Uprave policije zaposleniku se može u toku jedne kalendarske godine odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju do jedne godine.
- (3) Zaposlenik se poslije korištenja odsustva iz st. (1) i (2) ovog člana ima pravo vratiti na radno mjesto koje je obavljao prije korištenja navedenog odsustva.
- (4) U periodu trajanja neplaćenog odsustva iz st. (1) i (2) ovog člana, prava i obaveze zaposlenika iz radnog odnosa miruju.

DIO ČETVRTI - ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA ŽENA I MATERINSTVA

Član 26.

- (1) Ministar i rukovodilac Uprave policije će, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i posebnim propisima, osigurati potrebne uslove zaštite zaposlenika na radu i u vezi sa radom.
- (2) Ministar i rukovodilac Uprave policije može i na zahtjev Sindikata osigurati donošenje potrebnih mjera za sigurnost na radu i zaštitu zaposlenika, uključujući i osposobljavanje za njihov siguran rad i preventivnu zaštitu zdravlja.
- (3) Ministar i rukovodilac Uprave policije su obavezni ugovoriti kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, u trajanju od 24 sata na svakom mjestu u toku i izvan vremena obavljanja redovnih poslova i zadataka.
- (4) Ministar i rukovodilac Uprave policije su obavezni prije ugovaranja prava iz stava (3) ovog člana, obaviti konsultacije sa reprezentativnim Sindikatom.

Član 27.

- (1) Svaki zaposlenik dužan je voditi računa o zaštiti vlastitog zdravlja, kao i zdravlja drugih zaposlenika sa kojima radi.
- (2) Ministarstvo odnosno Uprava policije će radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenika osigurati provođenje periodičnih i vanrednih ljekarskih pregleda zaposlenika u skladu sa zakonom i posebnim propisima.
- (3) Ministarstvo odnosno Uprava policije su dužni jednom godišnje organizirati sistematske ljekarske preglede svih zaposlenika u skladu sa budžetskim sredstvima planiranim za ovu namjenu.

Član 28.

- (1) Žena zaposlenik, radi zaštite ličnog zdravlja i zdravlja potomstva, ostvaruje zakonom propisana posebna prava.
- (2) Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja djeteta,

rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar.

- (3) Ukoliko Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije nije u mogućnosti da osigura raspoređivanje žene u smislu stava (2) ovog člana, žena ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće, u skladu sa kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu.
- (4) Privremeni raspored iz stava (2) ovog člana ne može imati za posljedicu smanjenje plaće žene.
- (5) Ženu iz stava (2) ovog člana, Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije može premjestiti u drugo mjesto rada, samo uz njen pisani pristanak.
- (6) Žena koja doji dijete, a koja nakon korištenja porođajnog odsustva radi puno radno vrijeme, ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju od po sat vremena radi dojenja, do navršene jedne godine života djeteta.
- (7) Vrijeme odsustva iz stava (7) ovog člana računa se u puno radno vrijeme.

Član 29.

- (1) Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno.
- (2) Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja.
- (3) Žena može koristiti kraće porođajno odsustvo, ali ne kraće od 42 dana poslije porođaja.
- (4) Nakon 42 dana poslije porođaja pravo na porođajno odsustvo može koristiti i zaposlenik - otac djeteta, ako se roditelji tako sporazumiju.
- (5) Zaposlenik – otac djeteta može koristiti pravo iz stava (1) ovog člana i u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može da koristi porođajno odsustvo.
- (6) Zaposlenik za vrijeme porođajnog odsustva ima pravo na naknadu plaće u skladu sa posebnim zakonom, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje Ministarstvo odnosno Uprava policije.

Član 30.

- (1) Zaposlenik koji u skladu sa Zakonom o radu kao roditelj djeteta ostvaruje pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena, ima pravo na naknadu plate u punom iznosu umanjenju za visinu naknade koju je ostvario po posebnom zakonu ili drugom propisu, a koju je dužan tražiti i ostvariti ukoliko je takva naknada predviđena zakonom ili drugim propisom.
- (2) Zaposlenik na radu sa polovinom punog radnog vremena ostvaruje pravo na naknadu za korištenje godišnjeg odmora (regres) u punom iznosu i naknadu za prevoz u punom iznosu ukoliko je to pravo ostvareno.

DIO PETI - PLAĆE, DODACI NA PLAĆE, NAKNADE I DRUGA MATERIJALNA PRAVA

Član 31.

- (1) Ministarstvo odnosno Uprava policije su dužni zaposlenicima isplatiti jednake plaće za rad jednake vrijednosti bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, spolnu i sindikalnu pripadnost, kao i drugi diskriminatorski osnov.
- (2) Pod radom jednake vrijednosti podrazumijeva se rad koji zahtijeva isti stepen stručne/školske spreme, čin, istu radnu sposobnost, odgovornost, fizički i intelektualni rad, vještine, uslove rada i rezultate rada.
- (3) Prilikom objavljivanja javnog konkursa ili oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta obavezno se objavljuje

podatak o pripadajućoj osnovnoj neto plaći za oglašena radna mjesta.

Član 32.

- (1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, a najkasnije 30 dana nakon završetka obračunskog perioda.
- (2) Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu.
- (3) Prilikom isplate plaće Ministarstvo odnosno Uprava policije su dužni zaposlenom uručiti pisani obračun plaće.
- (4) Pojedinačne isplate plaće nisu javne.

Član 33.

- (1) Osnovna plaća zaposlenika obračunava se u skladu sa propisima koji uređuju obračun i isplate plaće za pojedine kategorije zaposlenika.
- (2) U slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena mjenog od strane Federalnog zavoda za statistiku, većih od 5%, može se pristupiti usklađivanju osnovice za utvrđivanje plaće.
- (3) Najniža plaća zaposlenika ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca.

Član 34.

Za policijske službenike osnovicu za obračun plaće utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama i principima utvrđenim Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 35.

Osnovna plaća zaposlenika obračunata u skladu sa ovim Kolektivnim ugovorom uvećava se za 0,6% za svaku započetu godinu penzijskog staža, s tim da ukupno povećanje plaće po ovom osnovu ne može biti veće od 20%.

Član 36.

- (1) Policijski službenik u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu do 30% od osnovne plaće policijskoga službenika, bez dijela plaće po osnovu minulog rada iz člana 35. ovog Kolektivnog ugovora.
- (2) Policijski službenik raspoređen na poslove i zadatke u Specijalnoj policijskoj jedinici u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu do 50% od osnovne plaće policijskoga službenika, bez dijela plaće po osnovu minulog rada iz člana 35. ovog Kolektivnog ugovora.
- (3) Dodatak iz stava (1) i (2) ovoga člana utvrđuje rukovodilac Uprave policije.
- (4) Uz dodatak iz stava (1) ovoga člana, u posebnim okolnostima, Ministar na prijedlog rukovodioca Uprave policije može utvrditi veći trajni dodatak za radna mjesta u iznosu 10% od osnovne plaće policijskog službenika, bez dijela plaće po osnovu minulog rada iz člana 35. ovog Kolektivnog ugovora.

Član 37.

- (1) Za određena radna mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu i Upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima sredstva za plaće stiču se pod posebnim uvjetima koji važe za državne službenike i namještenike federalnih organa uprave, uvećana do 30% osnovne plaće.
- (2) Vlada Federacije, na prijedlog ministra utvrđuje radna mjesta iz stava (1) ovog člana.

Član 38.

- (1) Po osnovu obavljanja poslova u specifičnim uslovima rada, zbog povećanog rizika i posebnih odgovornosti, državnim

službenicima i namještenicima Helikopterske grupe koja organizaciono pripada Specijalnoj policijskoj jedinici Uprave policije pripada poseban dodatak na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža, kao što je to definisano za Specijalnu policijsku jedinicu Uprave policije, odnosno 50% kao vid stimulativnog i zaštitnog dodatka, kroz procenat uvećanja osnovne plaće, bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža.

- (2) Rukovodilac Uprave policije može dodijeliti i dodatak do 20% na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža za pojedina radna mjesta unutar Helikopterske grupe po osnovu obavljanja poslova iz domena deficitarnih zanimanja.

Član 39.

- (1) Na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata, policijskom službeniku i državnom službeniku i namješteniku čiji je opis poslova usko vezan za policijskog službenika, ministar Ministarstva ili rukovodilac Uprave policije može odobriti jednokratni dodatak na plaću do 30% od osnovne plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža.
- (2) Izvanredni rezultati rada su oni rezultati koji su doprinijeli ukupnim rezultatima rada Ministarstva odnosno Uprave policije.
- (3) Rješenje kojim se odobrava jednokratni dodatak iz stava (1) ovog člana objavljuje se na oglasnoj ploči Ministarstva odnosno Uprave policije.
- (4) Dodatak iz stava (1) ovog člana može se isplatiti istom zaposleniku najviše dva puta godišnje, s tim da se dodatak za izvanredne rezultate rada ne može isplaćivati kolektivno svim zaposlenima, osim ukoliko su svi učestvovali u ostvarivanju izvanrednih radnih rezultata.
- (5) Dodatak iz stava (1) ovog člana rukovodiocu Uprave policije može dodijeliti ministar.

Član 40.

- (1) Ministarstvo i Uprava policije će uz učešće Sindikata, u skladu sa utvrđenim protokolom obilježavati 1. juli - "Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine" i druge bitne datume i događaje.
- (2) Za naročito zalaganje, ostvarene rezultate, kao i posebne zasluge u radu, kao i drugim povodom, u slučaju kada je postignuta svrha i cilj zbog kojih se nagrada dodjeljuje, ministar odnosno rukovodilac Uprave policije zaslužnim pojedincima i organizacionim jedinicama može dodijeliti odgovarajuće pohvale/zahvalnice, priznanja, novčane i materijalne nagrade kao i druge prikladne poklone.
- (3) Finansijska sredstva za obilježavanje datuma i događaja iz stava (1) i (2) ovog člana (uključujući i finansijska sredstva potrebna za postavljanje spomen ploča), kao i za dodjele pohvala/zahvalnica, priznanja, novčanih i materijalnih nagrada kao i drugih prikladnih poklona zaslužnim zaposlenicima i organizacionim jedinicama kao i drugim zaslužnim pojedincima/organizacijama osigurava Ministarstvo i Uprava policije.
- (4) Novčane nagrade iz stava (2) i (3) mogu se dodijeliti zaposlenicima Ministarstva i Uprave policije.
- (5) Zaposleniku kojem se dodijeli novčana nagrada iz stava (2) i (3) ovog člana, dodatak iz člana 39. stav (4) može se odobriti najviše još jedanput godišnje.

Član 41.

- (1) Zaposleniku u statusu policijskog službenika povodom odlaska u penziju dodjeljuje se suvenirna policijska značka sa natpisom "PENZIONER" i zadržava pištolj ukoliko ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisima.

- (2) Zaposleniku iz stava (1) ovog člana dodjeljuje se poklon ukoliko je u Upravi policije ostvario najmanje 15 godina staža osiguranja.

Član 42.

- (1) U slučaju prekovremenog rada, rada u dane sedmičnog odmora, noćnog rada i rada u dane praznika koji su po zakonu državni praznici, policijski službenik ima pravo na uvećanje osnovne plaće srazmjerno vremenu trajanja tog rada u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.
- (2) Uvećanje iz stava (1) ovog člana ostvaruje se na način i u postupku utvrđenim zakonima i podzakonskim aktima.
- (3) Osnovna plaća državnog službenika i namještenika, uvećat će se za:
- prekovremeni rad – najmanje 50%
 - noćni rad – najmanje 35%
 - rad u dane sedmičnog odmora – najmanje 30%
 - rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici – najmanje 50%
- (4) Različiti osnovi uvećanja plaće iz stava (1) i (3) ovog člana međusobno se ne isključuju.
- (5) Uvećanje plaće iz stava (1) i (3) ovog člana obračunava se na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža (staža osiguranja) i čini sastavni dio plaće.
- (6) Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.
- (7) Zaposleniku pripada naknada po osnovu vremena provedenog u pripravnosti za rad. Naknada na osnovu vremena provedenog u pripravnosti za rad ne može biti manja od predloženog paušalnog iznosa u visini do 0,2% od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za jedan sat proveden u pripravnosti za rad, uz maksimalni mjesečni iznos po zaposleniku u visini do 20% prosječne mjesečne neto plaće Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku. Dužina trajanja pripravnosti uređuje se pravilnikom o radu i pravilnikom o plaćama i naknadama.
- (8) Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije će, na prijedlog neposrednog rukovodioca, donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika ili namještenika uvećava za procenat do 20%, za period u kome, pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove i drugog radnog mjesta, uz obavještenje Sindikatu.
- (9) Za obavljanje poslova iz stava (8) ovog člana, Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije obavezan je donijeti rješenje za svaki mjesec pojedinačno.
- (10) Zaposleniku koji u statusu policijskog službenika privremeno obavlja poslove rukovodioca Uprave policije i policijskom službeniku koji pored poslova svog radnog mjesta privremeno obavlja poslove rukovodioca osnovne ili unutrašnje organizacione jedinice kao i policijskom službeniku koji pored poslova svog radnog mjesta obavlja poslove i drugog radnog mjesta, osnovna plaća uvećava se za procenat do 20% za period u kome pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta, uz obavještenje Sindikatu.
- (11) Rješenje o uvećanju plaće za zaposlenika iz stava (10) ovog člana donosi Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije za svaki mjesec pojedinačno.

DIO PETI - NAKNADE PO OSNOVU RADA

Član 43.

- (1) Pored naknada na plaću utvrđenih zakonom, zaposlenom pripada naknada za prevoz na posao i sa posla, ishrana u toku rada (topli obrok), regres za godišnji odmor, naknada za bolovanje, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada za

službeno putovanje, naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti, naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, otpremnina i naknada za slučaj prekobrojnosti.

- (2) Postupak ostvarivanja prava na naknade i visina naknada iz stava (1) ovog člana utvrđuju se Zakonom ili drugim propisim nadležnih tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uz konsultacije sa reprezentativnim Sindikatom.

Član 44.

Zaposlenom kome nije organiziran prevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno minimalno od 2 kilometra, pripada naknada za troškove prevoza, čija će visina i način utvrđivanja biti utvrđeni posebnim propisima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uz konsultacije sa reprezentativnim Sindikatom.

Član 45.

- (1) Zaposlenom pripada naknada za ishranu (topli obrok) u toku rada u neto iznosu od 1% prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku prije donošenja budžeta, a shodno mogućnostima budžeta.
- (2) Visina naknada iz stava (1) ovog člana ne može biti niža od iznosa isplaćenog za juni prethodne godine, odnosno ne može biti veća od 1% od prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku prije donošenja budžeta.

Član 46.

Zaposlenom pripada naknada na ime korištenja godišnjeg odmora (regres) u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjem objavljenom statističkim podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Član 47.

Zaposlenom koji je privremeno raspoređen ili upućen na rad van mjesta prebivališta njegove porodice pripada naknada za odvojeni život od porodice za troškove ishrane u visini i pod uslovima utvrđenim posebnim propisima.

Član 48.

Zaposlenom pripada naknada za službeni put (troškovi prijevoza, troškovi prenoćišta i troškovi korištenja privatnih automobila u službene svrhe) po cijeni prijevozne karte i hotelskih računa za hotele do četiri zvjezdice i dnevni troškovi u obliku dnevnice za službeno putovanje na način i u visini utvrđenim posebnim propisima.

Član 49.

Dnevnica za službeni put ne isključuje topli obrok i naknadu za odvojeni život od porodice i naknadu troškova smještaja, osim u slučajevima kada se službeni put obavlja van mjesta rada za koje se prima naknada za odvojeni život.

Član 50.

- (1) Zaposlenom pripada naknada za izum i tehničko unapređenje koji je ostvario na radu ili u vezi sa radom, s tim da se taj izum, odnosno tehničko unapređenje koristi u Ministarstvu odnosno Upravi policije.
- (2) Visina naknade utvrđuje se posebnim ugovorom između zaposlenog i ministra, odnosno rukovodioca Uprave policije.

Član 51.

- (1) Zaposlenik Ministarstva odnosno Uprave policije koji u vršenju službe, odnosno prilikom neposrednog izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga rada organa unutrašnjih poslova ili pružajući asistenciju drugim organima izgubi život, sahraniti će se o trošku Ministarstva, odnosno Uprave

- policije u mjestu koje odredi njegova porodica (što uključuje izgradnju/postavljanje nadgrobnog spomenika/nišana).
- (2) Porodici zaposlenog iz stava (1) ovog člana pripada jednokratna novčana pomoć u visini ukupnog iznosa neto plaća koje je zaposleni ostvario u posljednjih 18 mjeseci.
 - (3) Djeca zaposlenika iz stava (1) imaju pravo na naknadu za stipendiju za vrijeme redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života.
 - (4) Visina mjesečne naknade za stipendiju, za svako dijete zaposlenika iz stava (1), iznosi 20% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom mjesečnom statističkom podatku i istu za kalendarsku godinu isplaćuje Ministarstvo odnosno Uprava policije, shodno statusu zaposlenika.
 - (5) U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, bez obzira da li žive u zajedničkom domaćinstvu, na osnovu donesenog rješenja isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Član 52.

U slučaju prirodne smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, bez obzira da li su u zajedničkom domaćinstvu, zaposlenom ili njegovoj porodici će se isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Član 53.

Ministarstvo odnosno Uprava policije dužni su redovno izvršavati provjere za sve zaposlene koji po evidenciji ispunjavaju uvjete za prestanak radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na penziju, prije eventualnog prestanka radnog odnosa, na način da pribavi od nadležnog nosioca osiguranja podatke o penzijskom stažu iz matične evidencije osiguranika.

Član 54.

- (1) Zaposlenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u predhodnih pet mjeseci ili pet prosječnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, bez obzira da li odlazi u starosnu, invalidsku ili prijevremenu penziju, u skladu sa zakonom, uz primjenu povoljnijeg prava za zaposlenog.
- (2) Otpremnina se isplaćuje uz isplatu zadnje pripadajuće plaće.

Član 55.

- (1) U slučaju prestanka radnog odnosa zbog prekobrojnosti policijskog službenika u skladu sa zakonom, otpušteni policijski službenik koji je imao do 15 godina staža osiguranja ima pravo na otpremninu koja odgovara iznosu plaće koju je primio u vrijeme kada je proglašen prekobrojnim, obračunate za period od pet mjeseci.
- (2) Otpremnina iz stava (1) ovog člana iznosi deset mjesečnih njegovih plaća za policijske službenike koji imaju preko 15 godina staža osiguranja.

Član 56.

- (1) Državnog službenika i namještenika za čijim radom je prestala potreba, isključivo kao posljedica reorganizacije i/ili smanjenja obima poslova poslodavca (prekobrojnost) ministar Ministarstva odnosno rukovodilac Uprave policije proglašava prekobrojnim u skladu sa zakonom, a prema redoslijedu koji se utvrdi listom prioriteta za rješavanje njihovog radno-pravnog statusa (u daljnjem tekstu: lista).

- (2) Listu utvrđuje ministar Ministarstva odnosno rukovodilac Uprave policije, čiji su državni službenici ili namještenici članovi sindikata, prije donošenja rješenja o prekobrojnosti državnog službenika ili namještenika, polazeći od stručne spreme, ocjene o radu, dužine trajanja staža osiguranja, učešća u odbrani Bosne i Hercegovine, zdravstvenog stanja, socijalne situacije, invalidnosti, a prema kriterijima koji su objavljeni u Aneksu uz član 9. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine – Kriteriji za iskazivanje prestanka potrebe za službenicima organa državne službe i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/23).
- (3) Na listu iz stava (1) ovog člana uvrštavaju se svi državni službenici ili namještenici istog stepena stručne spreme koji su zaposleni u Ministarstvu odnosno Upravi policije.
- (4) Rukovodilac koji sačinjava listu dužan je prije donošenja liste i rješenja o prekobrojnosti, razmotriti mišljenje Sindikata i odgovor po tom mišljenju dostaviti u pisanom obliku Sindikatu.
- (5) Državnom službeniku i namješteniku, koji je proglašen prekobrojnim, a koji se ne može rasporediti na druge poslove u skladu sa zakonom, prestaje radni odnos i ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom.

Član 57.

- (1) Zaposlenik u statusu policijskog službenika koji redovne poslove i zadatke ne obavlja u službenoj policijskoj uniformi, u svrhu kupovine civilne odjeće, može ostvariti pravo na naknadu u iznosu 50% od prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu, u zavisnosti od finansijske mogućnosti budžeta.
- (2) Naknada iz stava (1) ovog člana utvrđuje se rješenjem rukovodioca Uprave policije i policijskom službeniku se isplaćuje jednom godišnje, u posljednjem kvartalu tekuće budžetske godine, pod uslovom da je taj policijski službenik po rješenju u tekućoj godini obavljao poslove iz stava (1) ovog člana najmanje šest mjeseci bez obzira na kontinuitet.

Član 58.

Naknade i druga materijalna prava, prava iz radnog odnosa i u vezi radnog odnosa predviđena ovim Kolektivnim ugovorom ostvaruju se donošenjem rješenja od strane Ministra odnosno rukovodioca Uprave policije.

DIO ŠESTI – ZAŠTITA PRAVA

Član 59.

Zaposlenom ne može prestati radni odnos bez njegove krivice ukoliko mu nedostaje najviše pet godina do ostvarivanja uslova za penziju.

Član 60.

- (1) U slučaju umanjenja radne sposobnosti zbog profesionalne bolesti, ranjavanja, povrede na radu i u vezi sa radom koje za posledicu imaju nastanak invaliditeta zaposlenog, njegov status u smislu rasporeda na odgovarajuće poslove, dužinu trajanja radnog vremena i naknade za rad, rješavat će se u skladu sa zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom.
- (2) Umanjenje radne sposobnosti nastalo usljed razloga iz stava (1) ovog člana u slučaju rasporeda na druge poslove ne može imati za posledicu umanjenje ukupnih materijalnih prava zaposlenog – plaća, dodataka na plaću i drugih naknada, u odnosu na radno mjesto koje je obavljao prije nastanka nekog od slučajeva iz stava (1) ovog člana, odnosno prije nastanka umanjenja radne sposobnosti.
- (3) U slučaju porasta materijalnih primanja, odnosno materijalnih prava na radnom mjestu na kojem je zaposlenik iz

stava (1) ovog člana prije umanjena radne sposobnosti bio raspoređen, izvršit će se usklađivanje njegovih primanja na novom radnom mjestu posebnim rješenjem koje donosi ministar Ministarstva odnosno rukovodilac Uprave policije.

DIO SEDMI - DONOŠENJE PROPISA I OPĆIH AKATA

Član 61.

- (1) Ministar Ministarstva i rukovodilac Uprave policije dužni su sve prednacrt, nacrt i prijedloge propisa i općih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa dostaviti Sindikatu na razmatranje i mišljenje.
- (2) Ministarstvo odnosno Uprava policije dužni su razmotriti dato mišljenje Sindikata i prihvatiti sugestije za koje se ocijeni da su osnovane u vezi čega se Sindikatu dostavlja pismeno obrazloženje.

Član 62.

Sindikat ima pravo i obavezu zaštititi zaposlene po osnovu radnopravnog statusa, u skladu sa zakonom i svojim osnivačkim aktom.

DIO OSMI - RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Član 63.

Kolektivne radne sporove, o primjeni, izmjeni i dopuni, odnosno otkazivanju ovog Kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora, koji se nisu mogli riješiti pregovaranjem potpisnika ovog Kolektivnog ugovora, mogu se rješavati pred Arbitražnim vijećem.

Član 64.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana, svaka strana bira po jednog člana, a treći član se bira dogovorno iz reda istaknutih naučnih i stručnih radnika iz oblasti koja je predmet spora.

Član 65.

Postupak arbitraže pokreće se na pismeni prijedlog jednog od potpisnika ovog Kolektivnog ugovora, a mora se dovršiti u roku od 10 dana od dana početka arbitraže.

Član 66.

U postupku arbitraže ispituju se navodi i prijedlozi ugovornih strana, a po potrebi prikupljaju i drugi dokazi, te saslušavaju stranke.

Član 67.

- (1) Arbitražno vijeće u odlučivanju, odnosno postupku, primjenjuje pravila parničnog postupka.
- (2) Troškove postupka arbitraže (naknade za rad članova Arbitražnog vijeća), u visini koju ministar Ministarstva sporazumno utvrdi sa članovima Arbitražnog vijeća, strane u postupku snose solidarno.
- (3) Obavljanje administrativno-tehničkih poslova za Arbitražno vijeće osigurat će Ministarstvo.

Član 68.

- (1) Odluka Arbitražnog vijeća je konačna i obavezujuća.
- (2) Protiv odluke Arbitražnog vijeća žalba nije dopuštena.

DIO DEVETI - ŠTRAJK

Član 69.

- (1) U svrhu zaštite i ostvarenja ekonomskih i socijalnih interesa svojih članova reprezentativni Sindikat ima pravo pozvati svoje članstvo i zaposlene na štrajk.
- (2) Štrajk se organizira i provodi u skladu sa Zakonom o štrajku, Zakonom o radu i sindikalnim pravilima o štrajku.

Član 70.

- (1) Štrajk se mora najaviti ministru Ministarstva odnosno rukovodiocu Uprave policije, u roku utvrđenom zakonom.

- (2) U pisanoj najavi štrajka moraju se navesti razlozi za štrajk, te mjesto i vrijeme početka štrajka.
- (3) Odluku o štrajku donosi nadležni organ reprezentativnog Sindikata s najmanje natpolovičnom većinom svojih članova.

Član 71.

- (1) Na dan najave štrajka, reprezentativni Sindikat mora objaviti Pravila o štrajku.
- (2) Reprezentativni Sindikat je dužan da Pravilima o štrajku ili posebnom odlukom štrajkačkog odbora, u skladu sa zakonom, utvrdi poslove za koje se mora osigurati izvršavanje osnovne funkcije iz djelokruga rada Ministarstva odnosno Uprave policije.
- (3) Aktima iz stava (2) ovog člana moraju se tačno definirati poslovi kod Ministarstva odnosno Uprave policije, koji se moraju obavljati u toku trajanja štrajka.
- (4) Pravila o štrajku i drugi akti koji se odnose na tok vođenja štrajka moraju se dostaviti ministru Ministarstva odnosno rukovodiocu Uprave policije, najkasnije na dan najave štrajka.
- (5) Odluka o prestanku štrajka donosi se u skladu sa zakonom.

Član 72.

- (1) Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika reprezentativnog Sindikata, koji se dužan očitovati drugoj strani, kako bi se nastavili pregovori na mirnom rješavanju spora.
- (2) Za vrijeme trajanja štrajka, članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad.

Član 73.

Učesniku štrajka za dane provedene u štrajku pripada plaća i dodaci na plaću, kao u dane redovnog rada, ako su zahtjevi reprezentativnog Sindikata bili opravdani.

Član 74.

Organiziranje štrajka i učešće u štrajku, u skladu sa zakonom i odredbama ovog Kolektivnog ugovora, ne predstavlja povredu službene dužnosti.

Član 75.

Niko se ne smije prisiliti da učestvuje u štrajku mimo njegove volje, niti se smije staviti u nepovoljniji položaj zbog učešća u štrajku.

DIO DESETI - UVJETI ZA RAD SINDIKATA I ZAŠTITA SINDIKALNIH AKTIVISTA

Član 76.

Potpisnici ovog Kolektivnog ugovora se obavezuju da će djelovati u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, svim pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, konvencijama Međunarodne organizacije rada i ovim Kolektivnim ugovorom.

Član 77.

- (1) Ministar i rukovodilac Uprave policije se obavezuju da neće svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenih da se učlane u Sindikat.
- (2) Ministar i rukovodilac Uprave policije će osigurati da se putem platne liste vrši mjesečno prikupljanje sindikalne članarine, te uplaćuje na račun Sindikata, a na osnovu spiskova koje Sindikat formira i mijenja u skladu sa potpisanim pristupnicama u Sindikat, ili dokumentima o prestanku članstva u Sindikatu.

Član 78.

Dužnost je reprezentativnog Sindikata da obavijesti ministra odnosno rukovodioca Uprave policije o izboru ili

imenovanju zaposlenog iz tog organa na funkciju sindikalnog povjerenika ili drugu funkciju u organima Sindikata.

Član 79.

- (1) Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije dužan je omogućiti plaćeno odsustvo sa rada sindikalnom povjereniku i drugom predstavniku reprezentativnog Sindikata zbog obavljanja sindikalnih aktivnosti i zbog prisustva sindikalnim sastancima, kongresima, konferencijama, seminarima, sindikalnim školama, sindikalnim sportskim susretima i drugim oblicima osposobljavanja u zemlji i u inostranstvu u trajanju do dva dana mjesečno.
- (2) Odsustvo predstavnika Sindikata iz stava (1) ovog člana odobriće se na osnovu zvaničnog pismenog poziva organa Sindikata čiji je član.

Član 80.

Za vrijeme obavljanja sindikalne aktivnosti u Ministarstvu odnosno Upravi policije sindikalnom povjereniku, zbog obavljanja sindikalne aktivnosti, ne može se, u skladu sa Zakonom o radu, bez saglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike:

- a) otkazati radni odnos,
- b) na drugi način ga staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na radno mjesto prije nego što je imenovan na funkciju sindikalnog povjerenika.

Član 81.

- (1) Pri donošenju odluka za rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenih, ministar i rukovodilac Uprave policije pribavit će i razmotriti mišljenje reprezentativnog Sindikata.
- (2) Mišljenje reprezentativnog Sindikata iz stava (1) ovog člana obavezno se pribavlja u sljedećem slučaju:
 - a) kada se donose odluke o načinu i popuni radnih mjesta policijskih službenika,
 - b) kada se donose odluke o popuni radnih mjesta državnih službenika i namještenika,
 - c) donošenja odluke o mjerama zaštite na radu,
 - d) donošenja odluke o izmjenama metoda i drugih okolnosti u radu, a koje se odražavaju na radno-pravni položaj i uvjete rada zaposlenih,
 - e) donošenju odluke o rasporedu radnog vremena.

Član 82.

Ministar i rukovodilac Uprave policije će razmotriti sve prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata, koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih iz rada i po osnovu rada i o svom stavu obavijestiti Sindikat u roku od 15 dana od dana prijema takvog akta.

Član 83.

Ministar odnosno rukovodilac Uprave policije i predsjednik reprezentativnog Sindikata dužni su na zahtjev jedne od strana primiti na razgovor drugu stranu i razmotriti sva pitanja sindikalne aktivnosti, materijalne i druge problematike zaposlenika, kao i planirane obaveze Ministarstva odnosno Uprave policije u tom pogledu.

Član 84.

Ministar i rukovodilac Uprave policije će bez naknade, u skladu sa mogućnostima, osigurati za rad Sindikata najmanje sljedeće uvjete:

- a) odgovarajući radni prostor i prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
- b) pravo na korištenje telefona, interneta, telefaksa, kopir aparata, sredstava veze i drugih raspoloživih tehničkih pomagala i upotrebu službenog vozila u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Član 85.

U provođenju mjera zaštite na radu, sindikalni povjerenik ima pravo i obavezu:

- a) sudjelovati u planiranju mjera za unapređenje uvjeta za rad;
- b) biti informiran o promjenama bitnim za sigurnost i zdravlje zaposlenih;
- c) osposobljavati se i obrazovati za obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu;
- d) pozvati inspektora zaštite na radu kad za to postoje razlozi;
- e) tražiti od zaposlenih da poštuju mjere zaštite na radu.

Član 86.

- (1) Nosioca sindikalne funkcije koji profesionalno obavlja dužnost u Sindikatu, nakon isteka mandata, ako ponovo ne bude imenovan, ministar odnosno rukovodilac Uprave policije dužni su vratiti na njegovo ranije ili drugo radno mjesto za koje ispunjava uvjete u vezi sa stručnom spremom, platnim razredom, odnosno policijskim činom.
- (2) Prava i obaveze iz stava (1) ovog člana uređuju se pismenim sporazumom zaključenim između Sindikata i ministra odnosno rukovodioca Uprave policije.

DIO JEDANAESTI - TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Član 87.

- (1) Za tumačenje i praćenje primjene ovog Kolektivnog ugovora, ugovorne strane imenuju zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora.
- (2) Komisiju čine po dva predstavnika potpisnika ovog Kolektivnog ugovora (Ministarstva odnosno Uprave policije i Sindikata).
- (3) Članove Komisije imenuju potpisnici ovog Kolektivnog ugovora.
- (4) Komisija donosi Poslovnik o svom radu.
- (5) Sve odluke Komisija donosi konsenzusom.
- (6) Ugovorne strane dužne su se pridržavati tumačenja i odluka Komisije.

Član 88.

U slučaju nemogućnosti postizanja konsenzusa u tumačenju pojedinih odredaba ovog Kolektivnog ugovora, sporna pitanja dostavit će se na rješavanje Arbitražnom vijeću iz ovog Kolektivnog ugovora.

DIO DVANAESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89.

Ovaj Kolektivni ugovor zaključuje se na period od 36 mjeseci.

Član 90.

Ovaj Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga potpisale, kao i za strane koje mu naknadno pristupe.

Član 91.

- (1) Prijedlog za izmjene i dopune ovog Kolektivnog ugovora mogu dati ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
- (2) Strana kojoj je podnesen prijedlog mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni i dopuni u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Član 92.

Sporove u vezi s primjenom ovog Kolektivnog ugovora, koji nisu riješeni arbitražom, rješavat će nadležni sud.

Član 93.

Ministar i rukovodilac Uprave policije dužni su uskladiti svoje akte koji se odnose na radne odnose, plaće i druge naknade

sa odredbama ovog Kolektivnog ugovora u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora.

Član 94.

- (1) Pregovore o produženju ili zaključivanju novog Kolektivnog ugovora strane će započeti najmanje 90 dana prije isteka roka na koji je zaključen.
- (2) Ukoliko se ovaj Kolektivni ugovor ne produži do njegovog isteka, primjenjuje se 90 dana nakon isteka roka na koji je zaključen.

Član 95.

Ovaj ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj SS-30

Broj 01-30-2-026
20. februara/veljače
2025. godine
Sarajevo

19. februara/veljače
2025. godine
Sarajevo

Za Vladu Federacije
Bosne i Hercegovine
Federalni ministar
unutrašnjih poslova
Dr. sc. **Ramo Isak**, s. r.

Za Sindikat službenika
Federalnog ministarstva
unutrašnjih poslova
Predsjednik
Upravnog odbora
Mihret Rotić, s. r.

UDRUŽENJE POSLODAVACA U FEDERACIJI BiH/ GRUPACIJA POSLODAVACA ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE

I SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA BOSNE I HERCEGOVINE

296

Na osnovu člana 137., člana 138. stav 2. i člana 141. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), ugovorne strane:

NA STRANI POSLODAVACA: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH/Grupacija poslodavaca za djelatnost drvne i papirne industrije, koju zastupa predsjednik Pregovaračkog tima Udruženja poslodavaca Federacije BiH Suhad Ećo,

i

NA STRANI RADNIKA: Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine koji zastupa Lejla Čatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine,
u Sarajevu, dana 13.02.2025. godine zaključuju

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE U FEDERACIJI BiH

I - OSNOVNE ODREDBE

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika privrednih društava u djelatnosti drvne i papirne industrije na teritoriji FBiH kao i djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mimo rješavanje kolektivnih radnih sporova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pravni subjekti na koje se primjenjuje ovaj kolektivni ugovor

Član 2.

Ovaj kolektivni ugovor je obavezujući i važi za sve poslodavce, bez obzira na strukturu kapitala, u kompanijama koje posluju u oblasti drvne i papirne industrije na teritoriji Federacije BiH za djelatnosti označene šiframa 16., 17. i 31. prema važećoj Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010.

Zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora

Član 3.

Sindikat kod poslodavca i poslodavac u djelatnosti drvne i papirne industrije mogu zaključiti kolektivni ugovor za to privredno društvo, u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom i njihovim radnim i proizvodnim specifičnostima.

Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

Član 4.

- (1) Ovim kolektivnim ugovorom, pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prava utvrđenih Zakonom o radu ako zakonom nije drugačije predviđeno.
- (2) Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu, ovim kolektivnim ugovorom, pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

II - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Član 5.

- (1) Radni odnos zasniva se stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora o radu.
- (2) Nakon zaključivanja ugovora o radu poslodavac je dužan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u skladu sa zakonom.

Probni rad

Član 6.

- (1) Poslodavac može uvesti probni rad u skladu sa članom 21. Zakona o radu.
- (2) Ako je ugovorom o radu predviđen probni rad, poslodavac je dužan odrediti stručno lice ili tijelo koje će pratiti i ocijeniti rad radnika za vrijeme trajanja probnog rada.
- (3) Provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti radnika u toku probnog rada provodi se nadzorom nad radom radnika, uvidom u rezultate njegovog rada, praćenjem radne discipline i na druge načine pogodne za sticanje uvida u stručne i radne sposobnosti radnika.
- (4) Ocjenu probnog rada stručno lice ili tijelo iz stava 1. ovog člana dužno je saopćiti radniku do isteka probnog rada.
- (5) Ako se ocjena iz stava 4. ovog člana ne saopći radniku do navedenog roka, smatraće se da je radnik zadovoljio na probnom radu.

Prijem pripravnika

Član 7.

- (1) Poslodavac može zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom.
- (2) Ugovor o radu iz stava 1. ovog člana zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže do roka koji je predviđen za stručnu spremu za koju se radnik obrazovao, ako zakonom, propisom kantona ili ugovorom o radu nije drugačije određeno.
- (3) Poslodavac pravilnikom o radu utvrđuje način osposobljavanja pripravnika i polaganja stručnog ispita, ako zakonom ili propisom kantona nije drugačije određeno.
- (4) Po završetku pripravničkog staža poslodavac može odrediti da pripravnik polaže stručni ispit pred komisijom čiji sastav

- određuje poslodavac ili stručnom osobom poslodavca, u skladu sa pravilnikom o radu, ako zakonom ili propisom kantona nije drugačije određeno.
- (5) Pripravniku koji nije položio stručni ispit prestaje radni odnos sa danom uručjenja odluke o tome da nije zadovoljio na stručnom ispitu.
 - (6) Poslodavac može primiti lice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Zakonom.
 - (7) Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava, s tim da se poslodavac i pripravnik mogu dogovoriti i o većem iznosu plaće.

Rad izvan prostorija poslodavca

Član 8.

- (1) Za poslove koji nisu opasni i štetni po zdravlje radnika ili drugih lica ili ne ugrožavaju radnu okolinu, te za poslove koji se mogu raditi izvan prostorija poslodavca, poslodavac ima pravo radnika sa kojim ima zaključen Ugovor o radu uputiti na rad izvan prostorija poslodavca (kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji osigura radnik) u sljedećim slučajevima:
 - na vlastitu inicijativu, ukoliko to okolnosti zahtijevaju kao npr. za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme izvanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, ekonomske situacije, drugih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti niti spriječiti, a moguće je da radnik takve poslove obavlja od kuće, odnosno izvan prostorija poslodavca, te u drugim situacijama kada poslodavac ocjeni da je to potrebno ili
 - na zahtjev radnika.
- (2) U slučajevima iz prethodnog stava poslodavac je dužan sa radnikom zaključiti ugovor o radu u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Poslodavac je dužan da donese Odluku o radu izvan prostorija poslodavca, kojom se definiše rad izvan prostorija poslodavca, a kojom reguliše sljedeća pitanja: izvršio, radna mjesta na kojima će se poslovi obavljati izvan prostorija poslodavca, način obavljanja poslova, trajanju radnog vremena, trajanju ugovora o radu, uslovima rada i načina vršenja nadzora nad radom, pravo i visinu plaće i naknade plaća za obavljeni rad, vrijeme dostupnosti radnika poslodavcu, način izvještavanja, upotrebi vlastitih sredstava za rad i naknadi troškova, vrijeme trajanja odluke i druga pitanja od značaja za provođenje navedene odluke.

Privremeni i povremeni poslovi

Član 10.

Za obavljanje privremenih i povremenih poslova može se zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, pod uslovom:

- da su privremeni i povremeni poslovi utvrđeni u kolektivnom ugovoru privrednog društva ili u pravilniku o radu;
- da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traje duže od 60 dana u toku kalendarske godine.

III - PRAVA I OBAVEZE POSLODAVCA I RADNIKA

Član 11.

- (1) Poslodavac je obavezan radniku sa kojim je zaključio ugovor o radu obezbijediti posao i za obavljeni rad isplatiti plaću.

- (2) Poslodavac je obavezan osigurati radniku uvjete za siguran rad, u skladu sa posebnim zakonom i drugim propisima.
- (3) Poslodavac ima pravo odrediti mjesto i način obavljanja rada radnika uvažavajući svoju organizaciju, poštujući pri tom prava i dostojanstvo radnika.
- (4) Radnik je obavezan prema uputama poslodavca, datim u skladu sa naravi i vrstom rada izvršavati preuzeti posao i poštovati organizaciju rada i način poslovanja.

Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad

Član 12.

- (1) Radnik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.
- (2) Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvođenja novog načina ili organiziranja rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje za rad.
- (3) Radnik koji je pretrpio povredu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima prednost pri stručnom obrazovanju, osposobljavanju i usavršavanju koje u skladu sa svojim mogućnostima organizira poslodavac.
- (4) Uvjeti i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad uređuju se pojedinačnim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

IV - RADNO VRIJEME

Pojam radnog vremena

Član 13.

- (1) Radno vrijeme je vremenski period u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za poslodavca.
- (2) Puno radno vrijeme traje do 40 sati sedmično, a raspored radnog vremena utvrđuje poslodavac pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Rad sa nepunim radnim vremenom

Član 14.

Radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i radnik sa punim radnim vremenom, osim prava koje zavisi od dužine radnog vremena (plaća, naknada i sl.), u skladu sa pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Organiziranje rada u smjenama

Član 15.

- (1) Ako je rad organiziran u smjenama, izmjena smjena se uređuje odlukom poslodavca prema potrebama posla.
- (2) Poslodavci koji za to imaju potrebu, svojim internim aktom će definisati vrijeme pripravnosti i visinu naknade koja pripada radniku za vrijeme pripravnosti. U tom smislu, vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova se ne smatra radnim vremenom.

Preraspodjela radnog vremena

Član 16.

- (1) Preraspodjelu radnog vremena utvrđuje poslodavac odgovarajućim aktom, s tim da prosječno radno vrijeme ne može trajati duže od 52 sata sedmično, a za sezonske poslove najduže 60 sati sedmično. Internim aktom poslodavac može odrediti period u kojem prosječno radno vrijeme ne može biti duže od punog ili nepunog radnog vremena, ali ne duže od perioda kalendarske godine.
- (2) Poslodavac donosi pisanu odluku o preraspodjeli radnog vremena koju dostavlja radniku i sindikatu na način i u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Prekovremeni rad

Član 17.

Poslodavac će svojim internim aktom (odlukom) odrediti uvođenje prekovremenog rada, najkasnije dan prije uvođenja istog, sa obrazloženjem, dužinom trajanja, brojem radnika koji su obavezni raditi prekovremeno i ovlaštenom osobom za sprovođenje odluke o prekovremenom radu.

V - ODMORI I ODSUSTVA**Način i vrijeme korištenja odmora u toku radnog dana i rad na dan sedmičnog odmora**

Član 18.

- (1) Način i vrijeme korištenja odmora u toku radnog dana uređuje se internim aktom poslodavca u skladu sa potrebama i organizacijom posla.
- (2) Internim aktom, poslodavac može predvidjeti slučajeve u kojima od radnika može zahtijevati rad na dan svog sedmičnog odmora, pored slučajeva definisanih članom 46. Zakona o radu.

Plan godišnjih odmora

Član 19.

- (1) Poslodavac je dužan sačiniti plan godišnjih odmora u skladu sa potrebama procesa rada kao i uzimajući u obzir opravdane razloge radnika.
- (2) Prije donošenja odluke o planu godišnjih odmora poslodavac se najmanje 15 dana prije donošenja odluke konsultuje sa radnicima odnosno njihovom predstavnicima u skladu sa Zakonom.
- (3) Poslodavac je dužan najmanje sedam dana prije korištenja odmora obavijestiti radnika o početku korištenja godišnjeg odmora.

Godišnji odmor

Član 20.

- (1) Radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje 21 radni dan, a najduže u skladu sa zakonom.
- (2) Godišnji odmor iz prethodnog stava može se uvećavati u zavisnosti od:
 - dužine ukupnog radnog staža;
 - rada u smjenama;
 - težine uslova rada;
 - različitih socijalnih i zdravstvenih okolnosti;
 - učešća u odbrambeno oslobodilačkom ratu u skladu sa posebnim zakonom,a što se definiše pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
- (3) Kriteriji za uvećanje godišnjeg odmora iz stava 2. ovog člana se međusobno ne isključuju.
- (4) U godišnji odmor se ne računa sedmični odmor, praznici koji su po zakonu neradni odnosno dani odsustva radnika po drugom osnovu, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Član 21.

Radnik koji se prvi put zaposli, a nije radio šest mjeseci neprekidno, ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duže od 60 (šezdeset) dana, ima pravo koristiti najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Član 22.

- (1) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada uz naknadu plaće do 7 (sedam) radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u skladu sa internim aktom poslodavca, uvažavajući odredbe Zakona o radu.

- (2) Izuzetno, u slučaju smrti člana uže porodice ili domaćinstva, radnik ima pravo na plaćeno odsustvo bez obzira da li je u toj godini iskoristio sedam radnih dana plaćenog odsustva po drugim osnovama.
- (3) Poslodavac svojim internim aktom uređuje uvjete i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva radnika.

VI - ZAŠTITA RADNIKA

Član 23.

Poslodavac i radnik imaju prava i obaveze u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu u skladu sa važećim zakonskim propisima.

VII - PLAĆE I NAKNADE PLAĆA**Osnovna pravila za obračun i isplatu plaća**

Član 24.

- (1) Poslodavac ne može radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenog ovim kolektivnim ugovorom, pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu.
- (2) Najniža satnica utvrđuje se pojedinačnim kolektivnim ugovorom ili internim aktom poslodavca, s tim da neto satnica prije oporezivanja ne može biti manja od 5,25 KM.
- (3) U slučaju da indeks potrošačkih cijena bude veći od 5%, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, strane potpisnice će pristupiti usklađivanju najniže neto satnice iz stava 2. ovog člana.

Član 25.

Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak i uvećanja plaće utvrđene pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom.

Osnovna plaća i plaća za radni učinak

Član 26.

- (1) Osnovna plaća je novčani iznos koji poslodavac isplaćuje radniku za rad sa punim radnim vremenom, za odgovarajući posao i uz normalne uvjete rada.
- (2) Osnovna plaća, kao i dio plaće za radni učinak, uvažavajući prirodu posla, utvrđuje se pravilnikom o radu poslodavca ili drugim internim aktom koji uređuje plaće radnika, pojedinačnim kolektivnim ugovorom ako je isti potpisan u privrednom društvu, odnosno, ugovorom o radu.
- (3) Pravilnikom o radu ili drugim aktom kojim se utvrđuje sistematizacija radnih mjesta poslodavac utvrđuje grupe složenosti poslova u skladu sa svojim specifičnostima rada.

Pravo na povećanu osnovnu plaću za otežane uvjete rada

Član 27.

- (1) Radnik ima pravo na povećanu osnovnu plaću za otežane uvjete rada.
- (2) Povećanje plaće iz stava 1. ovog člana utvrđuje se:
 - za uticaj okoline (mikroklimatski uvjeti - ekstremno visoke i niske temperature, dim, buka izvan zakonom propisanih granica, posebno blještava vještačka svjetlost, mračne prostorije, hemijske i biološke štetnosti, zračenje i sl.);
 - za opterećenje (povećani fizički napor, psihofizički napor, opterećenje čula);
 - za rad sa opasnim tvarima.
- (3) Povećanje osnovne plaće po osnovima iz stava 2. ovog člana iznosi 5-10% u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca ili ugovorom o radu.

Pravo na povećanu plaću

Član 28.

- (1) Radnik ima pravo na povećanu plaću za:
 - prekovremeni rad - najmanje 30% neto satnice,
 - noćni rad - najmanje 35% neto satnice,
 - rad na dan sedmičnog odmora najmanje 20% neto satnice,
 - rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici - najmanje 40% neto satnice.
- (2) Dodaci se međusobno ne isključuju.

Pravo na povećanje plaće za godine radnog staža

Član 29.

- (1) Osnovna plaća radnika povećava se za najmanje 0,4%, za svaku godinu radnog staža kod tog poslodavca sa kojim ima zaključen ugovor o radu, s tim da ukupno povećanje po ovom osnovu ne može biti veće od 20% od osnovne plaće.
- (2) Pod radnim stažom u smislu stava 1. ovog člana podrazumijeva se i radni staž proveden kod poslodavca u slučaju statusne promjene poslodavca ili njegovog pravnog položaja (npr. zbog prodaje, nasljeđivanja, spajanja, pripajanja, te promjene oblika društva).

Naknade plaće

Član 30.

- (1) Radnik ima pravo na naknadu plaće za period u kojem ne radi zbog opravdanih slučajeva predviđenih zakonom, pojedinačnim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
- (2) Osnovica za isplatu navedenih naknada je osnovna plaća.
- (3) Za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, poslodavac kojem je zabranjen rad odlukom nadležnog organa ili kod kojeg je usljed navedenog stanja došlo do pada prihoda od najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje u protekloj godini prema podacima organa nadležnog za naplatu poreza, može odlukom utvrditi radnicima prestanak obveze rada, u najduljem trajanju od 90 dana od dana donošenja odluke.
- (4) Rok iz prethodnog stava može se produžavati, ali najduže dok traje zabranjen rad ili proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće te vanredno stanje u FBiH.
- (5) Za vrijeme prestanka obveze rada iz stava (3) ovog člana, radnik ima pravo na naknadu plaće, s tim da kod utvrđivanja naknade plaće najniža satnica prije oporezivanja ne može biti niža od najniže satnice utvrđene ovim kolektivnim ugovorom.

Član 31.

- (1) U slučaju smrti radnika usljed nesreće na poslu i teškog profesionalnog oboljenja, njegovoj porodici odnosno radniku se isplaćuje novčana naknada u visini tri prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
- (2) U slučaju smrti radnika ili teške invalidnosti radnika koji nisu posljedica nesreće na poslu, njegovoj porodici odnosno radniku se isplaćuje novčana naknada u visini jedne plaće iz prethodnog stava.
- (3) U slučaju smrti člana uže porodice radniku pripada naknada u visini dvije prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
- (4) Članom uže porodice iz stava (3) ovog člana smatraju se: bračni drug, djeca i roditelji, kao i unučad bez roditelja koji žive u zajedničkom domaćinstvu.
- (5) Uslov za isplatu naknade radniku za slučaj smrti člana uže porodice je, da drugi član uže porodice koji je zaposlen kod

poslodavca, nije ostvario pravo na naknadu po istom osnovu, da je radnik priložio kućnu listu kojom se dokazuje da član uže porodice živi ili izjavi da je živio sa radnikom u zajedničkom domaćinstvu, odnosno izjavi da on snosi troškove po osnovu smrti člana uže porodice.

- (6) Naknadu u slučaju smrti radnika poslodavac isplaćuje u roku od 72 sata od podnošenja zahtjeva.

Nagrađivanje i stimulisanje radnika

Član 32.

Poslodavac može nagraditi i stimulirati radnike povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika, kao i po osnovu ostvarenih ušteda, racionalizacija i inovacija u procesu rada.

Nagrada za radne rezultate

Član 33.

- (1) Radniku se može isplatiti nagrada za radne rezultate u visini do najvišeg godišnjeg neoporezivog iznosa jednokratno ili u mjesečnim iznosima u skladu sa posebnim propisom u Federaciji BiH i internim aktom poslodavca kojim se uređuju uvjeti i način isplate.
- (2) Poslodavac može utvrditi pravo na nagradu iz stava (1) ovog člana na temelju: učinkovitosti, produktivnosti, ušteda, inovativnosti, radne i tehnološke discipline, poštivanja mjera zaštite na radu i sl. što se reguliše se pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Nagrada za vjernost privrednom društvu

Član 34.

Poslodavac može isplatiti nagradu za vjernost privrednom društvu u novčanom iznosu, u skladu sa internim aktom poslodavca.

Pravo na ishranu u toku radnog vremena (topli obrok)

Član 35.

- (1) Poslodavac je obavezan radniku obezbijediti ishranu u toku radnog vremena (topli obrok).
- (2) Ukoliko poslodavac ne obezbjeđuje ishranu, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu za dane prisustva na poslu, koja ne može biti manja od 4,65 KM, ali najviše do visine neoporezivog iznosa utvrđenog važećim zakonskim propisima.
- (3) Pravilnikom o radu ili internim aktom, poslodavac će za svakog radnika utvrditi visinu naknade u okviru iznosa iz stava (2) ovog člana, koja može biti utvrđena u različitim iznosima a određuje se u skladu sa objektivnim kriterijumima, uključujući složenost posla, specifične radne uslove, lokaciju rada i troškove života.
- (4) U slučaju promjene propisa kojima se reguliše ova materija, svaka od ugovornih strana će odmah pokrenuti postupak izmjena ovog člana kolektivnog ugovora.

Prijevoz na posao i sa posla

Član 36.

- (1) Troškovi prijevoza radnika na posao i sa posla ostvaruju se u skladu sa pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca.
- (2) U slučaju promjene propisa kojima se reguliše ova materija, svaka od ugovornih strana će odmah pokrenuti postupak izmjena ovog člana kolektivnog ugovora.

Regres za godišnji odmor

Član 37.

- (1) Radnik može ostvariti pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora najviše do visine neoporezivog dijela, pod uslovom da poslodavac prethodnu poslovnu godinu nije poslovao sa gubitkom, a u skladu sa pravilnikom o

radu, pojedinačnim kolektivnim ugovorom ako je isti potpisan u privrednom društvu, odnosno, ugovorom o radu.

- (2) U slučaju promjene propisa kojima se reguliše ova materija, svaka od ugovornih strana će odmah pokrenuti postupak izmjena ovog člana kolektivnog ugovora.

Pravo na dnevnicu

Član 38.

- (1) Radniku pripada pravo na plaćene troškove prilikom službenog putovanja, u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/16, 50/16, 31/23), koja važi za sve porezne obveznike.
- (2) U slučaju promjene propisa kojima se reguliše ova materija, svaka od ugovornih strana će odmah pokrenuti postupak izmjena ovog člana kolektivnog Ugovora.

Naknada za rad na terenu (terenski dodatak)

Član 39.

Radnik koji je zbog prirode posla koji obavlja, upućen na rad na terenu van mjesta zaposlenja, ostvaruje pravo na terenski dodatak u skladu sa pozitivnim propisima, pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca.

Pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju

Član 40.

- (1) Radnik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini najmanje:
 - jedne prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH za prethodnu godinu, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, za radnika koji je radio kod tog poslodavca od 1 do 5 godina;
 - dvije prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH za prethodnu godinu, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, za radnika koji je radio kod tog poslodavca od 5 do 10 godina;
 - tri prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH za prethodnu godinu, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, za radnika koji je radio kod tog poslodavca duže od 10 godina.
- (3) Visina i način isplate otpremnine iz prethodnog stava utvrđuje se internim aktima poslodavca.
- (4) U slučaju promjene propisa kojima se reguliše ova materija, svaka od ugovornih strana će odmah pokrenuti postupak izmjena ovog člana kolektivnog ugovora.

Član 41.

Naknadnu za vrijeme trudnoće žena ostvaruje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 42.

Poslodavac će radniku obezbijediti ljekarske preglede u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite na radu.

VIII - NAKNADA ŠTETE

Utvrđivanje visine naknade štete u paušalnom iznosu

Član 43.

- (1) Ako se naknada štete, koju je radnik odnosno više radnika, na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje prouzrokovao poslodavcu, ne može utvrditi u tačnom iznosu ili bi utvrđivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, visina naknade štete utvrđuje se u paušalnom iznosu.
- (2) Paušalni iznos naknade štete sporazumno utvrđuju poslodavac i radnik odnosno grupa radnika koji su prouzrokovali štetu.
- (3) Ako poslodavac i radnik, odnosno grupa radnika, koji su prouzrokovali štetu, ne uspiju sporazumno utvrditi paušalni

iznos naknade štete, strane u sporu mogu rješavanje spora povjeriti arbitraži, koju sporazumno imenuju.

Član 44.

- (1) Poslodavac može smanjiti ili osloboditi radnika od obaveze naknade štete.
- (2) Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrđuju se uvjeti i način smanjenja ili oslobađanja radnika od obaveze naknade štete.

IX - OTKAZ UGOVORA O RADU

Vrste težih i lakših povreda radnih obaveza

Član 45.

- (1) Pravilnikom o radu ili pojedinačnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se vrste:
 - težih prestupa ili težih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu zbog kojih poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, bez obaveze poštivanja otkaznog roka, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos;
 - lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz ugovora o radu zbog kojih poslodavac ne može otkazati ugovor o radu bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.
- (2) Pisano upozorenje poslodavca radniku zbog lakšeg prijestupa ili lakše povrede radnih obaveza obavezno sadrži opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koju se radnik smatra odgovornim, izjavu o namjeri da se otkáže ugovor o radu za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja bez davanja predviđenog otkaznog roka.
- (3) Nakon proteka šest mjeseci poništava se pisano upozorenje u smislu stava 2. ovog člana, koje ne može biti razlog otkaza ugovora o radu.

Trajanje otkaznog roka

Član 46.

- (1) U slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu, dužina otkaznog roka se utvrđuje pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu, s tim da ne može biti kraći od definisanog Zakonom o radu FBiH.
- (2) U slučaju da radnik otkazuje ugovor o radu, poslodavac može osloboditi radnika otkaznog roka ili dijela otkaznog roka.

Iznos otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu

Član 47.

Ako dođe do otkaza zaključenog ugovora o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, a otkaz nije uslijedio zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika, radnik ima pravo na otpremninu u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH.

X - OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa

Član 48.

O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje, u skladu sa Zakonom o radu, ovim kolektivnim ugovorom i drugim propisima, poslodavac ili drugo ovlašteno lice određeno statutom ili aktom o osnivanju.

Postupak mirnog rješavanja radnog spora

Član 49.

- (1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u pisanoj formi zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava, u roku od 30 dana od

dana dostavljanja odluke kojim je povrijeđeno njegovo pravo.

- (2) Ako poslodavac ne udovolji zahtjevu radnika ili radnik ne bude zadovoljan odlukom poslodavca, radnik i poslodavac će nastali spor rješavati mirnim putem u narednih 30 dana.
- (3) Radnika u postupku iz stava 2. ovog člana može zastupati sindikat.
- (4) Zaštitu povrijeđenog prava pred sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno nije ispoštovao proceduru iz stava 1. i stava 2. ovog člana.
- (5) Odredbe se odnose i u slučaju naknade štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa.

XI - DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA

Pravo radnika na sindikalno organizovanje

Član 50.

- (1) Radnici kod poslodavca mogu organizovati sindikat sa svrhom zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova, u skladu sa zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i Statutom ovog sindikata, bez ikakvog prethodnog odobrenja poslodavca.
- (2) Radnici slobodno odlučuju o svom stupanju ili istupanju iz sindikata.
- (3) Poslodavac ne može na bilo koji način onemogućiti radnike da se po svom slobodnom izboru učlane u sindikat i organizuju sindikat u privrednom društvu.
- (4) Poslodavac ne može radnike privrednog društva staviti u nepovoljniji položaj zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu.
- (5) Sindikat je obavezan da djeluje u skladu sa zakonom, Statutom granskog sindikata i ovim kolektivnim ugovorom.
- (6) Zakonita djelatnost sindikata ne može se trajno ni privremeno zabraniti.

Član 51.

- (1) Radi sindikalnog djelovanja i zaštite prava radnika, članovi izvršnog tijela sindikata (povjereništva) imaju pravo održati sastanke u radno vrijeme dva puta godišnje.
- (2) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada najmanje 3 dana u godini uz naknadu plaće u dogovoru sa poslodavcem.
- (3) Povjerenici sindikalnih podružnica i izabrani članovi sindikata kod poslodavca koji su izabrani u organe Sindikata potpisnika ovog ugovora imaju pravo na najmanje četiri dana u godini uz naknadu plaće.
- (4) Poslodavac će obračunati i iz plaće radnika odbijati sindikalnu članarinu, uz pismenu saglasnost radnika, te je uplaćivati na račun sindikata.

Član 52.

- (1) Mišljenja, prijedlozi, žalbe i svi nastali nesporazumi o pravima iz rada i po osnovu rada rješavat će se direktnim pregovorima između poslodavca i sindikata.
- (2) Sindikalnim predstavnicima koji nisu radnici kod poslodavca, ali čiji sindikat ima članove kod poslodavca dozvoljen je pristup kod poslodavca kada je taj pristup potreban za obavljanje sindikalne aktivnosti.

Zaštita sindikalnih predstavnika

Član 53.

- (1) Poslodavac, samo uz prethodnu saglasnost federalnog ministarstva nadležnog za rad može otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon obavljanja te dužnosti.
- (2) Poslodavac, samo uz prethodnu saglasnost povjereništva sindikalne podružnice može otkazati ugovor o radu članu

povjereništva sindikalne podružnice za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon obavljanja te dužnosti.

XII - POSTUPAK KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA, ZAKLJUČIVANJA I OTKAZIVANJA KOLEKTIVNIH UGOVORA

Član 54.

- (1) Postupak kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora može pokrenuti svaka ugovorna strana određena Zakonom i ovim ugovorom.
- (2) Postupak kolektivnog pregovaranja pokreće se pismenim putem.
- (3) Strana koja je pokrenula postupak za kolektivno pregovaranje, radi zaključenja kolektivnog ugovora, utvrđuje prijedlog kolektivnog ugovora i dostavlja ga drugoj strani.

Član 55.

Strane kolektivnog ugovora dužne su u dobroj vjeri pregovarati o zaključenju kolektivnog ugovora u vezi pitanja koja mogu biti predmet kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu FBiH i ovim ugovorom.

Član 56.

- (1) Postupak i rokovi za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora utvrđuju se pismenim protokolom o vođenju pregovora koji utvrđuju ugovorne strane.
- (2) Ugovorne strane su dužne pridržavati se rokova utvrđenih protokolom iz prethodnog stava.

Član 57.

- (1) Svaka strana potpisnica ima pravo da otkáže ovaj ugovor, ukoliko:
 - druga strana ne prihvati u roku od 15 dana prijedlog za pregovore o izmjenama i dopunama ovog ugovora ili u istom roku ne odgovori na pisani zahtjev druge strane za otpočinjanje pregovora;
 - ako se u pregovorima u roku od tri mjeseca ne postigne dogovor o izmjenama i dopunama ovog ugovora;
 - ukoliko tokom važenja ovog ugovora, dođe do promjene značenja nekog od pojmova iz njegovih odredbi, na osnovu nekog drugog propisa, a druga strana ne prihvati usklađivanje takvih odredbi u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga druge strane;
 - postoji nemogućnosti njegova ispunjavanja, u cijelosti ili pojedinih odredbi, zbog izvanrednih vanjskih događaja ili promijenjenih ekonomskih okolnosti nastalih nakon sklapanja ovog ugovora, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti.
- (2) Otkazni rok u slučajevima iz prethodnog stava je 30 dana, od dana dostavljanja pismenog otkaza drugoj strani.
- (3) Nakon isteka otkaznog roka iz prethodnog stava, ovaj ugovor prestaje da se primjenjuje.

Član 58.

- (1) Strane potpisnice mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor u bilo koje vrijeme.
- (2) Sporazumom iz prethodnog stava, regulišu se pitanja: otkaznog roka, važenja i primjene ovog ugovora i druga pitanja.

XIII - ŠTRAJK

Član 59.

- (1) Ukoliko se ne poštuju prava radnika utvrđena zakonom i kolektivnim ugovorom, sindikat će stupiti u pregovore sa poslodavcem i zahtijevati da se preduzmu odgovarajuće mjere.
- (2) Sindikat ima pravo organizovati štrajk poštujući odredbe zakona, pravila sindikata o štrajku i međunarodne konvencije, ukoliko sporna pitanja ne budu riješena putem pregovora.
- (3) Poslovi koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, definišaće se sporazumom između poslodavca i sindikata, a u skladu sa Zakonom o štrajku FBiH.
- (4) Ukoliko se sporazum ne postigne u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora, primjenjivaće se odredbe Zakon o radu FBiH i Zakona o štrajku FBiH.

XIV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Komisija za primjenu i tumačenje Kolektivnog ugovora**

Član 60.

Za primjenu i tumačenje odredbi ovog kolektivnog ugovora njegovi potpisnici imenuju zajedničku komisiju u koju svaki potpisnik imenuje po dva člana.

Vremensko trajanje Kolektivnog ugovora

Član 61.

- (1) Ovaj kolektivni ugovor zaključuje se na period od godinu dana od dana stupanja na snagu.
- (2) Nakon isteka roka važenja iz stava 1. ovog člana ovaj kolektivni ugovor primjenjuje se narednih 90 dana.

Produženje važenja kolektivnog ugovora

Član 62.

- (1) Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu postupak izmjena i dopuna ovog kolektivnog ugovora najkasnije 60 dana prije njegovog isteka važenja.
- (2) Ukoliko ni jedna strana ne pokrene izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora smatraće se da je njegovo važenje produženo za period na koji je zaključen.
- (3) Ugovorne strane su suglasne da se produženje iz stava 2. ovog člana ne odnosi samo na prvu godinu već za svaku narednu godinu, sve dok ugovorne strane ne otkazu ovaj ugovor ili ne pokrenu izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora.

Nadzor nad primjenom kolektivnog ugovora

Član 63.

- (1) Nadzor nad primjenom ovog kolektivnog ugovora obavlja nadležni federalni, odnosno kantonalni inspektor rada.
- (2) Radnik, sindikat, vijeće zaposlenika i poslodavac mogu zahtijevati od inspektora rada provođenje inspeksijskog nadzora.

Rok za usklađivanje pravilnika o radu

Član 64.

- (1) Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu, ukoliko nisu u skladu sa odredbama ovog kolektivnog ugovora, u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.
- (2) Poslodavci su dužni u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora ponuditi radniku zaključivanje ugovora o radu, ukoliko nisu u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom.

Član 65.

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora kao i pojedinačnog kolektivnog ugovora, ukoliko poslodavac poštuje odredbe istih, Sindikat neće organizovati štrajk.

Član 66.

- (1) Ovaj kolektivni Ugovor zaključuje se u pet (5) istovjetnih primjeraka.
- (2) Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja, a objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 67.

Stupanjem na snagu ovog Kolektivnog ugovora prestaju da se primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/21, od 29.09.2021. i 101/22 21.12.2022. godine) i svi njegovi dodaci.

Broj I-114/2025
13. februara/veljače
2025. godine
Sarajevo

Broj I-025/25
13. februara/veljače
2025. godine
Sarajevo

Samostalni sindikat
šumarstva,
prerade drveta i papira
Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Lejla Čatić, s. r.

Udruženje poslodavaca u
Federaciji BiH/
Grupacija za
Djelatnost drvne i papirne
industrije
Predsjednik
Suhad Ećo, s. r.

JP "KOMUNALNO" D.O.O. STOLAC**297**

Temeljem članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) članka 13. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je grad Stolac ("Službeni glasnik općine Stolac", broj 1/12, 3/12 i 5/13), a nakon provedenog postupka za izbor kandidata za Nadzorni odbor JP "Komunalno" d.o.o. Stolac, gradonačelnik donosi

RJEŠENJE**O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "KOMUNALNO" D.O.O. STOLAC****I**

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Stolac, imenuju se:

1. Tihomir Perić, predsjednik
2. Janja Aleksić, član
3. Mario Marijanović, član

II

Mandat članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Stolac traje 4 (četiri) godine, počevši od dana imenovanja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u "Službenom glasniku grada Stoca".

Broj 01/1-161/25
17. veljače/februara 2025. godine
(SI-257/25-F)

Gradonačelnik
Stjepan Bošković, s. r.

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. VELIKA KLAĐUŠA**298**

Na osnova člana 16. Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša, a u vezi sa članom 12. Zakona o

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), u skladu sa svojim ovlaštenjima predviđenim članom 26. Poslovnika o radu Skupštine JKP "VIK" d.o.o. (br. 07-04/14 od 23.05.2014. godine), na IV vanrednoj sjednici privremene Skupštine JKP "VIK" d.o.o. Velika Kladuša, održanoj dana 13.02.2025. godine, privremena Skupština istog preduzeća jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA

Član 1.

U Nadzorni odbor JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša imenuju se:

1. Adil Hamzić, predsjednik
2. Mirela Mujakić, član i
3. Rešid Hušidić, član

Član 2.

Mandat Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

Član 3.

Prava i obaveze Nadzornog odbora su definisana Odlukom o organizovanju JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša, Statutom JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. i ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Član 4.

Nadzorni odbor za svoj rad i angažman ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o visini naknade upravnih tijela i subjekata čiji je osnivač Općina Velika Kladuša ("Službeni glasnik općine Velika Kladuša", broj 06/10 i 09/13).

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a o njenom izvršenju će se starati Uprava JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša.

Predsjednik
privremene Skupštine
**Eldina Goletić-
Keranović**, s. r.

Broj 49-04/25

13. februara/veljače 2025. godine

(SI-256/25-F)

SADRŽAJ

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

- 275 Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 1
- Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 7
- Zakon o јединственим начелима и оквиру материјалне подршке лицима са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине (српски језик) 14

PREDSJEDNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

- 276 Odluka o pomilovanju pravosnažno osuđenih osoba (bosanski jezik) 21
- Odluka o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba (hrvatski jezik) 21
- Одлука о помиловању правоснажно осуђених особа (српски језик) 21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

- 277 Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 22
- Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 23
- Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (6М) Федерације Босне и Херцеговине (српски језик) 24

- 278 Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 24
- Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 25
- Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (9М) Федерације Босне и Херцеговине (српски језик) 26
- 279 Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 27
- Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 28
- Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (12М) Федерације Босне и Херцеговине (српски језик) 29
- 280 Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 30
- Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 31
- Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (3Y) Федерације Босне и Херцеговине (српски језик) 31

281	Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	32	288	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina (bosanski jezik)	42
	Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	33		Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina (hrvatski jezik)	43
	Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (5Y) Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)	34		Одлука о прихватању задужења по краткорочном кредиту код Intesa Sanpaolo banke Босна и Херцеговина (српски језик)	43
282	Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	35	289	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo (bosanski jezik)	43
	Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	36		Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)	44
	Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (7Y) Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)	37		Одлука о прихватању задужења по краткорочном кредиту код Privredne banke Sarajevo д.д. Сарајево (српски језик)	44
283	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)	38	290	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)	45
	Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)	38		Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)	45
	Одлука о прихватању задужења по краткорочном револвинг кредиту код ASA Banke д.д. Сарајево (српски језик)	38		Одлука о прихватању задужења по краткорочном кредиту код Union banke д.д. Сарајево (српски језик)	45
284	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina (bosanski jezik)	39	291	Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	45
	Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod Intesa Sanpaolo banke Bosna i Hercegovina (hrvatski jezik)	39		Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	46
	Одлука о прихватању задужења по краткорочном револвинг кредиту код Intesa Sanpaolo Banka Босна и Херцеговина (српски језик)	39		Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподеле средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама - за политичке странке и коалиције" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)	46
285	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo (bosanski jezik)	40		Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподеле средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама - за политичке странке и коалиције" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)	46
	Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)	40		Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподеле средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама - за политичке странке и коалиције" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)	46
	Одлука о прихватању задужења по краткорочном револвинг кредиту код Privredne banke Sarajevo д.д. Сарајево (српски језик)	40		Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподеле средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама - за политичке странке и коалиције" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)	46
286	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)	41	292	Odluka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar za period 2025. - 2027. godina (bosanski jezik)	49
	Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom revolving kreditu kod Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)	41		Odluka o davanju suglasnosti na Plan poslovanja JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar za razdoblje 2025. - 2027. godina (hrvatski jezik)	49
	Одлука о прихватању задужења по краткорочном револвинг кредиту код Union banke д.д. Сарајево (српски језик)	41		Одлука о давању сагласности на План пословања ЈП "Хрватске телекомуникације" д.д. Мостар за период 2025. - 2027. година (српски језик)	49
287	Odluka o prihvatanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)	42		Одлука о давању сагласности на План пословања ЈП "Хрватске телекомуникације" д.д. Мостар за период 2025. - 2027. година (српски језик)	49
	Odluka o prihvaćanju zaduženja po kratkoročnom kreditu kod ASA Banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)	42			

293	Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)	49	FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA I SINDIKAT SLUŽBENIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA	
	Odluka o davanju ovlasti opunomoćeniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)	50	295 Kolektivni ugovor za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije	57
	Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Хрватске телекомуникације" д.д. Мостар (српски језик)	50	UDRUŽENJE POSLODAVACA U FEDERACIJI BiH/ GRUPACIJA POSLODAVACA ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE I SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA BOSNE I HERCEGOVINE	
294	Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pojedine proizvode (bosanski jezik)	50	296 Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH	66
	Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine cijena za pojedine proizvode (hrvatski jezik)	53	JP "KOMUNALNO" D.O.O. STOLAC	
	Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pojedine proizvode (srpski jezik)	55	297 Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Komunalno" d.o.o. Stolac	72
			JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. VELIKA KLADUŠA	
			298 Odluka o konačnom imenovanju Nadzornog odbora	72



SLUŽBENI LIST BIH

JP NIO Službeni list
Bosne i Hercegovine

Jezik ▾

Službena glasila ▾

Oglašavanje

Pretraga

Vijesti

Web shop

Info ▾

Javne nabavke ▾

Naslovna stranica

Naslovna stranica

> Pretplata
> Cjenovnik
> Izdavaštvo
> Info - historijat
> Kontakt
> Međun. saradnja
> Korisni linkovi
> Oglasni dio

- Prijava
- Registracija
- Zaboravljena šifra

ISO STANDARD

< >



Službeni glasnik BiH broj 8/25

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD PRITVORENIKA I

Službene novine Federacije BiH broj 12/25

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI
NISOAKUMULATIVNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU ODRŽAVANJA POSTOJEĆIH
RADNIH MJESTA ZA 2025. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O DOPUNI UREDBE O RAČUNOVODSTVU BUDŽETA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/25

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA VOĐENJE
PREGOVORA ZA ZAKLJUČIVANJE NOVOG KOLEKTIVNOG
UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I
RADNIKA U DJELATNOSTI MEDICINSKIH SESTARA I
TEHNIČARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA I
NIVOVA OBRAZOVANJA NA TERITORJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori broj 2/25

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI GLOBALNE KONVENCIJE O
PRIZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AKATA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE
(UNIVERSAL POSTAL UNION-UPU) USVOJENI NA 27.
REDOVNOM KONGRESU SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE,
ODRŽANOM 2021. GODINE U ABIDŽANU, OBALA

Arhiva dokumenata

JP NIO
Službeni list BiH
Dž. Biječića 39/III
71000 Sarajevo, BiH
tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
[Sluzbeni.list BiH](mailto:Sluzbeni.list@nio.gov.ba)

BAZA PRAVNIH
AKATARegistri
objavljenih izdanjaVodič za pristup
informacijama

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti.
Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

→ Prijava

→ Registracija

Objava poziva za
dostavljanje ponuda i
dodijeljenih ugovora



SLUŽBENE NOVINE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izdavač: JP NIO Službeni list BiH
 Dž. Bijedića 39/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina
Tehnička priprema: Uredništvo JP NIO Službeni list BiH
Štampa: UNIONINVESTPLASTIKA d. d. Sarajevo
Za štampariju: Muhamed Mirvić
Telefoni:
 Centrala: 033 72 20 30
 Direktor: 033 72 20 61
 Uredništvo: 033 72 20 38
 Računovodstvo: 033 72 20 48
 Služba za pravne i opće poslove: 033 72 20 51
 Pretplata: 033 72 20 54
 Oglasni odjel: 033 72 20 49 i 72 20 50
 Komercijala sa
 poslovnicom i prodajom: 033 72 20 43

Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa:

UNICREDIT BANK DD 338-320-22000052-11

ASA BANKA DD Sarajevo 134-470-10067655-09

ADDIKO BANK AD

Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12

RAIFFEISEN BANK DD BiH Sarajevo 161-000-00071700-57

Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.

Identifikacijski broj 4200226120002

Porezni broj 01071019

PDV broj 200226120002

Pretplata za I polugodište 2025. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.

Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba>

Godišnja pretplata 240,00 KM po korisniku

e-mail: redakcija@slist.ba - oglasis@slist.ba - pretplata@slist.ba

- racunovodstvo@slist.ba - jnb.komercijala@slist.ba